زِینہ زُول

ڈاکٹر شنکر رینہ

ڈاکٹر شنکر رینہ
ایم بی بی ایس - ایم ڈی
(کارڈیالوجسٹ)

(یتھ کتابِ متعلق ساری حقوق چھِ میانی)

گوڈنیک چھاپ ۱۹۶۵ء

تعداد ۱۰۰۰

چھاپ کلفٹن پریس سرینگر

قیمت ترٛے روپیہ ۵۰ پونس

کتابت غلام رسول

یِنہِ کتابہِ ہندِ چھپاونہِ خاطرہ دِژ میٛنہِ کلچرل اکادمی مالی امداد۔

یتھ کتابہِ منز یِم خیال چھِ، تمن ہنٛز ذمہ داری چھِ صرف میانی۔

زان

حال حالی میوٗل مینہِ موقع شنکر رینہ ہنٛز "زِتنہٕ زوٗل" پرنس۔ یمہ برونہہ تہ چھُ میٛنہِ یِہنٛزہ کینہہ کتھ ریڈیوس پیٹھ بوزنہ تہ کینہہ افسانہٕ پرنک موقع میوٗلمُت۔ "زِتنہٕ زوٗل" چھ کہانیہ پٔرتھ درایہ یہ کتھ دارہ پأٹھی نتٔج زِ شنکر رینہ ہس کوتاہ عبوٗر چھُ پنٔنین کردارن پیٹھ تہ تِہنٛز ذہنی وسعت کَتہٕ ژاہ سٕتھ چھ۔ یہ چھ خوشی ہنٛز کتھ زِ ڈاکٹر صاب چھِنہ بیمارن ہند علاجے یوت کران، تم چھِ ادیب تہ اہلِ فکر تہ جسمانی معالج ہندِس پیشس یتھ چھِ تم سماج کین دادین ہندی ڈاکٹر تہ زٕھان بنٛنی۔ تہٕنٛز وچھنہٕ ہر وزہ یہ کوشش زِ سۄ تقاوِہ نفسیاتی نبض تہ تھپ کرتھ، یُس اکہ بڈہ سماجی پس منظرک پیداوار چھُ۔

یِم چھِ دادین ہنٛد سُہ پہلو ویژنأوتھ بیمارن منز تہ سماجک تہ دۄ گنیار ژھانڈان، یُتھ تم تتھ پأرتھ شیرتھ زبن قدرن ہنٛز جیا دتراون۔

ازکل کس زمانس منز چھ جسمانی بیمارن سٟتی تہ وسیع تعلق سماجی بیمارن سٟتی۔ دوشوٕے چھ اکہ تصویرک زٕ رو‍خ۔ لہٰذا اکھ ڈاکٹر چھنہ صرف فزیشن یوت بلکہ اَسہِ چھ توقع کران زِ سُہ گژھہِ آسُن مفکر تہ ماہرِ علمِ نفسیات تہٕ میٚ چھ خوشی زِ ڈاکٹر منٛاُس منز چھ یِم ساری صفت۔

میٚ چھ موقعہٕ میوٗلمُت واریاہن ڈاکٹرن سٟتی وٕتھنس بِہنس۔ مگر یِم زٹنہ شنکر رینہ زِ ذہنی شعورس پیٹھ نایاب چھ، تِم چھ میٚ سٟٹھاہ کم وُچھمٕتی۔ سُہ چھ کاٚشرِ ین ڈاکٹرن منز اکھ نوٚو طرح تراوُن یژھان۔ تہٕ یی چھ ضروری تہٕ۔ اگر ڈاکٹرس اَکِس اَتھس منز دوربین آسہِ، سٟتی گژھِ بییس اَتھس منز قلم تہٕ بُرش تہٕ آسُن تاکہ سُہ کرِ انسانی گہراین ہنز ترجمانی، یُس وقتچ ضرورت چھ۔

سید غیاث الرحمن

وزیر صحت جموں و کشمیر

آپالو ہِندی زٕ رو‍خ

شنکر رینہ یٚیلہ میٚ گوڈٕ نچر لیٚوٗ چھ، میٚ اوٚس تُمسند انہارس منز اکھ ترٛہ زُٚ لبنہ، یُس زندگی منز بیٚیہ دوٚن ترٛینٛہ شخصن ہندس جینس پیٹھ میٚ درنٛیٹھو آمُت چھ۔ سو زُٚ یُس اَکس انسانس عام انسانن ہندِ ہمگمٕہ منزٕ خاص بناوان چھ تہٕ امتیازُک شرف بخشان چھ۔ یہ چھنہ میوٗنے یوت تاثرُ، لگ بھگ یُس شخص شنکر رینہ ہس سکھان چھ، تس چھ تُمسندِ وجودٕ نیٚبرٕ خارج سیدان واجنین یمن زُٚژن ہنز جادوی ہانکل نالِ گژھان۔ دوٚیمِس طاقتس منز سپدِ میٚ تُمسنزِ انفرادیتُک جادہٕ یِہن یحساس۔

القہ اُس نہ یہے یوت کتھ ذمہ وار زِ تہسندس نندہ بانس بُتھس پیٹھ اُس فرنیچ کُٹ رِیشہ خط سٟتی اکھ خاص کیفیت پیدہ گامٕژ۔ یُس زندگی ہنزٕ یک رنگ یکسانی منز توٚرِچ رنگا رنگی پیدہ کران چھ بلکہ اوس تہٕسندِ وجودِ

معنوکیٔ منٔ پٹھ تہ بیر ہیٹو اُچھن دوگوش ہیٔو گڑھان چھُہ۔
شکر رینہ ہس کُن وچھت چھُ مینہٕ یُونانٕ دیو مالہ رِکہ اپالو دیوتا یاد
پیوان۔ یِیلہِ بُہ پران اوسُس زہ یہ چھُ اکھ وقتہ سنگیتگ تہ فنونِ لطیفن
ہُند دیوتا تہ اُتھ سیتہٕ سیتہٕ طِبک (Medicine) دیوتا تہ۔ مینہ
اوس یہ حالہٕ پیٔوے عجیب ہیٔو باسان۔ مگر شکر رینہ ہن کُڈ میانہِ ذہنچ یہ
پیچھ۔ شکر چھُ از بوڈ ڈاکٹر۔ مگر بُہ زانہ سہ تیلہ یِیلہِ سہ فقط ایم بی بی
ایس پاس اوس۔ ییتھ ڈاکٹر چھِہ دوٕذ ہٹرہ ہٹرہ پیران آسان تہ پوٚت
ونگ گُجرِتھ چھُ دو ذیمن نبض ہاونس پس وپیش کران مگر شکر رینہ
سُند وجود اوس تیلہٕ تہ شفاہُک ناگراد ہیٔو باسان۔ یہِ انمانہ سان سُہ مریضس
دِل دِہی کران تہٕ سندِ ین چھو کن بُلغار لاگان اوس۔ تمہ کنہ اوس سُہ تیلی
مقبول سپدمُت تہ مینہ چھُ وارِیاہ مریض تم ڈیٚٹھیِم یِم تس تیلہِ تہ بڈین ڈاکٹرن
ہندہ لکھو تہ جادہ ما زان آسہ۔ اتھ منز کوتاہ اوس شکرسندِس علس تہ تجربس
دخل۔ بُہ ہیکہ نہ اندازہ کرِتھ مگر تسندِس خوش خولقس، تسنزِہ دردمندی
تہ تسندِس شفقتس اوس اتھ منز وارِیاہ اتھہ۔ کم سے کم چھُ میون تاثر یی
یُس زن یانہ تسند اکھ بیمار اوس۔ موامس منز یُس دستِ شفاہُک ہوٚن
چھُ، مینہ چھُ باسان سُہ چھُ تلمیحی زبانٕ منز یمی خصوصیتن ہُند اظہار آسان۔

انسان ہندِس جسمس یوت علاج کرن والی حکیم تہ ڈاکٹر چھِہ انسانہ ہسندہ
رُوحکِس سرچشمس اتھہ منز تراوان۔ یُس شفا تہ محتک اصل اگر چھُہ۔
یُس حکیمس تہ ڈاکٹرس اتھہ سرچشمس زیر دِنک دل اُتھو لوگ۔ تسی کُن چھُہ
"دستِ شفاہُک" لکہ اعتقاد منسوب ہیکان سپدِتھ۔
شکر رینہ ہس کیتھ کنہٕ آو اتھہ لوکچہِ واٹسہ منزی اتھہ مدرس منز من
چھلنگ ول۔ تیٚمِک سر نیاو مینہ تہ وزہ یِیلہِ مینہ بُوز زہ سہ چھُ اکھ
کہانی کار۔ تمسنزن کہانین نظر دِتھ چھینہ یہ کتھ سمجھنس تارگان زہ تسندِس
منس منز چھُ دردمندی تہ سوزٕچ سہ زتہِ یوسہ انسانن ہندین ضمیرن
ہندِس اتھہ گنڈِ عالمس منز وتھ ہاوان چھُ۔ شکر رینہ چھُ تیٚہے شمع زاُ لِتھ
مریضن ہندِس رُوحس ژانگان تہ تورہ خلیجِ فارسکِس ڈونگہ ہندی یا سُہ
شفاہکو موختہ پھولو کھاران۔
مگر یہ چھُ کیتھہ ہنز اکھ لر۔ اتھہ ووڈہ ژھانڈہٕ منز چھُ شکر ہسندہ وجودک
اپالو بیدار گڑھان یُس اکی وقتہ طِبک دیوتا تہ چھُ تہ فنِ لطیفک رازدا
تہ۔ رُوحکِس اتھہ سامس منز چھِہ تمس انسانن ہندی زنگار بزگہ بُتھ یوزن
یِوان۔ تم بُتھ یِم عام انسانن ہنزن نظرن ونیذی چھینہ گڑھان۔ شکر رینہ
چھُ فنکُ موقلم ہیتھ رُوحکین یمن اسرارن کہانی ہندِس قرطاسس

پیٹھ پیش کران تہ اَسہِ چھہ حیران گژھان زِ انسانی لاشعورک سنبر کوتاہ مُقدس چھہ۔

شکر رینہ سِندین کہانین ہُند ماحول چھہ عام طور ہسپتالن ہُند شاہ پیٹھ فضا آسان۔ مگر سُہ چھہ اتھ منحوس فضاہس منز فنکک ژونگ زالِتھ زول کران تہ ہاوان زِ انسانی نفسیاتکی تہہ کاگ تیاہ سُنز تہ کاتیاہ پیچ دار چھہ۔ تِمُند کردار چھہ جسمانی طور بیٖندی آسان مگر تِہُنز جذباتی تہ ذہنی کیفیت چھہ کُنہِ کُنہِ وِزِ انتہائی جاذب نظر آسان۔ شکر رینہ چھہ اَمی تعناوُک فن کار تہ تس یم تجربہ اَتھ اَمُدانس منز حاصل سپد متی چھہ، تِمو چھہ تِہُندِس فنس اِعتبارک وُشنیر تہ حقیقت پسندی ہُندِس عطا کورمُت۔

شکر رینہ سِندِ فنک بیاکھ پہلو چھہ تِہُنز جُزئیات نگاری۔ زندگی ہُنزن لوکچن لوکچن کتھن منز چھہ سُہ بڈین رازن ہُنز آیٔنہ کاری وُچھان تہ یہِ عین جُزئیات نگاری تہ مُشاہدچ واقعیت پسندی چھہ تِہُندِس فنس دِلآویز بناوان۔

شکر سِندِ کہانی کاری ہُند بیاکھ تعبکُن لایق پہلو چھہ تِہُنز سادہ، میٹھ تہ سرل زبان۔ شکر چھہ وُنِہ ڈاکٹری ہُنزہ کتابہ پرنس سیٖتی تیوتاہ آور زِ تس چھِنہ انگریزی یا اُردو افسانہ کتابہ پرنس وارہ آمُت۔ سُہ چھہ پننہِ فطری وزنہِ کنُو کہانی لیکھان۔ اوے کنُو چھِنہ تِہُندس فنس یا لہجس پیٹھ کانٛہہ دوٚیمہِ فنکار ہنُز ژھلے تہ گرائے باسان۔ اَمی چیزن چھہ تِہُنزہ کہانی خالص کاشُر بناوِمژ۔

(محمد یوسف ٹینگ)

نم تہٕ ماز

داریاہ کالک دوت ییٚہ سٕنٛز کران یہِ کتاب چھاپہ۔ پوٚز فرُصتھاہ آیم نہ زانہہ۔ کٔنہِ نتہٕ کٔنہِ گیرِس سیٖتی رُودُس دوٚہے آوُر۔ کٔنہِ نہِ واتر کور اِنسان۔ تہٕ پوٚتُس یِتھوی بوٚ وقت گٔژھتھ بیوٚچھُس کیٚنٛہہ کتھ ژارنہِ، ییٚہ زن توٚگٕے نہ زول دِیُن زِ ژارِہ کیاہ تہٕ تراوِہ کیاہ۔

ژوٚک موٚدُر ـــ ییٚرن تہٕ تمُن ـــ زِندگی ہُندی زہٕ مزہ، زہٕ رودخ ـــ نِشہ اٰسِتھ تہٕ بیوٚن بیوٚن تہٕ یم پننہِ پننہِ جایہ ییٚہ دوٚشوے ٹاٹھ چھہ۔

میانین کتھن منز وُچھو توٚہہِ تُہی زِندگی ہُنز آیہ گرایہ تہٕ سُرُ۔ اَتھ ہیٚرن خوابن ہُند دوٚشلُن تہٕ رنگینی۔ تہٕ ییٚتی ییوٚہ توٚہہِ ییٚندِ بن تہٕ دادی لدن ہُندیہ پاکہ، تہٕ یادِ پیچ بوٚزے۔ چھِہ کیٚن

ہُنزٕ دگہٕ ہُند شہلُن۔ زیٹھو ترٲڈ فوٹٕ ووش ترسٲسہ بدٕ بن
دٲدی لدن ہُند اوش تہٕ چکہ بوزن بیار، ییٚن سیتی بہ راتس
دہس اسان چھُس۔ آدے ہتو، کھوژی متو تہٕ دگہ سیتی پسرٕ آمتہٕ
شُحو پرٕد، دُودٕ تہٕ کٕنہ تٕرکرِ تہٕ ہیٚنہ طرفٕ سبزٕ راہ تہٕ پژراہ۔
... ... موٗسُم شرٕ ہیوٗ، یم
کھوکھہ مُتس کھوژی متو تہٕ تقاہر پیتی آسن!
اتھ منز تہٕ زُیوٗن منٛز زہ یہ دگ للوان تہٕ آسہ تمن مایہ تہٕ
محبتکو آگرو مُکہ دِوان!
اُسی تن ددہ کتاہ سیاہ تہٕ منحوس   اِنسانی خلوص تہٕ
دِلکہ آگرو چھا ناہہ ہوکھو —تم چھہ ژُناں روزان!
تہٕ یہ کتھ ژھچو منٛز سارِنی جاین ہٕشی۔ نتہ ددد ژھچہ ہہ
ژوا پارٕ۔— سارِنی پننہ پننہ رنگہ گژھ۔— ژُدرٕ بہ تہٕ دگ۔
ہےہے دگ تہٕ کُنہر سنہ   ہیتھ چھُس بہ یِمی دٲدی لدن
ہُنز کتھ لیکھان—— دٲدی لد یِمن بہ ڈاکٹر چھُس۔ تہنزٕ دگہ
شرٕیک۔ الکہ عجیبی بانیار۔ تہ یتھوی بہ تمن ژھوٗمن موکھہ ہاُ دِتھ
دگ چھُس شہلاوان، منٛز چھہ باسان دُنیہک بہترین شاہ پارہ چھہ

یوان لیکھنہٕ۔ تہٕ لیکھان تہٕ چھُس ادے، یُتھ پننہ قلمہ سیتو سماج نوشُدرن
ترٕس دِتھ پاکھ کرٕہ۔ یُتھ بُت راٗزٕ پیٹھ دگی گکہ۔
کاژراہ اُسی اُستادی چھہ میانِس قلمس تہٕ ڈاکٹری ہُندس نیکس
—— نم تہٕ ماز۔ ژکن چھُس ڈاکٹری ہنزی سادی کھوتہ تعزہ ٹرینگ
سیتی آوُر۔ تہٕ پانس پتہٕ چھُس تہ ہیم کینہہ افسانہ ہمس ترادان۔ بڈہ
چاو روز ہم پی یوزنک زہ تہ یہ منز کاتھ او پرزہ نو میانین کتھن منز
ژھن پان تہٕ کیاژہ سارِی کتھ چھہ تہنزی۔
پُٲنس چھہ ریتھ زہ بہ کرہ تمن سارِنی تعدہ پایہ کیٚن ادیبن تہٕ دوستن
ہُند شُکریہ ادا، یِمو یِمن مولُل وقت کڈِتھ میانہ کتھ چھاوہ سان بوزہ تہ
پسند کرٕ کھہ۔ گر برواز چھنہ منٛز خوش —— تہٕ کرِتھ پرنسپل کول، دینا ناتھ
نادم، علی محمد لون زانن منٛز تیٚلی ییلہ بہ یُوتے اوسُس۔ تمن چھناہ پتاہ
میانِس دِلس منز کیاہ چھہ تہندِہ خاطرہ۔ دوہ ژلرہ ہانیٚنس یارس
شرکا سنتوش ہُند شُکریہ ادا، یِمو بڈہ لولہ سان یِمہ کتابہ ہُند خوبصورت
رنگین کوٗر بنوو۔ مگر تمہ زنیہ میانہ شکل تہٕ بناوتھ تہ زون میانِس نیتس
پیٹھ بجر اُستھ تہٕ کتاہ وشنیر چھہ میانس دِلس منز۔ بنسی نردوش
تہٕ محمد یوسف ٹینگ مٲبن کیاہ دِنہ، میانہ دوست، میانہ ہمدم

پھنزِ دٕسہ یہ کتاب مےٚ یتھ اند واژ!

چنڈی گڑھ (پنجاب) اپریل ۱۹۶۴ء

پوسٹ گریجویٹ انسٹی چیوٹ

شنکر رینہ

فہرس

لوکچہ لوکچہ کتھہ

راتھ یتھ سارُوٕی رُود ہنا لاجین، تیُتھ روز یہ نہ

راج ناتھس کانہہ برانٛچھی زہ پگاہ کیاہ آسہِ نہ دٔزر۔ مگر شام

شاہی گوٚنڈُن بٔس نار تہٕ سورُّی اوٚبرٕ نیوٚن ژُلتھ تہٕ ساتس ژراد

تار کُھب نوٚن۔

گرٕ وان اُس سارِی سی اُندی کٕھس تہٕ اوتھ ہش پھرناوٕمژ۔

خرہ یارس ہیوٚس محلس منز تہٕ یتہٕ وندس اندر تہٕ دٔم اوس آسان،

اوس اژ شہل تہٕ نم دار ہوا گِہ سرٕ سرٕ کرِتھ وسان۔ راج ناتھ

اوس اژ دٕہس تھکِتھ آمت تہٕ بیچھوو پینٛزٕ کنٛز ڈٕبہ پیٹھ شوٚنگنہٕ

مگر نِندٕر آیس نہٕ کینٛہہ —— راتھ باسیہ تٕمس اوٚدُر

ہس مُژرِتھ ہار ہشِ تہٕ بیلہِ پٔرتھ راتھ اُس آسان، راج

ناتھس اُس نہٕ کینْہہ نِندر یوان۔ تہٕ کیازِ راج ناتھ اوس اَتھ ہور۔
ہُپارِ اوس محلہ زَن دوٚ سِرٕ آمُت۔ کھاندر موقع اوس تہٕ
کھاندرن اُس گرٕ بکھ گجھرٕ۔ محلس منز اوس دوٚن ژوٚن گھرن تہٕ
یِمِو اُس ژُ نژے تہٕ پرانہٕ دوبہ لامچھرٕ۔ تِمو اوس تمبکھ نارِ
وازٕ وازٕ تہٕ گوٚو گوٚو محلہ تُلمُت نکھس۔ راج ناتھس آسہٕ تہٕ
شرٕ دمالہٕ تہٕ کوٚکرٕ مزر خوش کران ——— دوٚیہٕ ژورہ پھرِ
اُس تَس موتی لالس سیتی تہٕ اَتھو پیٹھ لڑائی گامٕژ۔
" ناتہٕ واتو کوٚت اُسو۔ زمانہٕ چھُ یوٚت بروٚنہ پوٚکمُت۔
اُسو چھِ دِنہٕ تُتی۔ کانْہہ بُڈ کتھا کرٕ اسہٕ ——— اُسی
داتیاہ ژوٚرہٕ پیٹھ ——— اسہٕ ترا اُدیاہ راکھ ——— اُسو چھِ
اَتٕ ہتی تمبکھ نارِ تھپ کرٕمتہٕ۔ "
موتی لال اوس توٚرہ اُسٕ کھنگالہ ژھینتہ کاڑہ گاڑ جار
ونان، یُس نہٕ راج ناتھس ہرِ بوٚ نی وسان اوس۔
" ژیہٕ کیاہ کرُمتہٕ ڈاکٹری۔ ژیہٕ دوٚپھتہٕ دُنیاہ چھُ یوٚتوی۔
ژٕ ہا چھک تمبکھ نارٕ بن ہند ڈب ڈبوٚی یوٚت وُچھان ———
یتھوٚتوی ما چھُ۔ یِہنا چھِنہٕ تمبکھ نارِ وزان۔ یِم ہا چھِ ژُکن

ہُندی حُباب تہٕ ارمان وزان... ...ییٚنبن ہُنز شفقت
تہٕ ماجبن ہُنز مائے شولان ——— "
راج ناتھس آسہٕ تہٕ یِہہ کتھ ٹارِ کھسان تہٕ کیازِ موتی
لالن اُس لوکچبن لوکچبن کتھن پیٹھی زندگی راوٕ ومژٕ۔ سہٕ کیاہ
زانہٕ ہے دُنیاہ کوٚت چھُ وومُت ——— سہٕ راج ناتھن اوس
دُنیاہ وُچھمُت ——— سہٕ اوس پانژہ وُہرِ ڈاکٹری پاس کرِتھ
کشیرِ توٚرمُت۔
دُنیاہ اوس تیوٚت بدلیومُت، مگر اُسی نہٕ کینْہہ۔ اُسو اُسی
گھرہ تہٕ تہٕ پرہ تہٕ یتی۔ زن اوس کتام کرٕ لہ گنڈ تھوومُت پھرِ تھ
... سہٕ اوس وِزہ وِزہ گھرہ کین ونان ———
" نان سینس (Non-Sense) توہہٕ چھوٚ کانْہہ
کتھاہ بیٚیہ امرٕ رٕوس زوٚزمٕژ۔ ییٚنہ بوٚ آس، تِتھ دوت میٚہ سیٚے
کتھ بوزان ——— اَدٕ گوم بینہٕ گاشہ ہیوٚتہ دیمُت کم ... ...
نِکٹس میوٚلم تہٕ وقس پیٹھ فیس ... ... ہاکہٕ گوٚ تُکرٕ پن ہیوٚ۔
توہہٕ چھوٚ دوٚہی دوہس اَتھی گل گوشس آسان۔ امرٕ رٕوس
زوٚزنا بیٚیہ کھنی کتھ۔

ناجواُسس شعور زِدہِش گژھان ترٕ ہانگل سندی پاٹھو
اُس بُتھس لگان وچھنہٕ۔ زِنتہٕ ونان اُسس ـــــــ" امہٕ ژٕس
ترٕ چھا بیٚیہٕ کانہہ کتھ۔"
ہسپتالس منز ترٕاوس شہ دٔوہ دوہس پیٚٹھ لوکچہ لوکچہ
کتھ برزان۔ نصف زیادہ بیمار اُسی تمِس پنُنۍ کھٕری کانگرہٕ ناٚلۍ
ژھنان۔ ژکہ اُسی لوکچپن لوکچپن کتھن پیٚٹھ پننۍ پھیری ترٕاوان۔
ساری اُسی تمِس پننۍ دلٕدی یژھان باوٕنۍ، یمن سیتۍ یہٕ تس
کھنۍ دِل چسپی اُس۔
ییتِس بٔڈس دُنیاہس منز اوس یہٕ تمِس کانہہ یوان بوزنہٕ
یُس تہندی پاٹھو سونچہ ہے۔
یِی سونچان گیہٕ تس ساٚتی راتس دوسہ راتہ۔
مُنجکہٕ موقعس اُچھ پیٚٹھ اُچھ۔ ییلہٕ وُشار گو، دوہ اوس
کاچس اکُت۔ تاپہ اوس ڈبہ نیبر درامُت۔ تمۍ کوٚڈ کاڈاہ
ترٕ دٕنہ تھوٚد۔ روت وُنندرہ پتہٕ اوس تمِس اُچھن غبار ہیوٚ
دٕرُوسی رُکھ درٕژان نظر ـــــــ کوہ اُسی ڈیٚلیتی، مگر ناپہ اوس
ژٕت۔

اَدٕہ میٚہٕ چھےٚ ذرہ ذرہ گژھان بچارہ ہُند۔ پانژھہ پچوی
اُسِتھ ترٕ گوس کمکماس۔"
"پننٕ نہٕ تگُن۔ ہگہٕ ہس ہےٚ لولہٕ لولہٕ رچھ ہنس۔ ییلہٕ
رانٹس ہیٚش اگادہ گیکھ۔ تمہ ژلہٕ ہن نہٕ زنانہٕ ہیتھ ترٕ اَدٕہ
کیاہ ــــ"
دٔیم زنانہٕ گیہٕ دم پھٕٹہٕ ہیٚش ...... خبر کیاہ پیوتس یاد
ترٕ پیٚنتی کھنٕڈی وُتھ زاٚوی جارہ سان ــــ
"ہتہٕ بی پتہٕ بارتم۔ مگر یہٕ مٲج بچارٕ ہبی چھےٚ آسان بانہٕ
کراچہ بانہٕ پھوٚت ژھٕنن کنُتھ، پتہٕ زن ہیں چھس نہٕ آسان۔
وُچھ پی بر دہ تہہ کنہ ماچھُم، تقصیر ہبی چھُس نوش پنچہٕ ہسی۔
نیچو اُسند سیتۍ کیاہ گو۔ ہبچوی ہبی گژھن پیٚنۍ!"
بیٚیس بجہٕ ژوٚل کھرٕ تھ کھرٕ تھ کرٕ تھ اُسن نیرٕ تھ، یُس
تمہٕ پُرٕ کالک رٕٹھ اوس تھوٚومُت۔
"ژرے چھیٚہٕ تی ونُنۍ۔ ژرے مینتھا کم تلہٕ بجہٕ نوہٕ سیتۍ۔
ییٚنہٕ تس نیچوٚنی ہے وقتس پیٚٹھ، کاژ کرُوتھس بچارہ۔"
بُڈٕ گیہٕ چھتہٕ ہیٚش۔ گلہٕ زلہٕ گیس ترٕ وٕژھس ــــ

اَدہ گیہٕ تہٕ گژھو تن۔ میٚہ یوٚت تام نِکہ چھُ، میٚہ چھا پرواے۔"

راج ناتھس لٔج دِلس گژھ اَتھ پُرٕہ گھرس منز آسہٕ بیہ کتھ۔

ہاکہ دالین نِشہٕ، دودہٕ والین نِشہٕ، یارہ بلس پیٹھ —— تہٕ تمی سوٗنچ

—— بیٚیہ چھا ین کہنی کتھ؟

دُچھنہٕ سیٹھ پیٹھ آسی ترٚیہ نفر بہتھ تہٕ ترٚنوے آسی وزیرٕ

دارِ تل اُمس ستہٕ سندر مال ہش کزا کھ تیراہ۔ تہٕ کریہنہ جارجٹ

پکون منز اُمس سو نارہ وُزہ مل ہش باسان۔ نوٚو نوٚوی اوسُن

کھاندر کوٚرمُت تہٕ ظاہراہ اُمس "ہنی موٗن" (Honey moon)

مناونہٕ کشیرٕ تۄرمُت۔ تہٕ کیازِہ زٕنی مونداہ ہیو لادِ اوس تس نِشہٕ بہتھ

یس کُنہٕ سو چھیرٕ پھیرٕ دُچھان آسی۔ مگر لالس اُمس نہٕ تس

دُچھنس کینہہ فرصت۔ تہٕ کیازِہ سُہ اوس بیٚیہِ طرفہ سوٗنٹھ بُوٗنٹھ

ژھینہِ اِنسانس پیٚٹھ نادِ نچہٕ کوشش کران۔

"تُوہیہ ما چھوٗ میٚہ دہلی منز انڈسٹریز سیکرٹریٹس منز دُچھمتہٕ؟"

"اَل لوٗ چھُس تتی سپرنٹنڈنٹ۔"

"میٚہ دوٚپ میٚہ ما لٔج غلطی... کیتھ مزہ آو کشیرٕ؟"

"مزہ ہسہ گاٗمی۔ پوٚز پہے کتھ تہٕ سو یہ... یانٔسہ تہ بے..؟

"چھُنا سپدان۔ میٚہ چھُ یانس واریاہ پھرِہ سفرس منز یانٔسہ گوٚمت

کم۔ نگہ یہ وایہ کیاہ چھُ۔ توہیہ نیو میٚہ نِش، پتہ سوٗزد میٚہ بمبیہ۔

یا گوڈٕ میٚہ یانس تہٕ توہہ نِش یِین چھُ۔"

"کیازِہ؟"

"بیتھے ... ... میٚہ چھُ ارادہ بمبیٔ منز کارخاناہ ترٲونس۔ تہٕ

تتھ کرٕژھ چھم لائسنس وغیرہ ضرورت۔"

تہٕ تمہ پتہ کرٕ تمو کینہ تلی سُسرہ گُسرہ۔ راج ناتھن بوٗز تہٕ تہٕ

کینہہ۔ تہٕ کیازِہ سُہ اوس لالہٕ نِہ کولیہ وچھان، یوسہ لالہٕ نو کتھو

سیتی سِنخ بور اُس گمژ۔ تمہٕ دِژ لالس کھوٗرنکل تہٕ دوٚپنُن بمبہ

ژکراؤ تھ ——

"ژٕ یہ روزی نا بیٚیہ کانہہ جاے یوٚ کتھو خاطرہ۔ کہیٚ تاؤ، کہیٚ تاؤ

آیہ دوٚن ژٕ ون دوہن یور تہٕ یتہٕ تہٕ میوتھ ژٕ یہ بزنس سوٗنچن۔

تہٕ لالہ دُوٚٹھس لوٚتہ زن تمس، کارٕ وبارک زٕ اوٚی جار اوس

فکرہ تاران ——

"یہ چھُ بڈِ فایدہ مند انسان —— قوٗدرتن سوٗز ——

یِم موقعہ چھا گرٕ گرٕ یِوان۔ اگر ناوہ وسہٕ لچھ زٕہ لچھ لارن وُچھان وُچھان۔

سو اُمس نِش کینہہ بوزان تہٕ سو اُس دارِ کِنۍ دُور ڈلس تہٕ پہاڑن منز اوٚنز تہٕ تمِس ژٕول ہکہٕ نیرِتھ تمِس شرٕ ہندی پاٹھی یُس چھا نچھ پُت سبطاہ خوش آسہٕ کورمت۔

"How beautiful scene?" (کوتاہ خوبصورت نظارہ چھُ!)

لالن تہٕ وٕژ دارِ کِنۍ نظر تہٕ بُہ ژٕکراوِتھ وٕون نس ——

"ہونہہ —— کیاہ چھُ اتھ —— گُل گُٹھ، پہاڑ تہٕ پوٚز ——

ژٕ یہٕ چھوکھ تا یہ نا ہِہ وُچھمت۔ یِیلہٕ پونسہ آسہٕ تیلہ چھُ سورُے۔"

تہٕ لالہن کوہ گۍ پرٕ زٕ تینہِ ہش!

بُڈ دہِہِ سیٹھ پیٹھ اُسی نفر جوراہ بِہِتھ۔ اکھ اوس چالہٕ ڈھالہٕ کِنۍ شاعر باسان۔ مس او تس پریشان تہٕ خنز ہیو داوٕ اُسس ذٕرمن ہش تہٕ اُچھن اندی اندی اُسس ژٕرٕ

گاشہ بتی ——

"ژٕ یہ بوز تھاہ میانٕ نو غزل؟"

"کیاہ کرٕ ہا بوٗزِتھ۔ تتھ منز چھا کانہہ نوٚو پرٕ آسان۔ ہیو دا اتھ چھے چھیٚر ساٚنہ گامژ مشتھ۔"

"اہنو پتاہ چھُم۔ مگر اگر ژٕ میانٕ غزل بوزکھ یقین چھُم ہُژ اکھ —— تصوُر، عشق، جذبات۔"

"کتھو کھینتھ کن!"

گوڈٕ ژٕ کیاہ زانکھ یِم زاٚوی جار۔ ترِیہ وُری تہٕ گے تہٕ کھاندرس تہٕ شرٕ تارہ کرِ ہتس نٲلی۔ زٕہ وکل مال ہش زنانہٕ کر ہتن جنانہ۔ کاژہ چھُ تس کورمُت۔"

"کیاژٕ چھُس کاژ۔ تمِ بیترٕ وُچھو نا دہِ زٕ ژٕ کیاہ کرکھ؟"

"بہ تھاوِ ناکھ دولہ سارِنی۔ کوہ دامنس تل سندھ دُنرس بناوِ اکھ لوکٹ موکٹ ہجراہ —— یتھ ژٕ وا پاٚرِ یوشہٕ وکھرٕ نہ آسن۔ یتہ پنہ پونپرٕ آسن گتھ کران۔"

"بلیہ ژٕ ژٕ ٹس کتھ اوٚٹھی۔ تلا تراوِ یم دِہلہٕ خواب وُچھنہٕ ژٕ یہ داژی دُمبرونان یی۔"

"ژٕ یہ چھیہٕ اینہٕ گژھان۔ مینہ ہا چھوی جلدی نیتھر ..."

سو چھےَ ژُو گالنس پیٹھ تیار۔"

بیٚیس بیوٗ کھوٗوی نہٕ" او ... "

نیہے چھےَ کونگر تیٚہی ہِش۔ میٚہ چھُہ باسان زن بو واریاہ

کالہٕ پیٹھ تمِس پرٛاران اوٚسُس۔ دوہے چھہ میٚہ بڑٚیہِ کھجن تل

پرٛاران آسان تہٕ ہیانہٕ دتہٕ وُچھان آسان تہٕ یتھوٗی بو بڑو نہ

چھُس پکان، چھُس کھسان وونٚتھ تہٕ نارہ پیاڑ ہِش چھُس

دوہتھان۔ مگر بو ناچھُس ہیکان کینہہ دٕ ذٕ تھی۔"

" ژیٚر ہِشہ کو کرہٕ پیٚلہٕ ہیوٗر کھینیہ ہن تیٚلہٕ کیاہ اوس؟"

"نا یوت یوت تانی چھُس انان دوہے گرٕسن نش داٗتھی چھُس

تہٕ ہیوٗ گژھان یئرتھ۔ اکھتُوی ما ذانہٕ ہن سہٕ تُرہ ——

پیانہٕ محلہٕ ہے روزان چھُ" ... "کیما؟" ووتھُس بیاکھ

" سو باچھہ تھرٕ تھرٕ اُنزنہٕ گردن کرٕتھ۔ نا وچھُس راجہِ۔"

"راجہِ ہا راجہِ؟" —— تہٕ تمہٕ ژھُن ٹھاہ ٹھاہ کرٕتھ اُسن۔

تہٕ بیاکھ نفر گو ہیہ بنگ ہیوٗ۔

" سو ہا چھےَ بڑٚیہِ کھجن تل ٹانگس پرٛاران۔ سو چھنا رنہٕ دارہ

ماشرٕ باے۔ سو ہا چھےَ ترٛن مشرٛن ہنزٕ ماجی۔"

تس زن نوٗگ کوہ تیٚنتالہِ پیٹھ دب تہٕ زن آو ڈُکہِ لاینہٕ ——

دوہ شونٛی گیہ ژھوپہ۔

اُتہٕ ہن دوٚن سیٚتن پیٹھ اوس اکھ پوٗرہ ٹرٛاہ ہیتھ تہٕ زنانہٕ

اُس کلینرس وُتھ والان۔ کلینر اوس یژھان شرٛن نژہ سیٹھ ژٹنہٕ

تہٕ زنانہٕ اُسس نہٕ ماَنان۔

" نیا یم ہے میٚہ کوٹھین پیٹھ چھہ رُٹتھ ... بیٚیہ چھ کیتہ یم؟"

کلینرن کرٕ بڑس ہیوٗس نچوٗس نژہ تھپ۔ "ژٕہے یُت ہے

بُڈی سنزٕ جاے چھُہ رُٹتھ ... تہٕ باقی تہٕ چھہ دُنیہ کُتھ ہیوٗ"

زنانہٕ نوٗم شرٛس واپس۔ ژیٚہ کتھ چھےَ اُہندہِ اُچھ۔ یم بچارٕ

آیہٕ شگن وٗن تہٕ وُژھ رٕنس کُن۔ "گوٗڈہ نے ژیٚہ چھوی ..."

کلینرن پیٚلہٕ وُچھ دوٚن ہر سہٕ ژوٗل نوٗتوی۔

ٹُون اوس کوٗنس ژامت۔ مگر کُٹھ لِٹھ تمیٚن ژھنتھ وتھ

سہٕ تِتھےَ بٲٹھی، زن صاحبس نشہٕ بیٚٹھی اُسس۔

"دوہ دی کُس گناہ کھوتم۔ تنزٕ اسکھ لوکن کن وُچھتھ ژہی تہٕ

دوہ ش ترٛاوان۔ یمٕ رہتہٕ اوسم بوٗٹھ انُن۔ سونچم تتھ ورٕشن کُٹھ

ژڈ... تُہرِ تی کرِ چھوٖہ نیٖران پھیران۔"

زنانہٕ پھیرِ وُٹھن اَسنہٕ مویاہ۔ "نہٕ کیاہ تاذٕ دُلیل چھے..."

تہٕ پتہٕ وٕنُن لوتی پرٕنس کُن ـــــ "بٹھ ژٹنک چھےٚ بنیومُت۔"

مردن ترٕوو ووش ـــــ "پیوٗت کتہٕ چھم نصیبہٕ!"

"تیلہٕ چھے کیاہ تاذٕ دلیل۔ ژہٕ گوکھہٕ بیتھ خرچ کرن وول۔"

"کہیں نہٕ ساری وُچھم نیٖران پھیران۔ میہٕ وٕپ اَسی گراہ ژٕور"

ـــــ داپھی فورے یم اُچھو۔ بیلہٕ بیلہٕ ژہٕ پڑھ ہمدردی چھم ہاوان۔ تیلی چھم وسان درٕور۔ بُڈس چھوٚی سوٗردی پار گوٚلمُت قمیضہٕ پٕلو چھوٚی نہٕ ناٚلہٕ۔ شرٕی چھم نیبتھ نیٖنی۔ تہٕ ژہٕ دراہم سیلن۔ شوٗبی نا ـــــ ژہٕ ادٕکھہ دوہے پتھوٚی وُتہٕ کھوٗرِ تِمس ماج موٚنڈہٕ خبر کیاہ دنے یم۔"

"میہٕ کرٕ میج نتہٕ مزٕوری۔ یوٗزناچی کتھہ منتے یکھ۔"

"ہے تِمس ستن لبن دوٗزخ۔ یتہٕ چھے تہٕ تتہٕ۔"

"تمہٕ کیاہ کوٗروٚی بچارہ۔ ژیہٕ چھوٚی مین باین گنڈرِ ہمند نشہٕ تہٕ یہ واٚلتنے قدرت۔" زنانہٕ گیہٕ ناروٗنار۔

ـــــ "میانو بالو کیاہ گوٚرُم ـــــ پنُن چھوٚی ناکانہہ!"

تہٕ تُجٕ نرہٕ۔ کھونہٕ اندر اَسس بہتہٕ ژامُن تہٕ سوٚ آیہٕ وُگراونہٕ تہٕ پھیرِ وُبہٕ۔ سوٗردی رس پیوس پٕلون۔ تہٕ ہیٖرِ بوٗن گوٚس رسہٕ ستہٕ سُران۔ پتھرٕ پبتھ آو ڈھکنہٕ مُژراونہٕ تہٕ سوٗردی بہتہٕ تہٕ توٗت توٗت روغن بوش آو ساٚرسی گاڑہٕ چھکراونہٕ تہٕ دونوے باژٕ لگ اکھ اَکس وُچھنہٕ۔

"تیتھٕ کتہٕ اوس نصیبہٕ۔ اکھ ڈرائیور یکھ چکرس، بیہٕ کھینکھ چینکھ بختاوار چھہ آسان الگی۔"

گاڑہٕ منز اَسی ساری پنن کُن آرہٕ کتھو اُچھو وُچھان تہٕ شرٕو اوس ہوٚی ٹکُمت۔

گاڈی واژٕ نہرو پارک۔ راج ناتھس اَس یم دلگیر بوٗزی بوٗزی میٖنگہٕ ڈگ وُڈھمژ۔ تس آو جیرہٕ تہٕ سہٕ ووتھ لوٗن۔

گاڑہٕ منزہٕ نیرتھ ووتھ تِمس سینہٕ پبتھ بار ہیوٗ۔

گگرہٕ بلہٕ تل کرٕ تمہٕ سپزِ نگ شکاری۔ شکارن اوس کانٛہ چلے جاوٗ۔ کانٛہ لوکھ اَسی شکارن منز۔ مگر شکارہ منز بہتھ باسیو تِمس پنُن پان کنٛہوٚی۔ تہٕ کیاژہٕ باقین شکارن منز اَسو عموماً ژہٕ ژہٕ باژٕ اکھ اَکس سندین خوابن منز راوٕی متہٕ۔ پتھوٚی کانٛہہ شکاری

اُس پکان، سُہ اوس حیرتہٕ سان تتھ نظر ترٛاوان۔ مگر دوٚیمی برٛنزہ
اوس سوچان۔۔ نیتھر گوٚ پکھن ہُند گنڈ۔ تہٕ اَتہٕ ہور گوٚ وُڈوٗن
جاناوار۔ مگر خبر کیازِ باسیوو تَس زن سُہ پٲنی پانس اوس
بانٛدہٕ تاران۔۔

ڈلک آب اوس اَمہِ پتکی پٲٹھو ناپان۔ ناو اُس گوٚن لہرہ
ہُندی پٲٹھو رسہ رسہ پکان۔ تہٕ تَمِس باسیوو زِ زندگی اُس اکھ
موٚدُر خواب، یتھ منز نہٕ کُنہی یَزر اوس۔۔۔ تہٕ ژوکھ اُسی
بُلہٕ لوکچین لوکچین کتھن پیٹھ ہتی متے ہتی۔۔ تہٕ تمی سوٗنچ۔۔
"میٚہ کوٚر جانی زِ بیہ منزہ دوٚتھس۔ پُندر نیرہ ہے تہٕ مزٕ
داوہ ہے۔"

نشاط واتتھ باسیوو تَمِس زِ ژوکھ اُسی وولسنس آمتی۔
لوکٕٹ لوکٕٹ شُری اُسی یپٕہ پوٚنٛپرن ہُندی پٲٹھو نژان۔ تہٕ نوِ نوِ
لوکچہ لوکچہ لوٚشرٕ آسہ ٹکہ داوٕ جبن ہُندی پٲٹھو دوران۔۔
تَس یوٗن اَوٚبرٕ سفید نمدن ہُندی پٲٹھو واہرٲوِتھ تہٕ گاشس
رٕوٚ وُنس تہٕ اَتہٕ نس رُودہ چھکہٕ ہنا۔ ژوٚکن لُجھ چھنگ۔ شُرین گیہ
یلوٗن اَدرہٕ کھل۔ وُچھان وُچھان گےٚ سأری ژوکھ غائب۔ راج

ناتھہٕ رُود ہوٹلس منز۔ تمِس اُس رُودس سیٹھاہ تُیخ ژکھ۔ یہ چھُ سأرِسی
چھیپہٕ دالان۔
"خبر کمہ شکس لد ڈرایہِ چکرس تہٕ اوٚن نکھ رُود۔"
رُودہ گنٹاہ بیٹھ دَرایاو۔ مگر وُنہ اُسی فیری پیوان۔ راجناتھ
کھوٚت ہیوٚر کُن تہٕ سُہ گوٚ حیران۔ اتہٕ اُسی بأڈ جوراہ بیہتھ کَلس
ژھایہِ رُود چھاوان۔ تمن گوٚ نہٕ بأسی راجناتھنہِ پکنُک۔ تمن
سیتی اوس ٹرانسسٹر ریڈیو، یُس ہاوٕلس منز رسہ رسہ ساز
اوس وہراوان۔ زنانہِ اُسی پلو رُودہ سیتی چیرٕنی لایق گامتی۔
"ژیہ کیاہ مزٕ کوٗرنے اَز رُود چھاونکھ؟" وُوٚنُس مرد
اسان اسان۔ زنانہ آسہ مزٕ ہد نئی۔۔۔ "میٚہ چھُ یی نیک نیک
رُود سیٹھاہ خوش کران۔ یتھوی یم پھیری تَس بدنس پیٹھ پوان
رچھہ، میٚہ زن چھہ بجلی تارٕ ہش لگان تہٕ رُودہ چھاڈ میٚہ بیٹھی تھس
چھہ لوان چھاونہٕ۔ زنانہ وژھ ہنا لوٚتہٕ لوٚتہٕ منٛدچھان منٛدچھان۔
"میٚہ چھُ باسان زن ژہ میٚہ مارے بران چھکھ!"
"ژیہ چھُیہ مزٕ۔۔ ییٚتہ ہے تپ تیز گھسی، چھُم پیتروان۔
رٹھہ یہ ژھن کوٹ میون۔۔"

"کوٹ —! " تمہِ ژھنس اُسن تہٕ زن آو ساریٚ سِیہِ انٲطس

موہتہٕ چھکرا دِتہٕ۔ کوٹ ژھنیتھ کرِتھ گژھ یو! "

"یِژھ چھکھ — مٔژ۔"

"او میٚہ رُودتہٕ یادی وَنُن۔ تہٕ پتہٕ کھوٚت تس وٕشلُن

تہٕ اُچھو گژھس تارکھ ہِش۔

"دوٚپہٕ ژٕ چھکھ مول ... بَن ... وول۔"

ژُون گوس ہے بُنگہ ہیوٗ۔ زن تٔمِس پٕژھی اُس یِوان!

تہٕ تمہ پتہٕ اوٚس دوہشوی بٲژوٗ۔ اوٚس کوتاہ تموَ .....

یال گژھے ...

تہٕ راج ناتھن سوٗنچ — یہ کیاہ مٔژراہ — یِم کیاہ رچھ

لوٚکچین لوٚکچین کمھن پیٹھ متین ہُندی پٲٹھو اَسان تہٕ سہٕ وٚدتھ

پوٚت کھوری واپس۔

شام اوٚسن ہیوٗتمت گژھن۔ تس باسیوٚ زہٕ سورُ دی

کائینات اوس تمسنٕدِس کٕنرس پیٹھ اسان۔ سہٕ گو کینژھ نازی ہیوٗ۔

یٚیلہِ سہٕ ناوِہ وٚدتھ، ژُون اُس پھل ژٕنٕد ہِش دراہِش۔

تہٕ ملو وٚدتھس ———

"بَڈہٕ ژیر لوگوٗ تو ہہ!"

تمہٕ پُرزوی تہٕ ترمٔلس وٚدنُن زہٕ ناو پکناوِتھ وارہ وارہ۔

ڈل اوس خاموش تہٕ زوٗنہٕ گاش اوس باسان زن دودہٕ ڈل چھ۔

کٔنہِ اُسی تہٕ ملخ دوہقان۔ مٔنزِ مٔنزِ اُس سرد ہوا رِنگہِ ہنا

ترٛاوان تہٕ راج ناتھس باسیوٚ زن تس کانہہ تھوٚپ تھوٚپ دِتھ

نِندرِ اوس ساوان!

دوہٕ ژدرِ پھرہ وٚدنُن ملس زہٕ ناو پکناوِتھ وارہ وارہ

پنڈلی ہی کتھ چھ پتہٕ۔ مگر تمہٕ زن دیت گوشہٕ۔ آخر وٚدتھس

راج ناتھ بہٕ ژکراوِتھ ———

"دوٚپمے وارہ وارہ پکناوِتن نَلہ"

"زہ حص یتھ ہے داو ترٛاوی تہٕ پتھ کور پوشہِ لمنس!"

راج ناتھس توٚر فکرِہ زہٕ ملَن کوٚر بہانہ۔ خبر کیاہ جلدی

چھس پانسی۔

"نَبا کیاہ تانی ذلیل چھ؟"

تہٕ ملو وٚدتھس اَتہٕ ہرشتہٕ کورہ ہُندی پٲٹھو دوٕشلان ———

"میٚہ حص چھہٕ اوترہ اوترے کھاندر کوٚرمت ——"

ترٛتہٕ پتہٕ لوٚم تمۍ رفل تہٕ راج ناتھن تہٕ ووٚنُس نہٕ کہین۔
ڈٕل گیٚیہ رُٹ ملن اکس بہژرِ تل ناو تہٕ ووٚنُن راج ناتھس
زِ یہ چھ ہا اکھ جایہ پیالہٕ۔

"میٚہ ژاو تہٕ گوڈٕ تہٕ پتہٕ یہٕ خوش کری تہٕ کر —"

"نہٕ چھنہٕ میٚہ کوتاہ وقت لگی تہٕ سہٕ ژاو وٕلہ اندر تہٕ راج ناتھ
رُود بیٚنِہ کنٛوۍ زوٚن۔ تمِس اوس دوٚن پٕنُن کنٛبر کھران ... ...
تمِس آسہ دوٚہچہ کتھہ اکہ اکہ پھیری پھیری یاد پیوان ... ساری
لُکھ تہٕ تہنٛزِ لوکچہِ لوکچہِ کتھہ۔

ییٚلہِ ملہٕ واریاہ کالہٕ تہٕ دراوی نہٕ، راج ناتھن وِژ وٕگوٚو
ژٕرٕنہٕ کنۍ اندر نظر۔ اندرٕ اسہ باٚتہٕ زِ اکھ اکس لوٚلہ چھُوٚ وچھان
تہٕ دٕژھس زنانہٕ —

"ژٕ کیازِ چھکھ وۄتھنیہ کھورو ... ووٚنی ہے اکھ تہٕ
نہٕ کوٚت نیرکھ؟"

"نبرٕ کٕنہٕ ہے یہ ملہٕ مشران ہیوٚ پرٛاران آسم —" تہٕ پتہٕ
ونان وٕدِتھ ملہٕ ھٕوٚد —

راج ناتھس گیہِ دِنہٕ ہش تہٕ وٕگو ترٛووٚن یکدم اتھٕ منزٕ۔

یٚھوۍ ملہٕ نبر دٕراو، راج ناتھ ووٚتھس یور —

"تلامیٚہ دِہ تاریٚنٛچ تھچی۔ بہٕ ہا وسہٕ پیدل۔"

ملہٕ ووٚتھس آرِ کٕنہٕ بُتھہ —

"نہٕ چھنہٕ تہٕ کتہٕ بنہٕ۔ فیصلہ ہے کھریاد تانی چھہٕ۔ میٚہ ہے سخ
نوقصان گژھہ —"

"یِم گے پورہٕ بانٛسہٕ۔ کرٕ ژٕ آرام ... ژٕ چھکھ دفہٕ بس
تھوکمُت —"

راج ناتھن وۄچھ زِ ملس آیہ تہٕ یٕژھی تہٕ دارِ ژٕرِ کنہٕ
اُمس تمِس زنانہٕ خوش خوش کن وٕوان۔

یٚھوۍ راج ناتھ بلیو واڈس پیٹھ ووت، تمِس باسیوٚ پنٕن
یان پتہٕ ژھیوٚن ہیوٚ تہٕ تمۍ سوٚنچ —" آیا یہ کتھ آسا لوکچہ
لوکچہِ کتھہٕ؟"

ہُوچھمِ شِتھر

یہ کوہ ہش زندگی! یتھ نہ کُنہ اندچھ نہ کُنہ گوڈ۔ نرملایہ ترٛود
زیُوٹھ ووش۔ ڈیڈ دوہس اُس سو نبتہ موہنہ ہش دارِہ پیٹھ
بِہتھ۔ بُوہم پاٹھو اوسنہ دوہ ازتہ موکلاونی۔ بوہنہ اُسی بِرجہ
ہُنزِہ وُڈرِہ پیٹھ لُوکھ ادرساتھاہ پکان۔ لُوکھ اُسی جورہ کرِی کرِی
ژھایہ ہِلی ژھایہ ہِلی متین ہندی پاٹھو نژان تہ دوہ ٹلان۔ زا(۱)
اوس دُرہ دوس دُنیاہ ودلسنہ آمُت تہ سو ڈی پاڑ اُس کُنی زٔنی۔
سپیشل وارڈک یہ کمرہ باسیو تس یُہے ٹھیپ ہیو، یتھ منز
سو ہہنہ اُس آمژ۔

گاشس اُسی ژھایہ گیتہ گژھان تہ انہ گٹہ منز آسہ ڈورچھ

The Ridge Simla

کوہ ماگہٕ دُہو دأدی ہشہ باسان۔ یُتھرِ پہ تتہِ اُسی ہوٗکمتی تہٕ نزوٗرِی
پینہٕ دُہتھرِ پیران۔ ہوا تہٕ اوس بند ہیوٗ۔ زن سٕہ تہٕ نرِملایہ ہندی
پاٹھو موٗڈوٗر اوس گومت!

زہٕ ؤری اُسی گأمتی کلاس بیٚلِر سو تزٕیوٗ پورٕ و بیہِتھ اُس
اکھ دارہ کنہِ لاینہ۔ مے یہٕ نہٕ سو کینْہہ۔ تس آسہ دہ ؤرے زنگہٕ
بہتھ گأمژہ تہٕ سو اُس نہٕ ہٮ۪کوٗد وٚدتھٕ لایق تہٕ رُوزمژ۔
زندگی اُس اکھ گوٚب گرٕیٹھو ہِش تس نیٚکھین بیہِتھ، یُہ سہ
ساران تس سیٚنہِ منز سوٗکھی اوس دوٚہ گومُت۔

موٗہنی ہُنزہ کتھ آسہ تس اندری تیلان۔ دٚوہ اُس موٗہنی
رُوان ہیہتھ تس خبرٕ آمژ۔ از اُس نہٕ سو لیوان پرٕزہٕ ناوٕنے۔
زنگ کیاہ چھُنہٕ کوٗدمُت ینتھر کرٕتھ۔۔۔ "نیران نیران اوس تمہٕ
نرِملایہ ہلہ کیٚل دِیُمُت۔ "دوٚہ ذکر سٕہ دوٚہ ٹھکہ نہٕ ہٮ۪کوٗد؟"
پتہٕ اوس دوٚہ شوٗبے بأڈُد تس کھورن کُن وُچھِت دوٚہ ش
ترٕوومُت۔ نرِملایہ گو اندری سِخ۔ سو رُوز دُورتام موٗہنی ہُنزہ
بوٗت ژھایہ وُچھان۔ تمہِ سُند سٕہ یٮ۪ہٕ دی دی پکُن۔ پکون ہُنز
شوٗب تہٕ یہٕ ینس سیتی تمہِ خندہ مارِنہ ـــــ کوتر جُوری!

موٗڈوٗر گژھنہٕ بروٚنہہ اوس نرِملایہ تہٕ رنگین اُنہرِن خوابن
پاٹھ تہٕ زرِیہ سیتی یُنہٕ پیرمژ۔ پوٚز تمِ پن اُسی اُژھی تہٕ اُمہِ
زن سأرِی اُس اُہتھر گژھمژ!

دوٚہ ذ کیاہ اوس تس زِندگی منز رُودمُت باقی تہٕ سأرِی
عمر اُس تس بروٚنہہ کنی۔ کنہٕ کنہٕ اُس نہٕ تس پرٕژھمُت پران
زہٕ سو کیاہ چھ پُزی کنہٕ گأمژ موٗڈوٗر۔ مگر لوٗکن کیاہ کرٕہ بے
یم تس اٚنگجو تہٕ اشارٕ و سیتی اُسی ہأوِتھ دِوان۔ خاص کرِتھ
یہ سِسٹر مریم گوڈٕ گٹھٕ اُس نرِملایہ سو نژہ ناگہمژ تہٕ وِدس
کھأرمژ۔ کتھہٕ کأژاہ پھیرٕ اُس سو کران، زن دندس تل آسہ
کُنہٕ گأمژ ـــ کرِچ ـــ کرِچ ـــ کینژھاہ اُس شکلہٕ تہٕ ترٕژ۔
کینژھاہ ڈٚکہٕ دُن جوانی تہٕ کینژھاہ تمِ پٚلو ژھنتھ کأژاہ بے
ڈوٚل اُس سو باسان۔ نرِملایہ اُس تمہِ سنز دوٚن اُچھن کُنہٕ
نرٕیسہ اوشس نہٕ تیٚلہٕ کھیٚن وٚنمُت۔ سو اُس تمہِ سنزٕ تیوٗنگ
ہِشہ کتھہٕ زن اکھُو سیتی تلان۔

سپیشل وارڈُک مریض رٕچھ دوٗلی آسوٗنی!
تہٕ یٮ۪تھوٗی نرِملا وقتن ہمرأد، سِسٹرِ اوس تس پٮ۪ندی

کوڈمت۔ اژومن نیرون تہٕ بیڈشیران اُمس سوٗ نرملاے زانِتھ
اَنِتھ ترٛوٗسو دِوان۔ "تلہٕ سٕ یمہٕ تٔل کھور تھوٚد ۔"
تہٕ پتہٕ یتھوٗی نرس تمہٕ بے جس کھور اوٚرہ یور ڈٔلِہ ؤتھ
دوش اُمس ترٛاوان، نرملاے اوس موتہٕ کھو تہٕ سخ گژھان۔
دوٗنی اُمس نرملاے نرسہٕ ہُنزہٕ لوٚت ژھاے کھوژان۔
"واہی یمہٕ کھور آسہٕ ہن نہٕ تمہٕ سندی۔ کھور ـــــ یمہٕ اکہٕ
وزہ، اکہٕ وزہ کیاہ رات تام اُنہٕ پھلِہ ہیوٚی اُسی۔ ڈھایہ پوش
تول پڑی ہُندی کھور ـــــ ماٗنزہ مہر بنہٕ ہُندی کھور ـــــ
ماٗنزہ بھرِتھ تہٕ ازموٗہتی گگر ہیوٚی کھور ـــــ
اَنہٕ گٹہٕ اوس سورُوی شملہ زن کوچھ ہیوٚتمت!
آگنس منز اوس اکھ آہستہ کُل۔ نبتہٕ نُنوٗی۔ تتھ
اوس سورُوی پن چھیومُت تہٕ سفید شین ہشہٕ لنجہٕ آسس
نئے۔ سونٹ کالہٕ یتھوٗی سٕ پھولان اوس، خبر کتہٕ آسہٕ سا سہ برٛہ
نارنگی رنگہٕ ژرہ تہٕ کنجہٕ تمہ لنجن پیٹھ بیٹھ ہوٚدِ تلان تہٕ شامس
یتھوٗی تہند ییٔنہٕ دول ہرکرِتھ بالن کُن وُڈِتھ اوس گژھان
سوٗ اُمس تمن دوٚدرتام وُچھان روزان۔ نرملاے کاژاہ خوش

اُمس تہنز سوٗ وُپھ۔
پوٚز یہ اُمس تمن دوہن ہُنز کتھ، ییلہٕ نرملاے اُمس ستھ
زِہ سوٗ گژھ ٹھیک۔
موٗر زندگی اُمس تس وُچھی ژوٚرہ نیمژ تہٕ ازباسو
تس کُلہٕ تہٕ وُداسی تہٕ نبتہٕ نُنوٗی ـــــ گنوٗی زوٗن ـــــ
تس باسیو زِہ ژرہ تہٕ کنجہٕ ین نہٕ یور زِنہٕ ہی دوٗنی۔
اَنہٕ گٹہٕ اُمس کاٗنی گنےہٕ نہٕ۔ دوٗرِ چہٕ سنگرہ باسے یہٕ تس
زن آسہٕ نشی آمژہ ۔ زن آنگنسی منز آسہٕ۔ یمہٕ سوٗ اکھ
لانپھہٕ تکھ تہٕ وُاتھ ہینکہٕ ہے۔ تمہٕ ترٛوٗد زلوٗٹھ دوش ـــــ
دوہے سوٗ ہینکہٕ ہے سوٗ دوٗہ تتھ!
سسٹر مریم آیہٕ تہٕ ترٛاوُن بجلی ـــــ "ژہٕ چھکھ سا
صُبحہٕ پیٹھہٕ اُکی تھی وُنہٕ۔ تیر تہٕ لگی نا اکھ ژھٹہٕ منز۔ تلہٕ سٕ
دوٗہ تہٕ دوٗنی تھوٚد!"
تہٕ پتہٕ اوٚس تمہٕ وُٹھن منزی۔ نرملاے زن لوکُھ لوٚرہ
طاس تمن موٗمژن زنگن تہٕ تمہٕ وُنس آرہ کتہٕ بُتھہٕ ـــــ
"تلہٕ سٕ یہٕ داگر تھاو وُنہٕ وُژھی۔ میہٕ نسا ییہٕ نہٕ وُنہٕ نندرہٕ۔"

زِ بُیِہ دیت نہٕ کٕنی تہٕ تِمہٕ کُر ٹاس کرِتھ دارٕ بند۔ تہٕ نرملایہ باسیوٚ تس
پیٚنہٕ چیوٗنی کرِتھ چپاتھ۔ تہٕ تس گوٚ پنُنہٕ موزوٗر آسنُک سخ احساس
تہٕ کتھ مُشراوِنہٕ خاطرٕ وٚوٚن تمہٕ۔ "یہٕ کُس ساچھہٕ ییتھ دٔویمِس
کمرس منز۔ صُبحہٕ پیٚٹھ ووت اُمس اُنہراریے کران۔ دِلس چھہٕ گژھان
اُدٕ ہنز ژگ ترِتھ۔"

"پیاپہٕ ناسمی! دُوبارٕ آیہٕ دُنیاہس۔ یا تہٕ دِچھکھ شکلہٕ ترٛٹھ
چھس۔ پوٚز نگ نُشر اوسُس۔ ڈاکٹرو دِوٚہس نُشر مارِتھ بچاوِوان
اَچھ۔ مگر تمہٕ موٚن نہٕ کُنہٕ دِتہٕ۔" "میٚہٕ گژھہ نُشرُوی۔" "میٚہٕ گژھہ
نُشرُوی۔" تہٕ ژھاہ دم دِتھ وُٹھس سو بیٚنہٕ۔

"باہٕ مُرِتھ کیاہ سناکرِہ ہے سو نُشرس!" نرملا رُوزس پھیرِ
پھیرِ وُچھان۔ "آپریشن کرِتھ بچے یہٕ دوہ نوٚے۔ گلاب پوش
ہیوٗ بنیوٚ وُچھس نزامت۔ دِل چھہٕ ژوٚرٕ نِوان۔" "تہٕ تمہٕ ژھوٚٹ زیٚوٚٹھ
دوہ ش۔ نز بُیرِ اُسی ٹاری اُدری تہٕ تمن سنین اُچھن منز اُسی
خبر کیتی دادی آمژ وۄتلتھ۔ یم نہٕ ژمہٕ پیٚٹھٕ نٕنی اُسی۔ نرس ڈرایہٕ
گرسو رُوز نرملایہ اُچھن برونہہ کنی۔ از آیہٕ نہٕ تس کُنہٕ دِتہٕ بندر
تس اُمس سمی پھیرِ پھیرِ یاد پیوان۔ تس گوٚ دُوٚر وۄنہٕ سو تہٕ

ہے دُچھتھ ہیکہٕ ہے، سو تہٕ گژھہ ہے تس خبر۔ سمی اُمس وۄنہٕ تہٕ
چھہٕ کرِ لدسِندی پاٹھو اُنہراریے کران تہٕ نرملایہ گوٚ شوق امہٕ کھوٚتہٕ
آسہٕ ہاتس تہٕ کُنہٕ دگی۔ تس نہٕ اُمس کُنہٕ دگ تہٕ نہٕ دود۔ نہٕ تمہٕ تہٕ نہٕ
تَپ۔ نہٕ تپہٕ سیتی لشہٕ ہُندی پاٹھو دزہ وۄن پان نہٕ ویرٕ پنکی پاٹھو
الہ وُن جسم نہٕ کورٕ فاقو سیتی زارِن وُژھمرٕ اُچھ۔ ————

سنہٕ اُچھ یم دادی لدس داریے چھہٕ شکیل بناوان تہٕ یس وچھی،
دِلس چھہٕ ہرہر گژھان ———— "میأنی تہٕ گیاہ بیمارٕ ی!"

بیہتھ اُمس نہٕ سو بیمار باسأنی۔ دٔویُ دوہس وٹسی گامتس
پلکی پاٹھو اُہی جایہٕ بہُن۔ نہٕ کأنسہٕ سیتی کتھ نہٕ باتھ۔ تمہٕ کتھہٕ
سوچان گیہٕ تس راتھ۔ بیٚہہ بیٚہہ اُسی تس مُول آمتی۔ از اوس
تس یکُن تہٕ مُشتھ گومت۔

دُورِ دِژکو کران بانگ تہٕ تس اُمس نہٕ وۄنہٕ تہٕ نیندر پوان۔
شیشہٕ ژھٹ اُسیتھ تہٕ باسیوٚ تس زن تس وُچھس منز نار اوس
وُہان تہٕ نارٕ برونہہ باسیہٕ تس گگس تانی، تمبرِہ آسہٕ ژوا پارٕی
ژھٹان ————

ٹس ٹس ٹس

تس گو تلواس تہٕ تمۍ دِژ ہکہ کڑکھ تہٕ نزٕ سہٕ آیہٕ اُچھ موران۔

"کیاہ سہ زِہ؟"

"کہیں نہٕ، میٚہ ہے آو یہے کھوژن ہیو کُنی زنہٕ۔"

نزٕس لجِس بتھسی وچھنہٕ۔ "نزساتہٕ تہٕ کیازِہ چھکھ پیرٕ شُس
گامژ۔ ژیٚہ ماچھوی کُنہٕ دود؟"

نرملا زن اُس رأو مژ ہش تہٕ سو وُژھس وأدی لد ہندی پأٹھی

"بہ چھسے دونبٕ ڈول باسان۔"

نزٕس گیہ ہے بنگ ہش۔ اُمس کیاہ چھہٕ یہ گومت۔ یہ کرژھ
کتھ چھ یہ کران۔ تمس اُس سہ تہہ پھٹمژ۔ نزٕسہٕ آو عار۔ نرملا
کأژاہ اُس تن بدلیمژ۔ تیٚلے اُس تس شکلہٕ تژھ۔ وأنس تہٕ آسہٕ
ہے یہے ستراہ شداہ۔ فولو ذجوانی۔ یہے ہی تھرٕ ہش اُیہ
اتھہٕ لأگنے سترو کان اُس۔ نوٕ نوٕ آگرہ دراہ جو ذٕ، یتھ گوڈن
روہٕ آسن۔ ذُیٚ دِمس اُس سو انس سیتی کتھہٕ کران مسٕ
شیران تہٕ تتھ نوٕ نوٕ راأوذ دِوان۔ دونو اوس تس سو رُوی نو ہُمت
تہٕ یمن دوٚن وُدرین منزٕ ملا اُس نہٕ سو یہ زہ ناونے یوان —

"ژیٚہ کُمی دونوی۔ ژیٚہ ہے چھے وُنہٕ تہٕ شکلہٕ تژھ۔"

نرملا اُس خبر کمن غوطن گامژ۔ تمہٕ بوزوی نہٕ۔ تس آیہٕ بیٚیہٕ
اُشہٕ گنڈ۔ نزٕس پیٚیہٕ آسمانہٕ۔ یہ اُسہٕ سوے نرملا، یہ سہٕ تس
تیوٚ نگل اُس پلہٕ ناوان۔"

"یہ کوٚسے اُسی ژیٚہ از خبرٕ آمژ؟"

"یہ ہے اُس میٚہ کالجہ وِہ لیس! اُس کیاہ تیلہٕ بڑی —
پرٕ ژھان اوسُس نہٕ کانہہ۔ از کیاہ اُس پھٹس آمژ۔

نزٕس وُژھس بمن گندان — "میٚہ کھر سو گوڈٕ پیٚٹھے۔
ژھوکس کیاہ چھس ژٕنی گامژ۔ رات، شامن وُچھم تہٕ بیٚٹھ۔
یا تہٕ وُچھہ ہک۔ وتہٕ پیٚٹھ تہٕ اُس یہٕ نس لأرتھ ہش گامژ
مستس تہٕ اوسُن یہے ژرہ اول ہیو بنو ومت۔ کر کیاہ چھس
نبتھہٕ نٔنی اُس یہ دُیٚزہ تہٕ۔ میٚہ گیہ سر تہ سیتی زن۔"

موہنی وُژھس نس کھأرتھ — "تہٕ کیازِہ گیی ژیٚہ زن
فیشن گژھیا شوبُن تہٕ۔ ژٕ تہٕ زن کرہ کھ۔ ژیٚہ شوبیہٕ۔
موہنی کیاہ چھہٕ یلو لاگنس موہون۔ زٕٹ تہٕ چھس شوبان۔
بیٚیہٕ تہٕ کرتھ پیٚٹھ چھس دوہ نیرہ نکی پھیرہ نکی۔ نیرہ نا۔ ژیٚہ چھوی
اذ رُون، تتھہٕ کیاہ کرہ کانہہ!"

"اَزٕ وُن پیٚیہِ میأنِس تل پٮ۪تِس ـ" تہٕ دُزان دادِہ دزٕایہِ
ژُنِس کتھ اُڈُی ترأوِتھ تہٕ زرملایہ پھیوٗر سخ ـ ناحقے اوس تمہِ
ژُرِسہِ ہُندٕ دِل پھٹراومُت ـ تہٕ پاسونچان پیٚیہِ تس زنہار ـ صُبحے
تڑایہ دارِہ کِنہٕ تاپہِ پھوٗرُ ـ نیرِوُنہٕ ہرِ ویژِ خوش پوٗنی تایہ ہناہ!
تہٕ تس آو سخ اُلُز ـ پکو ٹرنک اوس کوٗنس منز ہایہِ گومُت
تہٕ تمہِ ڈوٗپ پکو ترأوِ ناتاپس ـ یتھوٗی ژُرِسہِ ٹرنکس ٹھاہ تہٕ
تُل، تس باسیو زن تس زخمن کرٕول دٕوٚتھ ـ سأرِسی کُٹھس پھٕلیو
عطرٕ دوٗہ مُشک ـ ژُنِس اُس اکِہ اکِہ سوٗٹن تاہ مُژران تہٕ
زرملایہ اوس پرأنِن کِتھن زن گنڈ پوان مُژرینہٕ ـ کالج دوٗہ من
ہُنز اکہ اکہ کتھ زن اُس تس اُچھن تل ـ تِمس دٕوٚتھ اندرٕہ
طلاطم ـ کہِ شوقہ تہٕ چاوِہ اوس تمہِ اکہ اکہ سوٗٹ سُوِہ نومُت ـ
دوٗہے اُس سو نوٚوٗی نوٚو سوٗٹ ژھٕنِتھ کالج کھسان ـ یتھوٗی
سو تمہِ دوٗہ یہِ نابدی رنگہ سوٗٹ ژھٕنِتھ کالج اُس کھژمُت،
زاجن اوٚسُس پوٚت ژھایہ دُچھمِتی دٕوٚنمُت ——————

"Queen of Colours" : ژُرِسہِ دِژ پکون دُوٚنژھ ـ
پکون منز اُسی کالجکی فوٹو ـ تِمس درٕ ـ یہِ تہٕ تتھ بیٹھ نظری ـ

سو اُس سارِنی منز پہے پھٹِتھ ہش درامژ تہٕ سأرِی اُسی تس
کُن وُچھان ـ راج تہٕ اوس تس تُلِ تارہ وُچھان ـ تس آیہ نہٕ
پرٕژھی زِ تم دوٗہ کیاہ اُس پرٕژی ـ موٗدور گژھنہٕ سیٹھا اوس تس
یاوٗنک منزہہ تہٕ میچھر چھینومُت تہٕ یتھ جوانی پیٹھ تس اکر وزِ
ناز اوس، از باسے یُس، ژھٕیتہٕ گومُت ژونگ ہش ـ یتھ وُنہٕ تہٕ
دُہی لمکھ اُسی دوٗ ہِتھان ـ تس آو اوٚش ـ ژُرسہِ یتھوٗی سُرِ تہٕ
رنگہ سوٗٹس تاہ مُژر، تس گو دُزہ دُزہ ـ سوٗٹ لاگنس ـ تِمس
ژٕول پکہ نیرِتھ —— "کتھوٗی چھوٗی ژٕنہِ سوٗٹ باسان ؟" ژُنس
لجس ہُتھس وُچھِنہٕ ـ

اُس کیاہ چھے یہِ از گومُت ـ یہِ کژہ کتھ چھیم کران ـ"
زرملایہ اوس وارِہ یاد یتھوٗی سو سوٗٹ ژھٕنِتھ اُس رجِسٹر
بیٹھ پیٹھ دی دی پکژر ـ وٕتھ زن اُس رشتِہ گامژ ـ تراوٹ
گاڑ، یتھ تہٕ کوٗنڈوی آسہ ـ تمہِ وزِ اُسِ وہرأژ ہُندی دوٗہ!
تہٕ زنگی ژوٗدِہ پھیری اُسی سأرسی ییران تہٕ سو اُس نار وزل
ہش باسیمژ تہٕ یتھوٗی ژوٗد گوٚبہ ہوا ہن تس پوٹ ہیو مس
پھکر وٕد، کوتاہ خوش اوس تس پوان سہ شیرمن ـ از کژم

گژھہ سو تتھٕ سۄتُس منز، سو یِیہِ سۄ تنہٕ ہش۔ نرملا
گیہٕ ژھبنہٕ ہش۔ موزُور زِندگی ہُند بوٚر سارٕی اُس سو تھچمُت
تہٕ پرٕہ ژھبنہٕ گامُت۔
دوٚن کیاہ نیرِہے یُتھین کتھن پیٹھ دِنہٕ سیٹھی۔ تس لگو
سۄٹن ہُند بوٚ رنگو سیٹھی ژکی ہیوٚ تہٕ باسیوس زن تہٕ سارٕنی
سۄٹن رنگ اوس چھٹیومُت۔ نرٕسہٕ دوٚپُن بیٹھ تھاو پکون تاہ۔
شامن پیٹھوٚی نرٕس آیہٕ تس اوس شراہ کھونہٕ، کھسنہٕ
دوٚگُل ہیوٚ، نیوٚکھُس ژھہ ژھہ دِوان۔
"کہے چھنا یہٕ گلالہٕ ہیوٚ۔ دُچھ وُشُن کوتاہ چھُ۔ برنزِس
تہٕ چھُنہٕ ماجہٕ رۄس درِان۔ تہٕ دُچھ کتھہٕ کنہٕ چھُ گنج ہیو وُچھان۔"
"تلہٕ سأ۔" تہٕ پیٹھوٚی نرملایہٕ شُر کھونہٕ تُل۔ تس لجُ وچھس یِہے
سیسر ہش۔ تس گو متھ زہٕ سو تھوٚہ تس پننِس انہارس وچھس
سیٹھی ژھہ ژھہ دِنہٕ۔ تمہٕ روٚٹ سُہ زوٚرہ نالہٕ منہٕ تہٕ بھوٚرنس بُتھ
ماہو تہٕ میٹھو سیٹھی۔ تس اوس پُر اَزن ڈُنہٕ تہٕ دوٚہ مُشک یِوان۔
"چھیں چھیں۔" بزارہ بچہٕ سندی پاٹھو تُل تمہٕ کرِکہٕ ناد۔
"یُت زوٚرہ کتھ روٚٹ تھن۔ ژھنہٕ تار تھس بچارس۔"

شرلنس گژھہ ہال آسنہٕ۔" تہٕ نیوٚن شُر تس کھونہٕ منزہٕ کڈتھ۔
نرملا گیہٕ چھپتہٕ ہش۔
"مینہٕ ہے چھ شُرُ وسخ خوش کران۔"
"شُرُ ہے چھ مینتہٕ سخ خوش کران۔ سخ آمار اوس مینتہٕ شُرن
ہُنہٕ۔" نرملایہٕ ژٹس کتھ اُڈی۔ "دوٚپ مے ہسہٕ ژیٹہٕ کونہٕ کورُتھ
نیتھر ونیکام؟"
"یہٕ چھا پانس تام۔ خبر کیٚژ مجبوٗری چھ آسان۔ مجبوٗری نے
آسہٕ ہم چانہٕ ذٕ! کتھ کتھ ژالہٕ ہا... پیوان ژالنہٕ۔"
نرٕسہٕ زن اوس اوٚش ٹارِن پیٹھ۔ تس زیر لگنہٕ تس دارہٕ وٚتھ۔
"میأنی عمرِ تہٕ روٗزہٕ دوٚہ نی نیتھر کرِنہٕ چھُ۔"
نرٕس ژُچھ وَدان وَدان تہٕ وٚونس نہٕ کہیں تہٕ نرملا گیہٕ
نبتہٕ مونہٕ ہش۔ تس پھیوٚر نحقے اُس تمہٕ نرٕسہٕ سیٹھی یِژھ کتھ
کرِمژ۔ تمہٕ اوس نہٕ نرٕسہٕ ہُند یہٕ رائے خائبی تہٕ وُچھمُت۔"
وقتن تہٕ اُس نہٕ پچھمُژ نرٕسہٕ ہنز اَندرِم زنانہٕ ژھبتہٕ کرِتھ۔
حالاں کہ نرٕسہٕ اوس اَندری اَندری وڈر گومُت۔ تس باسیہٕ سو
بوش ڈُھونی نارہٕ کانگر، لیکن یہٕ مجبوٗری یا ٹاٹھی اُس کرِمژ۔

دۄن ہُند دود اوس کُن گومُت۔ یِہقُوی شامس تم سمیہِ۔ اَز

آیہِ دوشوٗے مُژرِتھ۔

"بوہے چھس دوٗنی یٚتہِ نٮ۪نہِ آمژ۔ ژ یہٕ کیاہ چھُوی باسان، گژھا

بو ٹھیک؟"

نٕ سہٕ گیہٕ گلہِ زبو ــــ!

"کأتیاہ بلے یہِ۔ ژ یہٕ کہے چھُوی۔ بُوزِم نوٚو سرجن چھُ ییٚنہِ وول

دلوہ تمٕ سِندی اتھہِ بلکھ!"

نرملایہ اُس آشس سوریٖتھ۔ تس اُس یتاہ زِہ نرس چھ بُلہِ تس

تسلاہ دِوان

دۄیمہِ دوہ آو نوٚو ڈاکٹر تہٕ نرملایہ گیہٕ بےستھ ہش۔ دلوہ

سو گژھ بیٚنہِ ٹھیک تہٕ ہیٚکہِ بیٚنہِ نیرِتھ پھیرِتھ، تمن شوخ یلون

منز، یمن منز سو رنگہٕ ژرُ اُس باسان۔ آشہ ــــ اکہِ آمہِ

پٔنگ سہارہ!

یِہقُوی ڈاکٹر آو، نرملایہ دِژھ اُچھن مُورن۔ نرملایہ باسیو

ڈاکٹرس منز نوٚیہِ ہیٖو ــــ کیاہ تانی عجیبی ــــ چالہِ ڈالہِ

کنہِ اوس سُہ کالج لڑکہٕ ہیٖو باسان۔ سُہ اوس کتھہٕ ژد تری ژد تری

کران تہٕ دِندہٕ برٚونہٕ منزہ کتھہٕ نیرِتھ اُس اڈکھ باسان۔

برٚنزٕس اُکس کتھہ کرِتھ تہٕ دِیُت تمیٚ نرملایہ باس زن تہٕ

تمن ورہین ہنز زان اُس تہٕ تمُس سیٹھ کتھہ کران ژیٚون تہٕ

تمہٕ زِہ سو اُس ڈاکٹرس سیٹھ کتھہ کران۔ عجیبی پأنیاہ تہٕ سو

لگیٚس ننھس کوٚوکہٕ وچھیٖنہِ۔ تمہِ ژیٚون تمیٚ سِندی شیٖہن ہُند

وُشنیار۔ تس گوٚمُتھ زہ سو چھ موزوٗر۔ تس بیٚنہِ کالج

دوہ بیٚنہِ یاد۔ تس گو برٚونتھ زن تہٕ یہِ راچھ تس لشہ بیٚنہِ پھیرِتھ

اوس آمُت۔ تہٕ یِہقُوی تس ڈاکٹرن اتھہٕ لوگ تس لگیٚہے رِ ی

ہش۔ سو لگیٚ ڈاکٹر سِنزن اُچھن [illegible] کتاہ شکیل اوس

سُہ، راچھنہ کھو تہٕ تہٕ تس لگیٚ اندرہ دُبرارے۔

نرملایہ پرٚژھس سترٕ سِندی پأٹھو ــــ

"کیاہ سا گژھا بو ٹھیک؟"

"کیا زِہ بہٕ۔ مگر یُت بہٕ تیوٗت گژھہِ اورہ یوٗر تھیب کرِتھ

پھیرنہٕ تھورٚی کوشش کرِنی۔ توہیٚ ہمہٕ گژھو جلدی ٹھیک۔"

سو بیٚنہِ آسمانہِ ــــ "پھیرِن تھورن ــــ" وُنیکیام اُسکھ

سو ٹھپس منز ــــ ہأو مژ، یتھہٕ لیہ تام تر وٚپرِتھ آسہ۔ سو

لجہٕ ڈاکٹرس بٕتھس گنٛوٗ مٕرٕ گنڈِتھ وچھنہٕ۔

ڈاکٹرن تجٕ سوٗ مژھ تھپ کٔرِتھ تہٕ پھیرِ نأوٕن ساٗرسی کمرس۔
تس دزاو زنگن واش ہیوٗ۔ دارِ کنہٕ ووژن نظر اپل تاکس
کلس بیٹھ اُمس جانور بوریاہ پچان تہٕ تس لجہٕ زنگن سپرارے
ہش۔

تہٕ سو روز زیرِ تانی ڈاکٹرہ سندی سوچان۔ تھوٗد تُلنہ
وزِہ امس تس تمہٕ مژھ زورٕ تھپ کٔرمٕژ۔ جوان مردہ ہنز تھپ
تس اوس زھنی توٗدمت تہٕ تتہٕ تس آسہ وٗنہٕ تہٕ تیمبرہ دودھان۔
تس پھیوٗر بٕتھس بیٹہٕ دوزہ جار، زن تس یاوٕن اوس پھیرِتھ
آمت!

دوٗیمہٕ دوہہ کوٗر تمہٕ شرٛان چاوہ سان پوٗرن مس۔ شو تہٕ
لوگن سوٗ رمہٕ۔ ٹرنکہ منزہ کڈٕ وٕن سہٕ عنابی سوٗٹ تہٕ بیٹھ دارِ بیٹھ
دوٗرتانی اُمسی یوان بوزنہٕ شملہ کہ پہاڑ تہٕ تمن بیٹھ تمہٕ
گنہٕ گنہٕ یارِ زن ساسہ بدٕ مہرہٕ باگرِتھ بشیرِتھ تہٕ کاگر نمرِتھ کأنسہ
پدٕاران آسہ۔

تکیہٕ چھہٕ ونان ڈاکٹرٕ۔ گژھا بو ٹھیک۔ کنہٕ بوچھس بٕو

دِلس تسلاہ دِوان۔"

"وچھتہ ہے پلنٕ دوہ وٕہر وٕ ژھکہ تھوٗد۔ ژہ ہے گژھکھ
ٹھیک۔" تمہٕ رٕٹ نرس نالہٕ متہٕ۔

راتس اوس شینہٕ غضبا تاہ پیومت تہٕ نرملایہ کوٗر خوش دارِ
بُتھہ ہیٕن۔ تہٕ سوٗ گیہٕ دارِ کنہٕ الأنز ہش۔ کوتاہ خوش اوس میہٕ
کران اتھ نوٕس شینس بیٹھ پکن۔ میہٕ ہا سہ چھہٕ نوٗرشین پلاشک
قالین ہیوٗ باسان تہٕ یہٕ شینہٕ زھٹ، زن کنن منز کیاہ تانی
ونان چھہٕ۔"

شین اوس اژھیوٗن پیوان۔ وٕنٹھو وٕنٹھو شینہٕ تھوٗسی، نرم
پھمب ہیوی، زاشرہٕ سندی اتھہٕ کھور ہیوی —— تہٕ تمس پیوٗد
تمی ہند شریاد۔

دوشن تھنہٕ ڈیلنگ ہیوٗ تہٕ تمس ژھل بکہٕ نیرتھ ——
"میہٕ ہے سخ شوخ۔ اکھ شینہٕ دو ژاہ تکہ اتھس کیتھہٕ۔"
"اَدہٕ بنہٕ نا۔" نرسہٕ دیتس جواب۔
"ژیہٕ چھہٕ تھنہٕ زانہہ ہیہ پھمب پھوت ہیوٗ شر راتس پانس
سیتی سوومت ہ نزاتس، یمس پدٕاتن سفید شین ہیوٗ دودھ

آسہٕ لر ترٲیس تیوٗت وُشُن آسہٕ، یتھ پیٹھ گندھکۍ تۄج دزہٕ۔

نرٕسہٕ ژھوٚٹ زیوٗٹھ ووش۔

پرٕنۍ پرٕژھ نرملایہٕ ڈاکٹرس — "مینہٕ لگیا ساشینہٕ پیٹھ پکُن؟"

'کیازہٕ ہۍ' ژیہٕ کیاہ چھوی؟"

نرملایہٕ ژیوٗن ننیہٕ تمۍ سندہِ شہن ہند وُشنیار۔ اَمِ تاکس

گژھ اُمس شینہٕ پھوٚلۍ لگژھ۔

سارۍسی کاژاہ ژھوٚپہٕ اُس۔ سو روز ژیہٕ تانۍ یہِ خوابن منز

ہش۔ راژ دراس گوٚتُس وُزہٕ وُزہٕ پھولُن اَلِ تاسک کلۍ

اُچھن تل۔ تمس تیز پیہٕ دُبارٕ۔ ڈاکٹر کوتاہ نکھہٕ اوس تس

پوٚکمت۔ سو راٲد ننیہٕ اَنہِرن خوابن منز۔

پرٕنۍ رٕژ تمہٕ نرس ناژ منہٕ۔ "بوٚہۍ گژھہ دوہ منز وژھیکہ

دوہہ کھوتہٕ دوہ اُس نرملایہٕ زنگن یہۍ جس ہیوٚ یوان —

تس اُس دوہ پورہٕ ستھ زہٕ اکہٕ نتہٕ اکہٕ دوہ ہیکہٕ سو نیرتھ

دارہٕ پیٹھ وُچھتھ شین کتھ پاٹھو چھہٕ پیوان۔

"میہٕ ہۍ چھہٕ دِل ونان بہٕ گژھہ ٹھیک۔ یہِ نۍ ڈاکٹر پیہٕ

نتہٕ کوٚتہٕ؟ تمہٕ پیتہٕ وڈ [illegible] تمہٕ لوٚتہٕ —

"ژیہٕ کیہۍ چھوی باسان اُمس ڈاکٹرس تہٕ زان چھہٕ کیاہ تانۍ

اَندری۔ اُمی تہٕ چھہٕ ظاہرا میانۍ پاٹھو دکہ کھیوٚمت۔ بوٚہۍ چھس

یہِ دوہۍ وُچھان یہۍ روومت ہیوٚ۔"

"بہٕ کیاہ وَنہ، بوٚہۍ چھس پانہٕ راوان!"

ڈاکٹر ییتھوی آد، سداوس یہۍ دوشلیومت ہیوٚ تہٕ اُچھن اوسُس

خمار کھوٚتمت۔ تہٕ ییتھوی تمۍ نرملا تھپ کرٕتھ تۄج، تس نوگ

توٚت ہیوٚ —

"تۄہہٕ ماسہٕ چھوٚہ تپ؟"

"آسہٕ ما، مینہٕ چھہٕ باسان۔ راژ دراس بہٕ ژیرٕ تانۍ شینس

منز ناکس (The Mall) پیٹھ پھیرنہٕ۔ شینس منز چھہٕ میہٕ

سخ خوش کران نژُن۔ اَندرٕ چھہٕ شہلتھ ہش یوان۔ کرٕ کیاہ

انسان کنۍ زون گھرٕ تہٕ۔"

تہٕ نرملا لۄگ تس پھیرٕ پھیرٕ وُچھنہٕ۔

نرٕسہٕ وُچھ تس اوس ۱۰۳ تپ۔ پوٚز تمس گیہٕ ہنہٕ گرین تہٕ۔

نرملا وُژھہ پانیار سانۍ — "نرسہٕ تۄہہٕ چھوٚہ ہنہٕ پنُن کانہہ خیالی۔"

"دوہ نۍ کیاہ تھاوٕ خیال، یوان یکان تہٕ تپ! یہِ آسہٕ

زھٹ لجمِرٕ۔ گژھ بانےٚ ٹھیک!"

صہٕ دراو بےٚ فکرٕ منزٕ۔

نِرملایہ آو ڈاکٹرس ندٕ سخ عار۔ وچھتھ بی۔ دوٚپہٕ نا اُمس

تہٕ ہےٚ چھےٚ کیاہ تانی اندری۔ نتہٕ کیازِ کرِہےٚ یِژھ کتھ۔"

زِہہ دونٕس نہٕ رٕہیس۔

دوٚیمِ دۄہ ہاوس نہٕ ڈاکٹر نۄوی کنہٕ۔ تہٕ نِرملایہ لجِ سخ فِکر۔

خبر وارے چھا —؟ نتہٕ گوٚ نہٕ سہٕ رُکن وول۔ ڈیٚکی دۄہ ہس رُوز

سہٕ کنڈین بیٹھی۔ نُرس آیہ ژیری۔

"سہٕ ہےٚ چھےٚ کوارٹرسی بیٹھ۔ تیٚہ سیتی اوس لشہٕ ہندی پاٹھو

دزان۔ تُس چھنہٕ پننہٕ پانچھ خبری۔ ژہٕ ہےٚ چھکھ پوٚز ونان اُمس

ہےٚ چھےٚ خبر کیاہ معاملہٕ۔ نتہٕ کیازِ روزِہےٚ یہ لوٗت وداسی۔

یا تہٕ گوٚژھ وچھُن کہٕ یہ حالت چھےٚ تمس کوارٹرس منز سارِی چیز

چھس وہرادِتھ تہٕ پھکرادِتھ۔ نہ کنہٕ ڈھنگ نہ کنہٕ ولیرٕ۔ تمس

ہےٚ چھوٚی دِلس بیٹھ کیاہ تانی۔ کتھ چھنہٕ یتھ خالی۔"

"بہٕ چھس دیان دُنیاہس منز چھنہٕ کہنی خوش!"

نُرس دراے شی ہسپتالہٕ تہٕ گیہ سیوٚدُی ڈاکٹرس نِش۔

مُبھاُی بیٹھوٗی سو ڈیوٹی بیٹھ آیہ، تُس آسہ اُچھ وۄزِمِژ روت

وُنندرہٕ سیتی اُس سو بیمار ہش باسان۔

بُتھ چھ گبنہٕ آسہٕ تُس کُھلتھ دراٹرہٕ۔ تہٕ نِرملایہ گوٚ اندرٕ

کیاہ تانی۔ نُرس اُس وۄہ نیٚ پِژی پاٹھو بڈبڑ۔

مگر نُرسہٕ آسی نہٕ کُنہ پدی پروان— "رات اوس بیٚیہ لشہٕ ہندی

پاٹھو دزان۔ میہٕ کوٚر جانی بہٕ رُوزس تتھ۔ تیٚہ کرِ زۄرہٕ سیتی

آسی تُس ٹاٹرِی تام گوبیمتھ۔

نِرملا اُس کنوٗہی شاہ بوزان۔

"نِندرِ منز ہیوٚتھ تمِ وۄدُن۔ میہٕ تھوٚد مس ڈیکس بیٹھ

اتھ زِہ وُچھ تپ کوتاہ چھُس تہٕ تمیٚ ہیوٚتھ میہٕ اتھ موٚرنی تہٕ ژوٚد

خبر کیاہ کیاہ ونان۔ مگر میہٕ زٕن پیو کنن زر، میہٕ بوٗز نہٕ کہیں—

بہٕ گیس شرمہٕ سیتی گٕرگٕرٕ۔" تہٕ نُرس ووٚشلیہ۔

"تمہِ مرِہےٚ چھےٚ ساری بیتی۔ میہٕ ہےٚ اوس گوڈٕ بیٹھے

زِلیومت اُمی سِنزان اچھن منز خبر کیاہ کیاہ۔ تہٕ مُبھاُی بیٹھوٗی

دوٚپتھ، تمیٚ وۄن میہٕ بہٕ نہ ساہیکےٚ ہوٚرِتھ ژیرٕ۔ ژیرٕ پوٚوتھ میہٕ گھرٕ

یاد۔ یتہٕ لوٗگ میہٕ کنن تہٕ پاٹھو وچھنہٕ زِہ میہٕ دوٚب زمینس

گوڑھ گژھن چاہ تہٕ بَرٕ وَسہٕ ہاتھی منز۔ کوتاہ شُس چھُ باسان۔
گوڈٕ کیاہ آسہٕ کھیوان۔ چھُس کُس بچاژس۔ اُمس ہیٚے چھُ
سہارٕک مزورت ... یا تہٕ وچھکھ کموٚ چشمہٕ اوس میٚنہ وچھان۔
نرملا وُژھس دِل پھٹتھ —— "ناے تہٕ یاگو وۄنیٚ کینہہ نۄ
پاٚٹھو —"

"امہٕ کھوتہٕ کیاہ ونہے ... لوہے تراوہ دۄدٕ نوکری
یو تہٕ مے چھس پھیژُن دۄدٕ"

نرملایہ لوٚگ یُہے دب ہیوٚ۔ تس سو تیٚیہ آش۔ سو اُس
ہیٚرہ دۄدٕ دۄ بٹھہٕ۔ سو اُس قدم ژٕہ قدم تُلان تہٕ ہیکان دارٕ
تاز گژھتھ۔ تس پھٹ دِلی۔ لوہ یہٕ بانس اُس ژم گاہٕ ش۔ تتھ کتہ
لگہٕ ہے واتھ!

باسیو ژٕہ سو گیہ بیٚیہ پتھ بیٚتھ تہٕ ... نرسہٕ ہنز سخ
نفرت۔ یمہٕ ڈاکٹرہ سند اوژھ سہارہ تہٕ تس نشہِ نیومُت اوس
مگر یتھوٚی تمہٕ پینز بنن کھورن کُن وُچھ، سو ہیٚے یہ۔ ییتہٕ کیاہ کم
اوس ژٕہ ڈاکٹر اوس تس ستی اسان اسان کتھ کران۔ تس
باسیو انہٕ ینہٕ پان سخ کوٚ ڈول ہانٹھ زنانہٕ۔ تمہٕ اوس ماز

لوٚمُت تہٕ پان باسیو تس بیاکھ داگُن ہیوٚ تہٕ بُتھ پھوٚکہٕ ڈوٚن
ہیوٚ۔ تس کھوٚر سوروی۔ کیاہ وُچھتھ زوٚی انسان تہٕ تس گیہ
بُٹھ نرسہٕ ہنز نکہت ... کاژہ خوش اُس سو! وُکھن
اُس تہٕ سو وِژان کُنہٕ۔ ژٕن سو تہٕ نرملایہ پیٚٹھ اسان اُمس۔ تمہٕ
شورنچ اندری۔ ڈاکٹرس ستی گژھ گژھہ یہ مہرہ بہٕ۔ یہ باسہٕ
تمُس موج ہش تہٕ تمہٕ اوس اندری۔

نرس وُژھس شرہ سندی پاٹھو —— "ناے تہٕ ژٕہ کتھ بیٚٹھ
چھیک آسان۔" نرملایہ وۄنس نہٕ کہیں۔ نرس گیہ شعوٚ زدہ ہش
پرژھنس کھوژی کھوژی لوتی —— "تہٕ یہٕ کہیٚ چھوٚی باسان، کریا
یہ میٚنہ ستی نیتھر۔" تہٕ نرسہٕ پیٚھر تُھس موزژاہ ہش تہٕ سو
اَتھہٕ نرملایہ وُٹھن کنوٚی وُچھنہٕ۔ نرملایہ گوٚ نرسہٕ ہند سخ۔ تمہٕ
ارٹ سوٚ نالہٕ متہٕ۔

"گوٚمت تہٕ کیاہ چھس، یہ ژٕن جوانی چھس آمہٕ تاو لوٚگمُت۔
سہٕ چھا کانسہٕ بانس تام تہٕ کینس اَستھ تہٕ آیہٕ نرملا ماجہٕ ہندی
پاٹھو مژراونہٕ۔ بہٕ تہٕ گیس پیرہ تو تہٕ لگہٕ یُہے لوٚکھ" سو وُژھس
ٹاٹھنیارہ سان ——

تلےَ ژٕہ ژھٕن یہٕ نابدی رنگہٕ سوٗٹ میوٗن۔"

"بوٗ کرٕ ژھی گژھ مہٕ ژھٔنتھ!"

ژٕہ لاگتھ تیا۔ ژٕہ ہے گژھکھ ہہرٕ ہمش تہٕ ترٕ سہ اُٹھ
نٕرملانالہ منز تہٕ دوشوٗنی لگ ہک۔ پتہٕ کُن ژٕاو ڈاکٹر اسان اسان۔

"ازکیاہ دلیل چھُ۔ از چھُ سِسٹر رعنایہ تہٕ ماز کھوٗتمُت۔ پتہٕ
دوٗ تَس سٕہ مخولہ سان— "سال ماچھُ کھیوان۔ تی آسہ کتھ—
ونکہ بیٹھے چھُ یتھ چکہ جاو— "ژٕسہ وچھ تَس کُن تلٕ ٹارہ۔
کوتاہ خوش شکل اوس سٕہ باسان۔ تمہٕ دوٗنس نہٕ کہیں۔ تَس
دوزلے یہٕ کنہٕ فترہ تام تہٕ ڈاکٹر دراو بیٹھ اسان اسان۔

"یہٕ چھُ زائِنتھ مائِنتھ مُنزراوان، نتہٕ چھُناہ پتاہ۔ اُمِس" ژٕس
آیہ دوسہ— "کوتاہ چالاک چھُ لاگان یہٕ۔" تہٕ اوس دوشوٗی

ژٕس امِس دہ ہکھو تہٕ دہ ہہ نظر بنان۔ سہ امِس دو نٕ
ھزہ سبنڈرلاگان، یمن پیٹھ تَس پکنوی اوس تگان۔ تمہٕ
آسہ بنگرہ نٕرہ لاجٕرہ [illegible] نشہ اُمِس ساری سوٗٹ
پاہٕ ہنیتھ۔ مگر ڈکہ وٕذی جوانی منز آس تَس تم شوخ سوٗٹ پیے
کھیتو تام ہیو گژھان۔ مگر نٕرملایہ دوٗنس نہٕ کہیں، یتھ نہٕ تَس

دلہٕ ہن چھٹہٕ۔

"میہٕ ہے گو گوڈہٕ بیٹھے اُمہٕ سندسی۔ بجوٗر خوٗن چھُ کڈان
پانس دوہمس— بوٗ دمس نہٕ بیشرم دوٗنی کرنہٕ۔"

دیٕ دوہمس امس نہٕ تَس ڈاکٹرنے کتھ موکلان۔ بیٹھ دوہ
تہٕ آیہ نٕرس خوش خوش— "میہٕ ہے تراو نوکری—" اتھس کتھ
امِس عنایی یرہ بُنیان۔

"ڈاکٹرما وچھتن۔ تَس ہے مُنٹھ یہٕ بُنیان ھتیٹرس منز۔ وچھ
کرٕ ژھ چھ یہٕ۔ کُس یہٕ چھُ ضایع گومُت!"

"کیاہ لگی۔ وٗ نہس ہے۔ اکھتوی یمس باسنہٕ ہیو تہٕ چون
بوٗ ہاوے نموٗنہٕ۔"

پتہٕ ہیٕزھ دوشوٗی بُنیان مُنزرٕنی۔ تم امِس ہیٚتیتھ موکلنہٕ
تہٕ پچکنہٕ آو ڈاکٹر۔ سٕہ اوس بانبر یومت ہیو۔

"توٗ ہہ ماسہ وچھوہ میانی بُنیان ھتیٹرس منز؟" دوشوٗی
اوس ڈٹھن منزہ ماتُسن۔

ڈاکٹر دوٗد ونان— "ھیمبی کُھٹہٕ میہٕ ژھاندان ژھاندان۔

"نہٕ ساتیژھ کیاہ ھقب چھ سہ۔ یہے چھ بوٗہ ریاہ ہشن۔"

ژِ ملایہ کوٗرُس ہژل۔ ڈاکٹرس کھوٗرُس نخ یہ وَنُن۔

"سو ہُ سُہ چھنہ بُنیان۔ سو چھُہ میانٚی زندگی۔ آشایہ ہُنز

نِشانٚی! مایہ تہٕ محبتک اَگُر۔ تتھ چھُہ اَکس اَکس واٚرس منز

آشایہ ہِنٛز محبت تہٕ مایہ بھرِتھ تہٕ سو چھُہ میانِس شرِس مانٛجھ

بُن واجینہ۔"

ژِ سِہ گو سُہ اَکس وُٹھن پیٹھی شِٹھتھ تہٕ اتھہٕ منزہ پییس

بُنیان تہٕ بیرہ ڈِینچ۔ ڈاکٹرس گو واہ وُسھ۔

"یہ کیاہ سُہ کوٗرُوہ تۄہہ۔ ووڈنِکس بُتھ ہاوہ یو آشایہ بچانہٕ

کرِ چاوہ چھن وُونمژ۔" سُہ دزاد کیتھ تانی ہیوٗ گژھتھ بیٖمان ہیبتھ

ژِ سِہ گو زم ہیوٗ۔ یتھوی ڈاکٹر دزاوس بیرہ ڈِینچ تہٕ بُنیان

ہیبتھ ژِ ملایہ وُٹ ژُس نالہٕ متہ تہٕ دوٗنس — "یو تہٕ نے گژھتھ

ووڈنِہ ہئ ٹھیک!"

ووڈنِکھنز وُچھہ واٚری؟

وارڈ اوس ملگزار ہیوٗ باسان۔

سارِنی اوس موتُک ہیوٗ پھیوٗر مُت۔ صِرف اَکس کُنز وُنز

سلامہٕ ژینگہ داراے خاموشی پھٹراوان۔ زِن ڈیوٗرہ داتھ مغل دُنگان

آسی۔

نبہ چاچہ آو وَدان وَدان تہٕ ییوٗ دردِ چھ کرِتھ بیڈس پیٹھ۔

ایارہ وارڈس منز اَس تس کُر وُوڈنِہ موُمژ۔ نبہ چاچہ اوس تمِس

لاٚرِتھ ہیوٗ۔ تس زِن اوس تمہٕ سی منز ژُو۔ وُوی وُوی آسہ تس

اَچھو رتہٕ ژانٛگی ہش گامژہ۔ سادِنی گو تمہٕ سُند ذرہ ذرہ تہٕ

سورُوی وارڈ نِگ وونہٕ ہیوٗ۔ گگہ کھوٗژ تہٕ سُہ لارِ بسترس سیٹھ

رفا تہ گیہ کڑھ تاز ہش۔ سو گیہ نبہ چاچس نرش تہ شانس پیٹھ
اتھہ تھاوتھ پرژھنس ——
"ژسہ تہ ددنہ منز کیاہ ییژہ ووفی۔ بو کتنہ ہند کیاہ سوچھ؟"
نبہ چاچس لگو وارے ہک۔ "کوری بیلہ تہ سو زندہ ژو
میاذ بے یہ، میژہ کیاہ چھم کرن۔"
سلامن دژ بڑہ ہٹہ کونگر۔ "نتہ کیاہ اوسوی ژیہ۔ میہ
زانیو تیلی بیلہ ژیہ سو کور بناوتھن۔ ژہ ترآوہ من تہ یہ زندہ۔
پھشل کتھ ——"
سلامنہ کتھہ پیو نبہ چاچس اندری زبتہ ہیو۔ سہ لوگ وارے
لبلہ کرنہ۔
کمس پیوشی سلامنہ سنز یہ اُمس کتھہ یاٹھ آد دہ نبندہ پتھس
مرد یادمس سیتہ پرژھ کتھ کرنس۔ مگر سیسٹر رفایہ گو سلامس
کن ڈیچھ ذرہ ذرہ۔ سہ اوس داذی از دارے پژومت ——
سو گیہ نرش تہ ڈکس پیٹھ اتھہ تھاوتھ۔ دون تس
"سلاما ژہ کیاہ ژہ چھکھ پیژہ کتھہ کران۔ ام سیتی لگی وارے
منذ رتھ۔ تلہ سہ کرد وونی نندرہ کن۔" ——

سلامن ووٹس نہ کہیں ... سہ زن گو پننہ کتھہ پیٹھ پشیمان
ہیو تہ تمہ پیوٹر کلہ تہ لوگ دگہ سیتی سخ وارے وارے کرنہ۔
وارڈس منز اُمسی سارنی مریضن نبقس موز ڈھاہ ہش پھیرمژ۔
تہ نرس چاچن وون اوس سارنی وارے ولسرا وان ... سسٹر
رفایہ سوچنچ اندری ژہ وونی گوڑتھ۔ نہ سلام بیہ کینہہ ونی نبہ
چاچس۔ تمہ نیوو سہ ریہ ریہ تہ تھووُن سایڈ رومس منز۔ واندس
گژ بلیہ ژھو یہ تہ مریضو ترووو شاہ ہیو۔
انجکشن ملہ ناوان کرے یہ سیسٹر رفایہ نبہ چاچہ مشرنچ کوشش
مگر خیال ڈولس نہ کنہ وتہ تہ۔ نبہ چاچہ اوس تس پھیری پھیری
یاد پیوان۔ کاژاہ لے اُمس اُمس بوٹنہ ہنز۔ پان اوس ماران اکثر
پتھ۔ سفید داڑ کرتھ باسیو سہ تس کرمس کار ذک بڈہ ہیو۔
محبتک بوچھ!
سلامن آو تس سخ عار تس اوس دگہ سیتی زو ژلان
نیرتھ۔ مژہ جوانی منز اوس تس کورمت کنسر (Cancer)
تہ وونی اوس تس گرہنجل گومت۔ سہ اوس دوہہ پتہ دوہہ اوری
اوری گژھان۔ یوت یوت تس دود اوس زیٹھان، تیوت

تیوٗت اوس سُہ زیادٕے وولان۔ سُہ اوس سارِنٕی سیٚتھ ژھُوان
تہٕ تیہٕ مینان۔ تہٕ سارِنٕی اُس تمۍ ہنز کھٔر گامٕژ۔ مگر سسٹر رعنایہ
اُس پتاہ زِ تس چھُنہٕ یہ پانس تاقٕ ... سُہ اوس سوٚ وکھٕٹ
دگ للہٕ وان پسرہ آمت ... سوٚ اُس نٕہ تس پننہٕ کنہٕ دِوان
ہاسی زِ سُہ چھُ تیوٗت بیمار مگر بیٚلہٕ تمٕس پننہٕ ہن ہن پیٚہ ہے
سُہ اوس نٕہ تس ترکھیٚں وُچھان۔ وُنکہن تہٕ اوس سُہ دگہٕ علتی
ڈلہٕ گنڈٕ دِوان۔ سسٹر رعنایہ آدٕ نہٕ تاب تہٕ تمہٕ دِتٕس مارفین
تہٕ پاوُنس نِندر۔

یِنہٕ نبہ چاچھہٕ بوٚنہٕ موہ یہٕ گلہٕ اوس نہٕ جیسے آمت۔ سُہ اوس
سخ تہٕر لومت۔ تہٕ اُرکرِتھ بسترس شرومت
سسٹر رعنا اُس نٕہ تس کُنہٕ وُچھتھ تہٕ ہیکان۔ اکھ اڈہٕ ژٕوٹ
پوشہٕ لُس واوان لِنجہٕ بیٚٹھہٕ اوس ژٕٹھتھ نیومت۔ کالج
کھسہٕ وٕنوی اوس تس یہ دود گومت نالہٕ تہٕ تس اوس کالج
پیومت ترٛاوُن۔ شرکوتاہ اوس تس بیٚنہٕ کالج کھنک۔ سُہ
اوس اگرہ گرہٕ سسٹر رعنایہ عادہٕ کانٹی بھتہٕ پرٕژھان زِ سُہ
کرِ گژھہٕ بیٚنہٕ ٹھیک کالج گژھن لایق۔ سسٹر رعنا اُس تس

گانٛگرہٕ کران تہٕ پتہٕ اُس سوٚ تس مٕصمٕم مٕتھٕبی کُن لگان وُچھنہٕ۔
ترٛ وُنہٕ ہیوٗ اُسِتھ تہٕ کوتاہ خوش شکل اوس سُہ۔ کھوسہ مٕتھٕبس
بیٚٹھہٕ اُسس کنہٕ کنہٕ جایہ رِیشم ہِش جتہٕ "گگر بچہٕ"۔ گلس اُمن نٕو
وُنہٕ تہٕ ... تس کیٚتھ وُلٕٹہٕ دود چھُہٕ۔ مگر سسٹر رعنایہ اُس
پتاہ زِ یہ خوٗنک سرطان (Leukaemia) پادٕ تس
کُنہٕ وِزِہٕ تہٕ ژہٕ ہس منز۔
سارِنٕی مریضن اُس وارڈس منز عٕمنہٕ ستھ ہِش۔ تمۍ ہنز
اکھ کھ اُس تمن تہٕ کران ینہٕ ہتھ دواہ کرہن۔ تمی یوت اوس پنن
دود اُندری ہیوٗ تمت۔ مُبتھہٕ اُمس سوٚ اوٚردٕر باسان گر لوکچارٕے اوس
تس لوٚگمُت دِلس آمہٕ تاو تہٕ تنہٕ بیٚٹھہٕ اوس سُہ کالہٕ تہٕ کامہٕ ہسپتالس
منز آسان۔ داۓدی اوس تس کھتن پوچھر دِتمُت تہٕ دِلس لوکہٕ ہنز
دگ پننہٕ ناونگ اکھ احساس۔ سسٹر رعنایہ اوس تمۍ سُند گوڈہ
بیٚٹھٕے سخ۔ سوٚ زانہٕ ہے تس یمہٕ بیمارہ برونٛہی۔ تیٚلہٕ اُمس سوٚ تمۍ سی
اتھہٕ پوٚ سوٗہ نادان۔ تمٕس اوس بیتہٕ نٕنیومت زِ بیمار پننہٕ وِزِہٕ اوس
تمٕس عزہٕ سیتی نیتھر تیار تہٕ بیتھوی تس دود اوس نٕنیومت
کھ اُمس ژھینہٕژ۔ وِلک دود گیوٗد اُسہٕتی، عزہٕ ہُندی دورہ ران

اوس تس وِل وارے پھٹر ومت . . . . عمنی ءز اُس سِسٹر رضنایہ تہٕ وُچھنہٕ۔ یُن گھرہ لبأوِتھ تہٕ اُس سو آمژ عمس خبرہ۔ کانژ مشکیل اُس سو۔ مگر تمہٕ ہُنزن اُچھن منز تہٕ اوس عمہٕ نوی ہیوٗ سوٗان دود۔

کس چھنہٕ یتہٕ دود! پرٕتھ کانٔسہ کنہٕ نتہٕ کنہٕ رنگہٕ سِسٹر رضنا تہٕ کہ بہ اُد دُر اُس پانہٕ۔ تمس اوس یُن پان بوزنہٕ دِ دِر ہیوٗ باسان۔ یتھ نبیرہٕ بنجر تہٕ اندرہ سو سُر آسہٕ نگمت۔ نبر چاچہٕ اوس وُنہٕ تہٕ پتھے پاٹھی لیلہٕ کران تہٕ سِسٹر رضنایہٕ ڈیجوانٔسرے۔ تس وِسراتھ تہٕ سر بنجر پینہٕ پتھر۔ تہٕ ہیمٹس بیہڑ گیس ہارہ نہٕ۔ چھن، چھن، چھن، چھن!

سأرِسی وارڈس زن آیہٕ بوٗنلہٕ پھٹاہ!

گُلہٕ گوٗ اُڈ نِندرہ تہٕ اُچھ موٗران ووٗتھ تہٕ بیوٗٹھ عمس نِشہٕ ٹوٗلس پیٹھ۔

"کھوژہ؟"

گُلس تُجی نہٕ کتھی کُرنی۔

"یہٕ ہوٗ چھی تہٕ ہا چھہٕ یہے ژوپہٕ میوٗ ہبوان!"

عمن ووٗ نُس نہٕ کہیں۔

"نبہٕ چاچنہٕ بوٗ نہٕ ژہٕ ہا موکلیہٕ۔"

"کر؟"

"وُنی!"

عمن دِیت لرِہ پھرِن زن تہٕ کھینی بڈ کتھ اُس!

یمین دوہن اُسی کانہٕ تیاہ موٗد متھ۔ زن کانٔسہ لژ ہجہٕ سِتہٕ اُسی ڈُوتھ نیمتہٕ!

گُلہ آو بینیہٕ بیڈس پیٹھ تہٕ ہیرٕن کھنلہٕ ژادر۔ تس اُس از بینیہٕ دأرِلیج ژلان نیرِ نیرِ۔ سہٕ اوس سخ تہٕر پومت مینہٕ۔ زن تمس جوٗلہٕ مُژرِتھ کھوکھہٕ موٗت اوس خوأبی آمت۔ سہٕ گوٗ بینیہٕ عمس نِشہٕ تہٕ بیوٗٹھ ٹوٗلس پیٹھ۔

"نِنہٕ رِپھے نا لیوان، مینہٕ نا لیوان پانس!" عمن پُرژھس "دراتہٕ پیٹھہٕ ہا چھہٕ مینہٕ بینیہٕ اندرہ کیاہ نام ہیوٗ گژھان۔ شاہ تہٕ چھم اندری اندران۔ مینہٕ چھہٕ باسان ژہٕ بہٕ ما یمہٕ بینیہٕ بیمار۔"

عمن ووٗ نُس نہٕ کہیں۔ تمہٕ دِیت بیاکھ ڈُکہٕ گوٗن۔

"یتھ بیڈس پیٹھہٕ نا گژھہ نہٕ بہٕ ژہٕ نہی ٹھیک۔ بوٗ ہا بدلاوہ بیڈ۔"

"اَتھ کیاہ چھُہ؟ ژٕ چھُکھ زِیادٕے وَسواسی۔" عمن پھِرُن بُتھ

"یہ ہیکہ نہٕ گُنیتھ دُرِتھ دِوان۔ یِمہٕ دارٕ کِنۍ چھہٕ میہٕ سیوٚد

باغس کُن نظر... وُچھان چھُکھ نا یُنہٕ کُس جار آدمی من

یہٕ بوٚنہٕ زالنس۔ دِہی لبکھ وُچھتھ تہٕ ساری دٕرمنس لُوگ آمٕتاو

یہٕ زھوٚٹ تہٕ سوٚر وُچھِتھ تہٕ چھُہ میہٕ اَتھ ہیوٚ یِوان۔"

عمن تہٕ دِژ نظر۔ یُنہٕ اوس ساری ژٕنہٕ تہٕ سوٚر واہراوِتھ تہٕ

سیٚنہٕ منٛزس اوس شاہ تُلہٕ کُل یُہے وَدان ہیوٚ۔ تتھ اوس پَن چھکِنیوٚمُت

تہٕ ٹھونٹھر اُسس نُنۍ دراہتی۔ تہٕ سُہ اوس یُہے زٕنڈ ہیوٚ باسان۔

عمس باہیو سُہ یُہے اُڈُجہ کھانکھر ہیوٚ۔ زٕن یہٕ اوس سلامہٕ نِتھ

نُنۍ تہٕرِ ہوٚت دِوان۔ تمیٚ دِژ لوتی سلامس کُن نظر۔ سُہ اوس

بسترس پیٹھ خر ہیوٚ پیومُت تہٕ تس اُسی وچھہٕ کانٛہہ نُنۍ دراہتی۔

پتھوی سُہ آمت اوس، شاہ کُل اوس نیلِہ پَنہٕ بھرورتھ۔ یُتہٕ

یہٕ تِتہٕ اُسی تتھ شاہ کُل کنہٕ دوٗر ہیوی اوسان۔ شاہ کُل یکہ مُدٕرٕ

دِوان زٕلی--- مازہٕ بھرِتھ مین رس اوس لِپ پان۔ عزہٕ ہُندی وُٹھ

ہیوی تہٕ تمیٚ زھوٚٹ زِلوُٹھ دِوان۔ پتہٕ پن کتھن پھیرُ دِنہٕ سیتی کیاہ

نیرہٕ دِوان۔"

گگہ دٕ وَتھس خوابن منٛز راوِتھ ہیوٚ۔ "اَتھ بُونہٕ پَنس منٛز پکُس

اوس کُس مزٕ یِوان۔ کراپھ۔ کراپھ۔ وُچھ یمو کوتاہ سوٚر تہٕ

لُٹھ واہراو۔ دارٕ کِنۍ وُچھس ناچھنہٕ دِوندٕ یِوان۔ یِتہٕ نس ہا چھُہ

میہٕ کھوژُن یِوان۔ یُہ گُژھے ہُتھ کُنس منٛز۔ ہُہ بیڈ چھُہ خالی۔"

گُس اوس ہُتھس موتن پیومُت۔

"تووٚت مِے نہٕ یُہ گژھنہٕ۔ سُہ بیڈ چھُہ فیشل۔"

تہٕ سلامن تہٕ وُنس وُرنہٕ تلے--- "گگا ٹھیک ہا چھُوی دِنان۔

کُس اکھاہ وَتھ امہٕ پیٹھہٕ اڈٕر دُور۔ اُمی کھینیہٕ ساری۔"

سلامس سیتی اُسی نہٕ عمہٕ تہٕ گگہ درتاوان۔ مگر یُژھو کتھو وِزہٕ

اُسی کُنی۔ تہٕ لُشوٚرے اُسی موکلس کھوژان۔

ترٕ دُکاہ آو بیٚنہٕ تہٕ سلامن ہیوٚت کلنہٕ وُرن۔ گگہ گو گیتھ

تانی ہیوٚ ... سُہ وَتھ تہٕ بُیوٹھ بیٚنہٕ عمس نِش گوٚس پیٹھ۔

"وَنے ہے ژٕرٕ اسکہ۔ مگر میہٕ چھُہ پُورٕ ہیتھ یُو تانی نہٕ شین پیٚنہٕ، بُنہٕ

گژھ زٕنہی ٹھیک۔ شین پیٚنہٕ، یہٕ سوٚر تہٕ لُٹھ گژھ تل۔ پتہٕ وُچھکھ

ژٕرٕ پانے یُہ گُنیتھ گژھ۔ بُونا درے ہیتھ بیڈس پیٹھ دِوان۔"

"ژٕرٕ چھُکھ زِیادٕے وَسواسی ... دِولہٕ ژٕرٕ تیلہٕ میانِس

اکھ اُکس ستھ۔ پتےٚ گوٚرتن دُور بہ … ڈیلِ گیہٕ یہٕ زہٕ کینژہ
کالہ پتہٕ ہیوٚتن عمہ پھیرُن۔ تمِس آو شاہ واپس تہٕ سُہ دزاو منزِ
منزِ وان تانی تہٕ کام کرنہٕ۔ مگر سلام گو دہ بہ کھوتہ دہ بہ پتھ پتھ
تمِس تجو نہ دگہٕ تھیپی تہٕ سُہ رُود کرایہٕ منز گرنہٕ ہندی پاٹھو چھوہ رہ
چھوہ رہ کران۔ پنُن پنُن نصیبہ!

مگر سلامس آو عمن سخ اَزر دُن۔ زِ ن سُہ عمن زامنتھ آمنتھ
اوس بیمار پووُمت۔ "اَمِس اُمس راے دہ ہے روزہ اَوَر دوٗر۔ کینژ
کیاہ چھہٕ ماران سِسٹر رِضنایہ ستی"۔ سلام اوس تس کن پادی پادی وزنان
مگر سسٹر رِضنایہ اوس نہ زنہٕ ہی رعبہ آمُت۔ سو اُمس ہشی دوٗرٕنی
کرِتھ۔ مگر عمنی اُمس سِسٹر رِضنایہ سخ شرٕ پتھ۔ کیاہ تہٕ اُسی تن بیمار
پیتھ تہٕ اوس عمہ وُنہٕ تیتھوی شکلہٕ، یوٗسف ہیو۔ کوتاہ آسہ وُن
تہٕ خوش یوٗن اوس سُہ تیلہٕ۔ تیلہٕ کیاہ رات — کالہ کاج کاٗتیاہ
دہ گیہٕ تنہٕ —— تیلہٕ اوس عمہ دوستہٕ نوٗرس ستی کام کران۔
نوٗرس اوس امیر اکدلہٕ بینہٕ بیٹھ گوٗس بیٹھ وان۔ زنانہٕ پلوکیٹس منز
اوس سُہ مشہور۔ عمس اوس تمیٚ ہندہٕ کھوتہٕ تہٕ اتھہٕ صاف۔ نوٗرنِس
سوٗی مُتس پلوس ہے پھٹ نیرہ ہے عمہ نِس پلوس اُسس نہ

بدٕس پیٹھ۔"
تمو بدلاوی بیڈ۔ مگر گرنس بیدٕس پیٹھ بہتھ آو عمس تہٕ یہے
ہابتھ ہیو۔ سُہ وَوتھ تھوٗد تہٕ کوٗڈن سوزٕوی پان نیبر تہٕ زن ووٗنن
پانسی ستی۔
"کوہ ہا چھہ دُلتھ … وہ دنالگہٕ شین پینس تار۔ شین ہا
چھہٕ پکان۔ اُسہِ گژھہ ساری ٹھیک۔"
"شین ہا گژھہ پیوٗنی۔ یہ ہا گژھہ تمہٕ دہ بہ کالج۔" گلس گیہٕ
بینہٕ ستھ ہش تہٕ سُہ لوٗگ تمِس ستی بیٹھ کتھ کرنہٕ۔ عمہ رُود تُس
ماے لاگتھ بوزان۔ کتھہٕ کاٗژاہ موٗدہ آسہ تس زن بُلبُل بچھان آسہ۔
گلہ اوس نہ تھکان تہٕ تمہٕ کتھ کران۔ کالج دہ ہن ہنز کتھ …
شرٕ لاڑی ہنزہ کتھ۔ انہٕ ہارہٕ ن خوابن ہنزہ کتھہ، چکہ چاو اُسن
تہٕ گندمن —

عمہ اوس تمہٕ کتھ بوزتھ خوابن منز ہیوٗر اوان۔ مگر سلام اوس
کنن تھوپی دِوان، زن تمِس اَزر دُن اوس!
سلام کوتاہ اوس تنہ بدلیومُت! عمہ تہٕ سلام اُسی یکہ وٹہٕ آمتی
ہسپتال تہٕ تمہٕ ساعتہ اُسی دو نوے سخ بیمار۔ تمہٕ ساعتہ اُسی تم

ٹیب تہٕ ہیُو آسان۔ صُبحہٕ پیٹھہٕ شام تام اوس سُہ کوٹھی تہٕ کاڑ ملوٗتھ
پکو سُوان۔ کالج کورن ہنٛدیو تہٕ نوٚبن نوٚشن ہنٛدی پکو۔ تہٕ ییٚتھوٗی
وَردن مشینہٕ پیٹھہٕ کھاڑِتھ ناسس طِلہ اوس چھاوان۔ تمُس اُمر
عِزہ ہنٛز اُنزہٕ گردن یاد پیوان تہٕ رنٛگ برنٛگی چھیٚٹن پیٹھہٕ پوٚشس
وُچھتھ اوس تس عِزّ بوایہٕ یاد پیوان تہٕ زِد وایٲنزی اُمسِس
مُشکلہٕ اَدفر لِوان وَاہراوِنہٕ۔

رشیٖدٕ دُہری ییٚتھوٗی تمُو عِزّ درگاہہ وُچھی تمِس آیہٕ اَچھن ٹکر
عِزہ اوس قد کوٚڈِمُت۔ گاہ اُس تمزاوان۔ تس پیٹھہٕ درے پیہٕ نہٕ تس
نظرِی۔ نوٗرن اوٗسُس وَونمُت۔ کرِ ساوٗد دوٗ ن تیاٲری۔ مگر عُمہ اوس
ناتیار۔ عُمس اُس ییٚتھ پاٹھی کانٛہہ کمایہ۔ مگر کھانٛدر چھا دِچھ دارِہ پاٹھ
پور سُہ کرہٕ کھانٛدر تہٕ۔ تہٕ اَتھہٕ عِزہ کمہٕ چھِ چھِ خبر۔ یُتھہ تُہنٛدِ ین بُرُہنبہٕ
ارمان بھِٹ نیرہٕ تہٕ لوٗکھ ٹھوان دندن تل اوٚنٛگجہٕ۔"

کامہٕ بنہٕ تس۔ اَتھس منز اوس تس کسب۔ تس اُسی سونہٕ گی
شاہسی گوٚ سُہ دوستس نِش۔

"کھانٛدرن ہنٛز چھہٕ گرِ بکھہٕ تہٕ کھانٛدر کامہٕ چھُہ سخ چار۔ چھُنا صلاح
بوٚ کرہٕ رد تِلہٕ کامہٕ۔"

دوستس توٚر سوٗروٗی فِکرہٕ زِہ چار کتھہٕ چھِ تہٕ دوٚپُس اسان
اسان ــــ "تہٕ ہا چھِہ پوٗز۔ مگر زُو تہٕ ما چھُہ مارٕن۔ دَرہ کھاہ راٹی
وُنٛندرِس ؟"

عمن ہاوٗ جوان جاہِلی ــ "نہٕ حٔض میہٕ چھا دوٚہی کرُن۔ یِم
دوہ چھہٕ آمتی !"

پتہٕ آوٗ نہٕ عُمس بوزُنے زِہ دوہ کیاڑی ڈوٗل تہٕ سات کیاڑی
گیہٕ۔ چھاوٗ دِتھ اوس سُہ گاش پھوٗلنس تام پکو سُوان تہٕ زاوٗیل
طِلہ چھاوان۔ سیکھ پوٗرہ ناوان۔ شوٗقس منز تِرِیوٗنی نہٕ تمُو زِہ تمُس
ماچھہٕ زِہ قدم پکیٚتھی شانٛش کھسان۔ تمُو کوٚر نہٕ اور کُن زِد نی۔
سُہ اوس غرضس آمت لاینہٕ۔ یوٗتام تمُو مشین تہٕ ہیٚنٛچ چلاوِتھ
نوٗرن نیوو سُہ ڈاکٹرس۔ سُہ پیوو آسمانہٕ۔ سُہ اوس نہٕ کُجارہ یانہٕ
پیٹھہٕ دِلُک دود للہوان تہٕ دوٚ فرا اوٚسُس نیٚنومُت۔ ہسپتالہٕ نیرِتھ باہ سو
تس سارِی دُدوٗنہٕ ہیوٗ۔ عِزہ اوسُکھ کھانٛدر کوٚرمُت۔ سوے
عِزّ یُمہ بنٛدی خواب تمُو وُچھِس سیٚتی نالہٕ مَتہٕ رُٹھتھ اُسی تھاوِی متہٕ۔
تمہٕ پتہٕ ووٚتلیو نہٕ دُبارہ تس اوس سُہ تِبے پھروٚکھ اُسُن مُشتھ گومُت
کامہٕ کرنس اُسی زن تس مارنہٕ نوان۔ مگر زِندہ روزنہٕ خاطرہ اُس

کأم ضروری تہٕ سہٕ اوس زندہ رُوزِتھ۔ پوز یہٕ اوسہٕ سُوی عمر ——!

صُبحہٕ پیٹھہٕ شام تانی اوس سہٕ کوٹھی تہٕ کأر ملوتھ ژوکہ ہُنزن نوشین

کورین ہیوسُوان وردن، یم سہٕ اکہٕ وزہٕ عزہٕ سُوہ ہے۔ تم طلبہٕ

نال کرِتھ پھیرن ییتھوی سہٕ مشینہٕ کھاران اوس، تس اُس مشینہٕ

ہُنز ہُنزن ہتہٕ ہتہٕ پھیرہ سینہ ژومبان تہٕ زردی پرنی کران۔

کأم کرنس اوس نہٕ تس وُنہٕ تہٕ جورہ۔ کُلون اوس سہٕ موکھ

کڈان۔ سأری کأم اُسی تس دوہہ کھوتہٕ دوہہ پوختہٕ نیران۔ نوٗرہ

اوس نہٕ کأم ژھٕنس پوشان۔ فارم (FORM) کڈنس کُس

داتہٕ ہے تس۔ چمک اکھ اکھ CURVE اوس ژھٕٹتھ کڈان۔

تہٕ دوہہ جمیلس میُٹھ ہوان گو تمس یہے کتہٕ کتہٕ ہیوٗ۔

اُمی جمیلس اوس تمی از تام ہتہٕ پھیرہ میُٹھ ہیوٗ تمت۔ مگر تمی

اوس نہٕ ذانہہ اَچھو تُلِتھ تہٕ تس وُچھمت۔ پوز از ——

کأژاہ خوٗب صورت باسیہ سو تس، برابر تمی ہُنزہ عزہٕ ہش۔

جمیلن وونُس ییٹھ دِتھ —— "اُتھی ہسہٕ اکھ گرِٹھی نہٕ اکھ

ڈہ کھتہٕ روزُن ——"

عمن پور فیتہٕ۔ تہٕ تمس ژاہ اِلتھن ٹھرہ ٹھرہ۔ پھیٹکین

میُٹھ ہوان ییتھوی تس پھیٹکین اکھ لوٗگ، عمس لوٗگ تورت ہیوٗ۔

جمیلنہٕ سو اُنزنہٕ گردن زن کأنسہٕ طباشیرہ گرِتھ اُس بنأومُژ۔

جمیلن وونُس بُتھ پھیرِتھ —— "بتھہ گرِٹھی کأنی

TIGHT آسن۔" تمس اوس گنڈہ دِل ہش ساڑھی کلہ

پیٹھہ ڈیجہٕ۔ تہٕ مُڈرف —— مُڈرف —— اوس تنہٕ یا اُٹھی

یوان یوزنہٕ ——

کأژاہ خوبصورت اُس سو!

عمس آو دُتارہ ہیوٗ۔ تس باسیوٗ زن تہٕ تس اوس خوٗن

گرِ یکہٕ دِوان تہٕ دوٗنی ین تس نأر پھٹتھ۔ تمہٕ دوہہ آیہٕ نہٕ تس

ژیرِ تام نیندرِ ہی۔

ییتھوی تمی جمیلن سوٗٹ مشینہٕ پیٹھہ کھور، تمس گیہٕ بدلی حالت۔

پھیری پھیری اُس تس جمیلہ اَچھن برونہہ کنہٕ یوان۔ طباشیرہ ہش

پری گردن تہٕ دزہ وُنی پھیٹکی تہٕ مُڈرف —— تہٕ سہٕ ژود مشین

چلاوان۔ مُڈرف —— مُڈرف —— کھری کھری کھری کھری ——

مشین رُوز بے وایہ پکان! کھری کھری۔ کھری کھری

عما یہ کیھو گوٗو ژہٕ؟

مُڈرف۔ مُڈرف

سہ لُوگ زورٕ زورٕ مشین چلاونٕ۔ کھرِ کھرِ کھرِ۔

"یہِ کہو خرافات چھکھ سونچان!"

مُڈرف۔ مُڈرف۔ کاڑاہ شکیل چھِ جمیلہ!

یِھوٗی سُوان سُوان تس سُوٹس اوس اتھہ لگان تمِس
اوس سہ تُوت ہیوٗ باسان۔ زِ تتھ جمیلہ نہٕ پانگ وُشنیر اوس
توٗرمت۔

توبہ کرِتھ تِر اوس سہ پیٚمٕ کتھہ سونچان۔

پھمپہ تامسس اُمس تیمبر ییٚپٕ تہٕ اَندری اوس آلاو ترٕ جلاد
وُہان سہ رُود تتھی سُوٹ سُوان۔ پیٚنٹ، کاڑری، بٹجہ ہارِ،
انگوٗری، رامہ رامہ بعدرِ دوِنہٕ ہندی رنگ تہٕ رنگن ہند زوٗل۔
ٹیتو ٹایٹ (TIGHT) یِم نہٕ چُھکُو سیتی دوتھن۔ چین
ڈایہ پوش تُول، پریَن ہندی سوٗٹ۔ انہری شن تہٕ نانزِ ژھرنین
ہندی سوٗٹ۔ یِمن اتھہ لاگنہٕ تس اَندرٕ سِر ہش اُمس لگان۔
کھرِ کھرِ کھرِ تہٕ مشینہٕ ہنز گامگرارے اُمس تیزان، زن
تس ننہٕ ژمہ کاتھہ پھیرٕ واد اوس پھیرٕ ناوان!

تہٕ تس لُوگ نہٕ پتہٕ ہی زِ سہ کر وُوت بیٚنہٕ ہسپتال۔ ہسپتال
واتتھ اُسو تس زِندہ روزنکی تسلاہ گامتی... تس اُمس خوابن
سیتی کھرِ ہش گامژ "یِیلہِ نہٕ عزِی اُمس زندہ روزنس کیاہ بوزِ یہ
دِلک دود للہِ واعمرٕ" ہسپتالہ چہ لبہ آسہ تس کھینہٕ لوان سِسٹر
رضایہ یوٗت اوس تمہ سُند دود ژیوٗمت، تمہ زن اوس تمہ سُند دود
وانجِہ سیتی لوگمت۔ سو اُمس تس وِنہٕ وِزہ تسلاہ دِوان۔ یہ زیٚٹھ تہٕ
وِیہ وُنی بیمارِی اُمس تہٕ تمہ وُنہٕ ژیٚنژِی۔ تہٕ تمس اُمس منہٕ منز بیٚنہٕ زندہ
روزنچ زِتِن پیٚژ۔ زندہ زوٗسی چھِ سورُوی تہٕ سہ اوس کہ ژھشموٗ لگان
سِسٹر رضایہ وُچھنہٕ۔ ساری وارڈچ موج۔ تہٕ عمر اوس تس سیتی
شُرِ سندی پاٹھی مزٕ کران۔ تُن اوس عمس بند۔ مگر یِیلہِ سہ محلہ
لاگہ ہس، سو اُمس تس زُورِ ژھیٚپہ تُنہٕ ٹکھ تہٕ دِوان۔ منزِ منزِ
اُمس سِسٹر رضا کامرِ نشہٕ موکلتھ تمِس سیتی گھنٹن کتھہ کران تہٕ تمس
اوس مُشتہ گژھان زِ سہ چھِ بیمار۔ کوتاہ پانیار اوس تمہ ہسزن
کتھن منزِ عمس اوس نیکومت زِ سو تہٕ اُمس منہٕ منز خبر کیتی داعی
للوان تہٕ سو اُمس تس بِنہٕ کھوتہ تہٕ زیادٕ بیمار باسان۔ تمس اوس یاون
کہ حال رووُمت تہٕ راتس دوہس بھسہ نیاہ متین تہٕ وولیاہ متین بیماران

سیٹھی دِل دِتھ اوس تس تہٕ بُھسہٕ ہیُو لوگمُت۔ سفید پون گرایہٕ دِوان
ییٹھوی سو پکان اُسُ عُمس اوس باسان اتھ سفید کفنس تل چھہ سِرِف
ہُنز لاش۔ تُرُٹِ تل کترٕ ہش۔ مگر زِندے ـــــ زِندہ لاش!

تہٕ اکہِ دہہ ییٹھوی عُمہ دراو وان شامن اوس تمہٕ سِرسٹر رِمنایہ ہُندہِ
غاٹرِہ اوُنمُت سوٗٹھ سوٗتھ۔ شوخ عنابُی رنگس پیٹھ۔ سو فیتچ رِمنایہ
دِوان وُچھ سہٕ سلامن تہٕ۔ تتھ اُسُ اونٹھ نُنی تہٕ سلامس آسہٕ اُچھ
پھیٚٹھ دراٚمژہ۔

سلامن اُسُ سارِنی رِنش پارے دِژمژ۔ تہٕ عُمہ اوس نہٕ کانسی
رِنش اُچھ دِین لایق تہٕ رُود مُت۔ مگر دُنتھ اوسُنس نہٕ ہیوٚکمُت رٕٹِتھ
موٗمتس کیاہ ماٚرِوزہ !

دوٗدٕ اوس نہٕ تس گِنیک تہٕ۔ وونُن تہٕ ونِتَن۔ تس کُس رٹہِ
جاگیر۔ مگر سلامن اوس یہ زہر گلس تہٕ بوٚزمُت۔ گلن اوس تس اکہِ پھرہ پراژو
منزٕ اُسِتھ پرٕژھمُت تہٕ ـــــ دوٗدٕ کرسا چھہ مُغاندر ... ...
رِمنایہ سیٹھی۔"

تہٕ عُمہ اوس کوٗل گومُت تہٕ پتہٕ دُؤتھس لوٗ تہٕ لوٗ تہٕ ـــــ "کھور دس بچارہ
ظلوم۔ تمِس رُود نا بیٚنہٕ کہیں میٚہ رُوس۔"

تہٕ سلام ووٗتھس خشمہ سان ـــــ" سو تہٕ گوٗڈہ تارہِ گاٚمژ تہٕ
ژہٕ کتھ چُھکھ ژٕ وٗرہِ تھوان اسہِ نِش۔ اُسی کیاہ دُشمن چھی یہ تہٕ کرُتھ
اسہِ چھا کاژہِ تیمبر۔ ننہِ وانہٕ ہے اسہِ کھی سوٗکھ دیتھس۔"
عُمس گیہ گلہِ زلو۔ ساری گے کتھی تانی ہیوی۔ سلام نوگ بیٚنہِ دگہِ
سیٹھی موٗدِ سندی یاکھی چینیوہ دارے کرنہٕ۔ گلہ آو تہٕ بیوڑ عُمس رِنش تہٕ
عارہ کیتہٕ ہتھہِ پرژھنس ـــــ

"سلامس ہا چھہٕ سخ دود۔ یہِ دگ چھنہٕ اُمس کھی تلان۔ دوٗدٕ
گیوٚس پتُن پان اُسِتھی، یہ چھُہ بیٚین تہٕ ولبسراوان۔"
عُمہ اوس پانہٕ تہٕ ولبسرو مُت۔ تمِس تجوٗ نہٕ کتھی کرنی۔ تمہٕ زون
سلام تہٕ چھہٕ دوٗدٕ آینژوی۔ وارڈس منز کاٚتیاہ اُسی موٗمتی ....
وارڈس منز ہے اکھ تہٕ مرِہ، وارڈس چھہٕ اہرِہ ہیوٗ بہان تہٕ ساری
مریض چھہ اکھ اکس لگان وُچھنہِ زِہ یمہٕ کٹھ کھیٚلہِ منزہ کُس چھہٕ
دوٗدٕ کاژہِ تل گژھن۔ عُمہ کھوژہ ہیوٗ۔ مگر عُمس گیٚہ یہ زِندہ روزنچ
کل زیادے تہٕ تمہٕ دِیت پاٚنی پانس تسلاہ، یِلہٕ تمہٕ ہِندہٕ کھو تہٕ
علیل بیمار تہٕ اُسی اُری دُری دو تھان۔ تہٕ حالے سہٕ وارہ کاٚرہ
اوس۔ مگر سلامس کُن وُچھتھ لجہٕ تس اُچھ تاؤس تہٕ سہٕ لوٗگ ژٕوٗرہِ

نظرٕ ساری بیارن اُنکھ وَنہٕ زِہ اما وۆذ کُنہ داری چھےٚ — تہٕ
پتھوی سٕ پانس پیٹھ اوس واتان تس اوس ہو کھان ہیوٗر۔
گگن دژس زیر — "عمہ صابٕ کیاہ سہ چھکھ سوںچان ؟"
عمن وۆنُس نہ کہیں۔ تہٕ گگہ گو شوٗد زرد ہیوٗ۔
اردلی کرٕ بجلی ژعبتہٕ تہٕ ساری پھیوٗر موتن ہیوٗ۔
نبری کنۍ اوس اتھ گرٕ ہُند سوٗدر ہیوٗ۔ وارٕ اوس ڈُھہ داوی
ہیوٗ باسان۔ اتھ گرٕ اُمس تیژ گنۍ زِہ اتھ سیتھ ہیکہ ہون سازِتھ۔
عمس باسیو گگہ اوس بیٚنہ پتھ پتھی گژھان۔ تمس پھیوٗر سخ۔
اتھ گرس منز تہٕ اتھ عمس گگنن شکل بوزنہ۔
زِہ پتہ ژِھ اوس گگرِ پھیرِان دِوان۔ تمۍ پرٕ وژھس لوتی۔
"گگہ صابا، کہو نیندرِ چھےٚ نا یوان ؟"
گگہٕ وۆنُس کھوژی کھوژی ہیوٗ — "مےٚ ہا چھہ ژےٚ دِل ہیوٗ
داوان۔ اتھ گرس منز چھہ مےٚ وارے کھوژن یوان۔"
"ژےٚ ہا چھوی زیادے وہم۔" عمہ دۆپنس تھۆد تہٕ تراوُن بجلی
تتھ اندی اندی آسہ زلر زاج۔ گگہ اوس تہر یومت، کھوژمت
کٕڈ مونگر ہیوٗ۔ یس کاژِہ تل آسہ لوگمت۔

"مےٚ ہا چھہ باسان بہٕ گژھہ بیٚنہ بیمار۔ کاژاہ اتھ گرٕ چھہ نبری
کنۍ۔ تہٕ یہ ہو چھ ژھٹ شین ہنا ہا گژھہ پینہ۔" سہ زِن اوس
نیندرِ منزی دوران —
"عمہ صابٕ بہٕ چھس دپان کر تراوِہ مےٚ یہ بیماری۔ کس دوہ
آسہ یِیلہ بہٕ بیٚنہ واتہ کالج تہٕ وچھن جمیلہ —" گگہ روو خوابن منز۔
— "کو سا جمیلہ ؟"
"سو چھےٚ مےٚ سیتی کالجہ پران۔ یا تہٕ وچھہن گاش ییی !"
تُسند سوٗزوی اظہار بوزِتھ وۆنُس عمن — "آں بہٕ
زانن۔ سو چھےٚ میانۍ گرٕ اکہ بھالے۔" تہٕ تمس پھیوٗر اندری وشنیر
ہیوٗ —

"کژھہ چھےٚ ؟"
"طبا شیر ہش، گرٕ تھ تہٕ زرٕ تھ۔ سنہ کسرٕ ہا سنہ کسرا۔"
"راتھی وچھم وانس پیٹھ۔"
"کوتاہ پھیوٗر تس میانہِ دادِ ییک۔" گگہ زن روو بیٚنہ خوابن منز
سلامن گیوٗندس بہ ژیڈِین۔" پھیوٗرمُت آسہس۔ توے چھےٚ نا
دوہ ہےٚ یوان خبرہ۔"

گُس ژوگ زٕلہ بونک ۔ "یِت کوت ییہ ہم ۔ تہٕ کرِتھ ژِ کیاہ
چیٹھ چِھے ۔۔۔"

"اکھُوی یُژھ تہٕ تمہِ وُوِ یہِ ترٛ نیہِ پھِرِ مِیہ چون والس ییٚتھ۔
عمن رُٹ کنھ تہٕ سلامن ژھن ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اسن ۔ "پُژھ مُت
آسہِ نے ۔"

"اگر ہا یِگاہ ییی یِت ہا ذو یِتھس یِن ۔"

سلامس آو نہٕ ییٚنہ تاب ۔

اُمو ژِ ذن نس تہٕ آیہ سو ۔ وُچھ کیاہ چھکھ اَلاندین ٹھیپہ دِوان"
گُس شُھبو دِل سلامہ نبو کنھو بستہِ ۔ تمن منزِ اوس زان زبہی
عمہ ووتھ تہٕ کرٛان بجلی ژھبتہٕ ۔ سارنی گِیہ بلیٚہ ژھوپہ ۔
دوره اُسی کتہٕ تام ہُونی ڈنگان ۔

عمہ رُود ژیر تام لرِہ پھرِنی دِوان تہٕ تس باسیو گُس اُسی
ہُکہ ڈلگِتو ۔ یِگاہ ییٚتھوی عمہ وان ییٚتھ آو ، وارڈس منز اوس ہُویی
وُوتھمُت ۔۔۔

گُس آسہ لارِنہ گژھان تہٕ سہٕ اوس ژاسہ ییٚتی کھارہ منزہ
دَعہِ ہِندی پاٹھو ہُرٛان ۔ سِسٹر رمنایہ ژَٕن عمس زہٕ گُس چھ

پژن دود ییٚیہ ووتلیتھ آمُت تہٕ اُمس چھ CRISIS ۔ خونہ زِ سوس
بچہ نہ کینہہ ۔

"سہٕ کتہٕ بنیس خون ؟"

سِسٹر رمنا تہٕ اُمس ازٕ بانبرے مژہِ ہش ۔ تہٕ عمن ترٛاو گَژھو
کتھاہ تہٕ سہٕ بیوٹھ تس شانِدس ییٚتھ تہٕ تمِس باسیو زہٕ سہٕ تہٕ ییٚیہ بییہِ
بیمار ۔

سِسٹر رمنایہِ اوٚن پوشہِ گونداہ تہٕ تھاوُن دَداہ بوتلہِ منز گُس
شانِدس ییٚتھ ۔ گُژن مژرِ اُچھ تہٕ لوگ پوشن کُن وُچھنہ ۔۔۔ تمِس
آسہِ اُچھی تارکھ ہش زوتان ۔

گژن پھیوُر سارنی ۔ سارِنی وارڈس زِین موتِنی ژھٹ کڈِتھ ۔
سلام تہٕ آو ییٚنی دگ للہ وان تہٕ تس تہٕ آو اوٚش ۔ " یہِ بچور ہا گوژھ
بچِھنوی ۔۔۔"

تہٕ یُتی کنی گو نبہ چاچہ یہے پاڈہ ہیوٚ ۔۔۔ تمی دِژ خُونِچ بوتل تہٕ
بیوٹھ گُس نِش تہٕ لوگ اکھ تُلِتھ دُعائے خیر منگنہ ۔۔۔" وونیہ
رٹھ ۔" تہٕ تس آو اوٚش ۔ سارِی اُسی تس کُن وُچھان ۔

نبہ چاچہ ۔ محبتُک ژوچھ !

ژۅنٛگ ڈرپ اوس لگِتھ تہٕ ژۅن اوس فیرِ فیرِ پیوان۔

ٹپ ٹپ ٹپ۔۔۔

شام تاں اوس گُرٕ ہیوٗتمُت پیرُن۔ تہٕ بیٛھوٗی تمہٕ اُچھ مُژرٕ
نبہ چاچہٕ اَس الٕنہٕ تہٕ ولنہٕ۔۔۔ "پننہٕ گوٚبراہ ژِہ ہا گژھک ٹھیک۔"
سارِنی مریضن گیہٕ وارڈس منز سۄتھ ہش تہٕ تمہ سیٚاہ گٔلس
نش۔ سلامس تہٕ آو شوق تہٕ پرٕژھن گٔلس۔۔۔ "کھوٚچھے نہ؟"
لگِن پھیر کار، تمہٕ ژُھنِس نہٕ بکھ تہٕ۔ سلامس لوٚگ کیلی۔ سہٕ لوٚگ
اندری ووٚٹھن منز وویٛنہٕ۔ تہٕ بیلیہٕ نہٕ کانٛسی پوٚش، وۅدھ عمس کُن۔

نبہ چاچس آیہ نا وُنیہ ڈٕ۔ سو گٔی رُخ پرٔی ہِش بوٚٹھِ
تہٕ دوٚ ژ لوٚگ گٔلس بیتہٕ یہٕ پھیرِیاہ بہٕشِل کُٹھ!
نبہ چاچس پوٚ زبتہٕ ہیوٚ۔ سہٕ وۅدھ کھوٚد، زان تس بچہٕ ٹوٚٹھ
اُس لجمِہٕ۔۔۔ "میانین اتھن چھہٕ زہر۔۔۔" تہٕ سہٕ دٕراو ہکہٕ دٕوان
دٕوان وارڈہ منزہ۔

ژۅن ڈرپ اوس پکان۔۔۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔۔۔ تہٕ شینہٕ ژھٹہٕ
ہُنز پین اُس وزانا۔۔۔ پیں پی پیں۔۔۔ پیں پی پیں۔
گلہٕ وۅدھ زا بھ لدہ ہنٛدری پاٹھی۔۔۔ عمہ سا بابہٕ یھس کر

پیٛیہٕ شین۔ جمیلس تہٕ کوٚت خوش چھہٕ کران یہٕ شین!"
تہٕ عمن دُنیس دِلاسہ۔۔۔ "وہ وان اکیہ بو آ نہ سے
سو یانس سیتہٕ پگاہ۔۔۔"
سلامس رۄد نہٕ بیلیہٕ یانس تانی۔۔۔ "عما کتھ چھہٕ ہسہ وان
یم شالی تارکھ!"
عمن زن بوٗزُی نہٕ، تمہٕ رٕشیۆو گٔلس وۄن تہٕ دٕراو وانس پیٹھہٕ۔
شامس بیٛھوٗی سہٕ پھیوٗر، سارِیی اُمس ژھو یہٕ۔ ژۅنہٕ بوتل
اُس موکلیہ ہش۔ گٔلس اوس بھٕ نیار کم گومُت۔ سارِی مریضن اُسی
اکہ اکس سیتہٕ کتھن سیتہٕ مستے ہتہٕ۔ صرف اوس سلامہ دگہٕ سیتہٕ
چھوٚرہ چھوٚرہ کران۔

تہٕ عمن وۅن خوش خوش گٔلس۔۔۔ "چانہٕ جمیلہ ہا سکھے یم۔
۔۔۔ آسی پکان۔۔۔"

سلامس آو نہٕ بیلیہٕ تاب۔۔۔ "ہتا وُچھ کُی سنزن کتھن گوکھ۔
یہ کری ژٕ یہٕ تہٕ پیرہ وُنی ناو۔ میہٕ چھہٕ ذرہ ذرہ گژھان اُمس
رضایہ ہند۔۔۔"

گلن زن بوٗزُی نہٕ تہٕ سہٕ وۅدھ عمس کُن۔۔۔۔

زن ہ تس بیوٹھی۔ "گو پیہ جمیلہ ینزی۔ ژے وڈ نتھس میون۔"
تہ عمن ڈاٹھ کتھ ــــ "ازچہ یتھ تیرہ نرمی۔ بالن آسہ
شین پیومت۔ از انس شین!"

گُن ترُوو ووش ــــ "خدا بوزن!"
سلامس ژھج کتھ نیرتھ ــــ "یہس کتھ پیٹھ شین۔ سارسی
گژھ شیناہ تہ دُدون۔"

سارسی گیہ بیٹہ ژھوپہ۔ نیبرِ کنہ اسی شاہ تلہ ٹلس پیٹھ
کاو ٹاو ٹاو کران۔

تہ گلہ تھرِ اود اکھ ماصوم دوہ دوہ ئشرِ ئس کھوکہ متس کھوژ
آسہ۔ موہ چُو ژھاے تہ چہ یسے کھوکہ موت ہش!
ئتہ کنہ ژاو نبہ چاچہ کھوژان کھوژان ہوہ ئبتھ کرتھ تہ گو
سیو دوی گلس نش۔

"مول گوہ دوہ ٹھیک ــــ پگاہ رُوزی ژہ تیار، پگاہ چھوی
سیسر رعنا یہ ہندہ سال ــــ" تہ پتہ ووڈن عمس کُن ــــ
"وُچھ درایہ نا سیسر رعنا تہ مژی، کھاندر تہ ہے کرن تہ
ژر دبود س سیتی ــــ"

خوش خوش دِژ عمن سلامس کُن نظر۔ سہ اوس شوُو زرد
ہیو باسان۔ گلہ اوس حیران ہیو تمس وُچھان ــــ عمس موٹھ اُسن
گلہ اوس نہ بر یکہ تلہ ظاہرا وُنِہ تہ دِرامُت۔

نصف راتن رود گلس بیٹہ شاہ تہ سہ لوگ شانژہ سیتی
دمنہ۔ سارِی مریض گیہ ہوشیار۔ مگر از تلُن سلامن پیہ اُنی
پانہ ٹھو وارڈ چکہ سیتی نکھس۔ تمو ترا اُس ہینچھ وگ ژالنی۔ سہ
رُود گلسی کُن وُچھان۔ بُرنیزہ بُرنیزہ اُس گلس حالت خراب
گژھان۔ سلامس آو نہ قراری۔ سہ گو تمس نش تہ پرژھنس ــــ
"کہو چھوی ژیہ باسان گلن؟"
"گژھہ ہا ٹھیک پانے!"

مگر سلامس بیوٹھی نہ۔ تمو دِژ گلس کُن نظر۔ سہ اوس شاہہ
غائرہ کھمان ہیو تہ تمو وُون پانسی سیتی ــــ "یہ نا گوژھہ نہ
شیٹنگ طاہ ہیتھی گژھن!"

عمس تہ ژُھ تھر کنڈِس تا ئی تیر۔ تہ دوہ نوسہ لگو اکھ اکس
کُن وُچھنہ۔ عمہ تہ اوس نہ از سہ عمہ!

راتہ کریل بجہ یاہ ژایہ تہ لگو سارسی وارڈس زن جت ہیو

کرِتھ—

گاش پھولُنی ووتھ تہٕ مُزراوٗن دأر تہٕ دٔونٕنُ خوش

خوش گُلس—

"بوز ہا خُدایَن شینہٕ پیٚنۍ ہا چھہٕ گۄکھ۔ راتس چھہٕ شینہ انبار

سمیوٗمُت— تہٕ رژھا دَم دِتھ وٚتھس بیٚیہ—

"سوروی سۄر تہٕ لژھ ہا چھہٕ تل گٲمٕت۔"

گُلن پھِر ناوِ اچھ تہٕ زِن کھأرِن کھوٚرٕ نبٕٹھ بیٚہٕٹھ کتھ—

"تلامیہٕ تہٕ نیتہٕ دارِ تل—"

گُلن کرٕ یہ تھود ووٚتھنچ کوٗشش تہٕ تس آو وٚتاره ہیوٗ۔

عمن سود سۄ بیٚیہ۔ "ماکر دوٚنی دوہٕ یِہٕ دوہٕ ٹھ سنبھال دَم۔

یتہٕ چھوٗی دوہے وُچھنوی وُچھن۔"

"دوٚنی ہا گژھہ بہٕ پانے ٹھیک۔ از پیٚہ بہٕ بیٚیہ پیٚنہٕ نسی بیٚڈس

بیٚہٕٹھ۔ یِتھ بہٕ وُچھ شین پیوان تھو سپو تھو سپو۔ از گژھ آسنہٕ

جمیلہ یتہٕ!"

گُلس اُس کتھ کرنہٕ سیتہٕ تہٕ دوٚنی شانشس کھسان۔ تہٕ اَتھو

منز پھیورس سۄ ستار۔

عمن دِژ دارِ کُن نظر تہٕ وۄتھس ہکہٕ— "گُلا اُیی ہا جمیلہ۔

نوہ پائیک سۄوٹھ لأگِتھ۔ وُچھ کتھ کُنُی چھہٕ رسہ رسہ پکان!"

"آہنو! تلامیہٕ یہٕ دارِ تل— عمن دِیُت گۄش تہٕ رُود

دارِ کُنُی وُچھان۔

"دِنہٕ ہیا چھہٕ سٕرُی۔ وُچھ کتھ کُنُی چھہٕ شینس گندان۔ ژہٕ ہا

چھکھ نصیبہ وول—"

گُلن تجأیہ کأر تھود۔ تس پیو بیٚیہ دَوٚرٕ۔ تہٕ آو ٹاس کرِتھ لاینہٕ۔

عمن لوگ تس اتھہٕ۔ گُلہٕ اوس شٹھیوٗمُت۔

سلام ووٚتھ ہکہٕ "گُلاه!" تہٕ لوگ سٕرُی ہندی پاٹھی وَدنہٕ—

سارِنی بیمارن گو دَم ہیوٗ۔ تہٕ تِم لُگ اکھ اکس کُن وُچھنہٕ۔ زِن ژھانڈان

اُسو نہٕ دوٚنی کُسنہٕ چھہٕ دأری؟

تہٕ سلام اوس دارِ نیبر وُچھان۔ یتہٕ دُور تانی سۄر تہٕ لژھ

اُس دٔہرِتھ۔ تہٕ منز باگ اوس شاہ تُل کُلی ہیٚے زندہ ہیوٗ باسان!

سلامن دٔون شہن منز—————— خُدایا دوٚنی کر پیٚیہ شین!

پنُن بأڑ

شامس واتِھ لأری ژیری پٔہن گام تہ ییٚتھوٕی اڈہ پیٹھہٕ غفار
رسہ رسہ ہیوٚتُن گٔرہ کُن پکُن۔ تس باسیوٚ گامس اوس نہ تیٚژ
رکھیں بدلیومُت۔ زن سہ واتھ اوس گٔرہ دراُمت ... ... امی
دتہ اوس سہ شیٚیہ ربت برونہہ ماٚجہ مرنہ پتہ گوبہ دِلہ پنجاب دراُمت
مگر نیبرہ تہ اوس تس ژُد گٔرہ کنُوی۔ دوہ یہ گٔرہ تہ چھا نہ پنُن
گٔرہ بنان!

ییٚتھوٕی سہ ہیٚرہ پوٗری نفکہ بونہِ تل ووت، تس لجی رسینس سِر
ہش۔ شیٚیہ ربتھ برونٹھ اُس تمی تِتھٕل یتہ ہٕتی وُچھمُت۔ جٕل یوسہ
ہردس منز تہ پھُوٚجمِژ ہی تھر ہِش اُس باسان، بےفِکر تہ مس!
غفارس اُس سو نیبرہ تہ اُچھن تلی رُوزمِژ۔ پھیرن نالہ منزہ اوس

تس دَچھ نُوُی۔ سو اُس بے غبری منز غفارس نِش پُچھِر تہ بس۔
کتھ کرنک چھُنہ سوالی۔ تہ اوس نہ اَچھ تُلِتھ تہ غفارس کُن وُچھمُت
مگر غفارس اوس باسیومُت زِ سو اُس وۅشلیمِرٕ۔ کتھ اُس پیٖرٕہا!
غفارس اوس کالک بجتہ یاد تہ شیٖن رتین اُس حبکہ غفارس اُچھن
ہنز ننِدر ژُورہ نیمرٕ۔ تس اُس سو کار تہ کیٚچ ژُون ہش باسے مرٕ
ژُون ــــ نہ ژُون تہ کیاہ لوِہ تس نِش۔ ژُونہ چھِ آسان کاژھ
گومت ــــ

١

ہِیل اُس دائن پوش!

دائن پوش!!

دائن پوش!!!

بونہ اوس سُنز گلس ٹیپ ہیوٗ آمت تہ گیتھ اُس آبس تمی
دۅہکی پاٹھی چھو کناوان۔ شور شور شور ... شور شور شور۔
ژُورہ آرہ ژُندی اوس سُنز گرٕ بٹہ پھیری پھیری چرخ دِوان۔
ہری چھکھ ہری چھکھ۔ ہری چھکھ
تِتھے پاٹھی تمی دۅہکی پاٹھی ــــ ییٚلہ سہ پنجاب اوس درامُت
تہ ہیٚرہ پورہ اُرس چَبل دُچھرٕ۔

سہ وۅتھ سُنز گلس منز۔ تُرُن آب ییتھوی تس گوڈُن پیٚو تس
پیٚو اَندری شیچھار ہیوٗ۔ تمی تیج آب دو ژھاہ تہ چھوٗلُن بتھ۔ تمِس
گو سوزوی تھکن مُشتھ۔ صدرہ چندس دِژن موٗٹھ، رو پیر آیہ
بۅد کرتھ وارہ پاٹھی۔ ستھ ہتھ رو پیر ــ رو پیر ــــ یمن ہر وزِ
غفارس گمُن ہنز مُشک اُس یوان۔
سہ بیوٗٹھ پلس اُکس پیٹھ تہ کھور تھوٗن آبس منز۔ از شونگرِ
سہ ژھرس گھرس منز کُنوی ژُون۔ پنُن گھرہ دامتھ تہ اوس نہ تس
تتہ کینہہ پنُن پراران، یُس تس واتہ دُنوی گرم آب کھور چھلہ ہے
تہ پتہ دِیر ہس نرم نرم اتھو سیتھ موٗٹھ۔
شُر شُر۔ شُر۔ سیں۔ گوٗس!
آیچہ اکھ ژلہ وُنی گتھ گیہ تس کھورہ تُلمِر نِتھ تہ تمی کینہہ وۅٹھ
ہِش۔ شُر۔ شُر ... سائں ... گیٖں ــــ
پنُن باژ ــــ وۅشنہ اتھہ تہ مس رُمن ہند شیچھار!
پنُن باژ!!
پۅز نیتھر کرنس گژھن کرن وأکی آسنہ۔ ہمدرد آسنہ!
تہ غفارس اوس نہ پتہ کانہہ تہ نہ برونہہ۔ نیتھر چھا دِیہ دارہ پاٹھر

بێنیہ تہٕ ہبلہٕ ستی!
بیٹھوی سٕ پلہ بیٹھ تھوٚد ووٚتھ، تس باسیوٚ بیٚنہٕ پان سخ تھوٚکت
تس پیوٚو سخ۔ ناحقے اوس سہ گمرہ توٚرمت۔ ہتا تُہٕ ہے
ہہتھ وارہ کارہ کھیوان چیوان، کتھ اوٚسے دٔکتھ۔ کہندہ خاطرہ
تہٕ کوٚت!
گمرہ دٲتتھ گو سہ کُنہ زٕ دوٚن کیٚتھ تام ہیوٚ۔ تہ بیوٚ زٕنی موٚنداہ
ہیوٚ وگوس پیٹھی۔ لرہ بیٚلہٕ نہ پنُن بٲژ آسہٕ لسن تہ مرُن چھُ
برابری!
صُبحس ووٚتھ سہ ژیری نندرہ۔ نِنگ زِنگ رُود اوس
پیوان تہ وٲدی منٛتیو کھاہو بیٹھ اَس میٛرہ مُشک سارسی پھیلیتھ۔
جتس تہ روٚٹ تمُ تتھ۔ تموٲسی کانہ لاگیتھ گرِن نِنہتی۔ ہیتہ کھیٚتھ
کوٚت تُس ہتھ ہیوٚ۔ تمیٚ دِژھ قمیض شاند تہ بیوٚ۔ دوٚہ اوس لوسمت۔
بیٚلہٕ سہ موٚنہت دیٚدہ دُزہ نو — "ژہ ہا گمرہ ہندی پاٹھو
شونگان۔ بیٚتھ تہ کیاہ نندر۔ ژیوٚ سیٚنوی نا وگو تہ۔"
موٚنہت دیٚدہِ ہُنزِ کتھن منز آو تس ماجہ ہُند اُتھنیار بوزنہٕ۔
ہتے بیٚلہٕ وگو سنہٕ لنگ، کوٚر تیٚلہٕ کار ——— خُون چھُ

پٹھان پٲنہٕ زینان۔"
"گوٚ تھٕ واُرچھے بھرُتھی۔ دٔپے ہا کوٚت تام روزکھ لنڈُ ورے
وِنہ ہے تہ بوٚ کرے کتھ باتھ عمہ چاپہٕ ہبلہٕ ستی۔"
غفاران کھیٚنیہ دوٚہ ہِش۔ تس گیہ ہبل اُچھن برونہہ کنہٕ پٲدہ
تہ سہ وٚدتھس چاُرہ ہندی پاٹھو — کوٚسے ہبل؟"
"یہے ہا ہیٚرہ پورچ۔ زِن نہ زانہ ہن!"
تہ غفار دوٚہ شلیو انہرشہ کورہ ہُندی پاٹھی —
زِن نہ زُوٚن ٲچھ زُوٚن زانکھ — دوٚہ لاکُس ڈوٚل ما لاگ!"
تہ غفار وٚدتھس بے مٲلے۔ ہتے تیتی پٲنس کترٲہ۔ وچھو برونہ
پاہن۔ "موٚنہت دیٚدہ اوٚس وُٹھو منزٕ ہو — "گرمس ہال تہ ژوٚڈ
ہیٚتھ یپہِ کنو!"
دوٚپی دوٚہ اس آدہٕ تس قرار۔ شامس تھاوِن روپیس پانژھ
ہتھ حبہ جُوس برونہہ کنہٕ تہ ووٚنس — "یہ وردن شوٚبہ تہ کھاُرتو۔
تہ تس پیٚنیہ دِید یاد۔ واہی انہ آسہ ہے زِندہ، کوٚتاہ شوق اوس
تس لوشہ ہند۔ انہ ہُنہِ ہے یہ بہار وُچھتھ!"
تار گو نہ سارسی، زِن ساری غفارس پنس اُمسی پیٚاران۔

جبہ جوٗ دوٗنھہ پانٔے شہر تہ کھورٕن چھٹہٕ وَردن تہٕ زرق برق کرٕنٛ ہیرازہ سوٗٹھ تہ نیہ نیہ کروٗن کنہ وس تہ گھنہ۔ تہٕ غفارن وُچھ تس کنہٕ چھُو۔

کوناہ جان اوس جبہ جوٗ فرشتہ ——— فرشتہ ——— تمٕس آو یِت یِت تانٛ زِہ وٕنس۔ "وٗندمیا زو۔" تہٕ تس پھوٗر نہ کیتھی۔ مزٕ سپتو۔ اُسی کاتیاہ مرٕحلہٕ یم وُکھ ——— کاتیاہ خلقی!

خاس جبل وُچھتھ گو تس تمُسند سخ محبت۔ حبلہٕ اُسی دُدٕ دُہوٗ نارہ تیوٗ نگل ہیوٗ تہٕ بُتھ اوٗسس زِٕرٕ ترادان۔ کاژاہ شکیل اُس سو۔ اژھ رژھ ——— تہٕ غفارس پھوٗر لرہٕ لرہٕ وُشنیر۔

بِنٛ باژ!

تس وُچھتی یت ہیکہٕ سہ زندہ روزتھ!

حبلہ اُس پُزٕ گرٕ ژوٗرن ہنز چھٹی۔ غفارس باسیو زِہ یُہس اوس سوٗنٛ سٕلی آمُت۔ حبلہٕ ہندہٕ ینہ اُس غفارسٕ زِندگی بدلیاوُمژٕ

——— بِنٛ باژ!

تس لاروٗ کامہٕ کیتھ سخ آگز۔ کاجس وُنتھ تہٕ اُس تس ننندٕ ٹارِن بیٹھی آسان۔ سہ اوس حبلہٕ گرٕ گرٕ ونان ——— "چیٹھ

چھا زیادہ کمیوٗن۔ کم داہ باژ چھی یتہ۔ سہ کُس پھیرہ ہٹرہ ہٹرہ۔"

تمہٕ دوہ اوس سہ سٕلی کامہ پیٹھ آمُت تہٕ حبل اُس نہ گھرہ۔ سو آسہٕ ہے ظاہرا مالیُن تانٛ گامژ۔ پاراں پاراں گو سہ کیتھ تانٛ ہیوٗ۔ سہ گوہاران زِہ بروٗ نہ کیتھ کژُ اوس سہ حبلہٕ وُنس زِندہ۔

حبل بیٹھوٗی آیہ۔ تمو کرٕی نہ تس سیتہٕ کتھ۔ تس اوس زان سوٗسن پھیوٗرمُت ——— کاژہ زوٗن ——— وُدی وُدی اُسو تس اُچھن پھوٗ کٕٹھ کُھتمتی ——— "بلایہ ژھنِز زِہ مَس۔ کوٗت ادسوٗی گژھن ییتھ تاپہ کرٕایہ منز۔"

حبلہٕ بوزوٗی نہ۔ سو زن اُس اُندری منہ منز دگ للہ وان۔

"نارٕ زِہ چھکھ نہ کیتھی کران۔ کاٗنسہ وٗنیہ کینہہ!"

"کانہہ کیاہ ونہ۔ میٗر چھُہ ینز نوٗی نصیبہ کھوٗٹ ——— "تہٕ مس کھاسی اُچھو ووٗنھ تس ڈوٗٹھ ہیوٗ اوٗش تہٕ غفارس پیوٗ اُندری زِیتہ۔

حبلہٕ کُجہ کنہ واچہٕ کنہٕ منزہ تہٕ لایٕن یتھر۔

"وُچھان چھکنا یمہٕ ٹینہ کھنجہ۔ یہ سورُوی رُہ پہ چھیہ کھوٗٹ۔ ذُدی کرٕی ہم مالینو یامہ دی دی زِہ خانہ دارس چھوی نہ چون کھنی

شرٚہہ۔ اَدٕ کرٕہ ہی یہِ مذاق ـــ " سو گُژ شرٚوٚ ہندی پاُٹھو وَدنہِ۔
غفارس لگٕ اَندری نیکی۔ بنٕو باُژ! زُو گاٗلِتھ تہٕ ہے شہ
تسند اُمسن ہینکہٕ ہے واپس اَنِتھ۔
" مےٚ نے چھہٕ نہ پتٕہ لِوان زہٕ ہَبہٕ جوٗ کیاہ کرٕہ یِزی ژُوارـــ بیٚنہِ
تہٕ مے۔ "
" گوٚڑٕ کرٕن۔ تمی چھُی ناژیہٕ فرشتہٕ لِوان بوزنہٕ ـــ " تہٕ پتہٕ وژمس
سو اَسان اَسان ـــ " یٕتھا یانہٕ چھکہٕ تِہتی زاُنی تھکھ لوٗکھ تہٕ۔ "
غفارس آو یہِ سخ خوش زہٕ ہبل چھہٕ تس فرشتہٕ زانان۔
" اَدے ژیہٕ کُس غم بوٗرُتھ۔ یہِ نی بیٚنہِ تن لعنت۔ کوٗرُکھ تہٕ پانس
گوٗبرٕ اُوکھ بار ـــ " پتہٕ وٕڈتھُس نزدیک یتھ ـــ " دٕ پہنے
چھُوی ژیہٕ شوٗبان تہٕ ژیہٕ شوٗبہٕ نے سو نہ دٕ ہی۔ " تہٕ ژٕنٹن ہبل
پننس نِنس وچھس ہتی۔ ہبلہٕ شرٚوٚپ سوٗرُوی اَڈش تہٕ پینتھ
کھنڈی ژُجُو سو یہٕ اُنی پاُٹھو دیدہٕ ہش بولنہِ۔ مگر غفار اوس نہ خبر
کمن غوٗطن گومُت۔
" ہبل تہٕ کیاہ آسہِ سوٗنچان۔ نیٚتھر کرٕتھ تہٕ کُس موٗس دراس
بچارٕہ۔ کیاہ چھاُوٗن! کیاہ آسہِ بوٗ اُمس باسان۔ تمس باسی ہبلہٕ

ہُندِ بن اُچھن منز پانس لوٗژر ہیوٗ لوٗگمُت۔ نِندرِ دودھ وُنی وٗڈتھس
ـــ ساٗری چھہٕ نیران پنجاب۔ بہٕ تہٕ کیاہ کرٕہ یتہٕ وندس۔ وَندہ
کانسی چھہٕ تکلیف۔ تتہٕ بنہٕ پانسہٕ تہٕ کانی۔ ناک تھوٗرے دولہٕ بالیٚمبن
سیر کرِتھ گہنہٕ، بنگرِ تہٕ دس گرٕو گرٕی ـــ "
" بلاے یمن گہنن۔ مےٚ کتھ چھم بکار۔ بہٕ دِمے نہ گژھنہٕ توٗر۔
مےٚ کُس پیٚٹھ تہٕ ژاوکھ یتہٕ۔ مےٚ چھا گہنن لیوٗن ـــ بیٚنہِ نہ ژٕ آسکھ
دنان چھہٕ تہٕ دُنی تن۔ بیٚنہِ سُند ڈبکہٕ بوٗڈ وُچھتھ چھا کانہہ پنٕن ڈبہٕ
پھیٚران! "
" یتہٕ بہتھ تہٕ کیاہ کرٕہ۔ سوٗکوٗس کام یِنہٕ مےٚ یتہٕ وندس! "
ہبلہٕ گیہٕ ژھوِ یہٕ ہش تہٕ وٗڈنس لوٗتہٕ۔ خُداے کرٕہ پنٕن
چارٕہ بلائی! "
غفار ژٕو بیٚنہِ کنڈٕہ نی پیٚٹھ۔ ہبلہٕ ہندی ژھٕرِ کن تہٕ ہوٗٹ
وُچھتھ اُمس تس یہِ کتھ دُورٕ دُوری یاد پیوان ـــ تس کیاہ شرٚہہ
چھُ چھان۔ آسہٕ ہے سہٕ تیلہٕ کیاہ ہا یہِ مذاق۔ تہٕ تمس گژھہٕ ہے یرٕو تہٕ ژٕنٹکہٕ
ہی اَندرٕہ ـــ
صُبحے درٕاو سہٕ گاش پھلنے۔ تہٕ کالچہٕ ادیٚن نٕش دٕ پھیٚران

کُنہٕ "اَسہِ ہےٚ وٕسوٗ شہر۔ مینہٕ میچہِ بدر دِینِس کارخانس منٛز کأم۔ کوتاہ
جان چھُ یہِ بدر دِین۔ فرشتہٕ ہےٚ فرشتہٕ ـــــ" یانسہِ یینِ اَتھس منٛز
زٕیہٕ ہےٚ نکی میون شوق۔ ہیُرہ بو نہٕ کرتھ سونہٕ سأوی۔"
مگر حبلہٕ مولس نہٕ کنہٕ وچھ۔ "اَسہِ پیا دار شہرہ۔ یٔتیتی وونکہ ژاللہٕ
بچہ۔ یتہٕ نیری ناکأم۔ دوہ ڈگر میا پالکی۔"
مگر غفار کتھ پڑھیس۔ "یوتام نہٕ ژہ بو یھ ہیرنہٕ ہش وچھتھ
مینہٕ پیا قرار ـــــ" تہٕ دُنیو دوہ شوٗرے باژ شہر۔

کارخانس سیتی ہیوتھ غفارن مکانہٕ تہٕ بیوٹھ وانگجو واٗرس۔ مگر
حبلہٕ لوٗگ نہٕ تتہٕ دِلی۔ تس اُس گامہ ژس پھیرنس ہال ترینتہٕ گوتس
کوتی کاو ـــ سو آیہٕ نہٕ۔ غفار اوس گاش پھولنے کامہِ نیران تہٕ
دوہس اُس حبلہٕ ژیوٗ تہ موڈی کھینہٕ پوان۔ نہٕ کأنسہِ سیتی کتھ تہٕ
نہٕ باتھ۔ گامہ اُسی سأری گمرکی باژ ہیوی۔ دوہ اوس نہٕ پوان لوزنے
کیاہ کرو۔ یتہٕ اوس نہٕ کأنسہِ سیتی غرضی۔ سأری اُسی یتہٕ تس
گل کھسس سیتی۔ لوکھ چھ یہان شہر چھُ گاش۔ حبلہٕ اوس
سأرسی پوان اتھ گرٹہ تہ دِہی دِہ لوزنہٕ۔ تیوتوی نہٕ یانس تہٕ اوس
ہموہ لی۔ یہِ کینژہ شہ حدہ ہس اوس انان، یتہٕ ہی اُس نہٕ لگان

نہٕ تتھ کیاہ گو۔ سو کھٕژ وَدنس۔ اکہِ دوہہ وَدنس ـــــ "مینہٕ چھُ
یتہٕ رُکیتھ تانی ہیوٗ باسان۔ چھنا صلاح واپس کھسو گرہ۔ تتہٕ چھُ لوپر
زیٖن، بھتہٕ سیٖن۔ نوٗن تیلی پوٗت چھُ ملی انُن۔"

غفار اوس یانہٕ نہٕ آمت۔ تس نہٕ یہِ کتھ زانہِ ہرہ ہیتھ حبلہٕ
پوزٕ سہٕ کہِ بُہتہٕ کھسہِ پھٕنوی واپس ـــ "ناے وُہزہٕ میچو۔ مینہٕ رہتس
کھنڈس۔" مگر تس پھیوٗر یہِ کتھ کرتھ یتہٕ ژیہ تانی۔ تمو کیازہ اوسن
حبلہٕ ہند موہمت۔ سہٕ اوس یانہٕ یتہٕ رُکیتھ تام ہیوٗ گومت۔ کارخانس
منز تہٕ اُسی تس سیتی وأولی کترِ لو ہیوی باسان ـــ نہٕ سہٕ
بسنہٕ راہ نہٕ پزراہ۔ یتھ تس گامہ ہال اُس۔ سأری کھو تہٕ اُسی تس
بدر دِینی تسلاہ گامتی۔ یہِ چھُ اکھ ژوٗراہ اکھ!

دوہہ کھو تہٕ دوہہ اوس غفارہ تہٕ زانہِ شیطان ہیوٗ۔ سہٕ اوس
دوہہ ہےٚ راژہ پھیرن پوان تہٕ پوڈی اوس لاشہ لاڑ ہیوٗ پوان تس
زان اُسی تمن وَردن تہ کنہ وابنن منز کیتی مُشتھ گامتی۔ حبلہٕ اوس
کتھو سیتی پوس آمت بڑتھ۔ کیوہ ہےٚ کس سیتی؟ سو اُس پھٹنس
آمژ۔ غفارہ اوس نہٕ تس اُچھن کنہٕ تہٕ ہبکان وچھتھ۔ تس اُس
پشیمأنی زِہ وٗنہٕ تہٕ اُس نہٕ حبلہٕ زرٹ تہٕ نالہ۔ تہٕ حبلہٕ اوس باسان زن لا

تمہ نِصاس ہینہ خاطرہ اُس پور واُچھنۍ۔

ہیٚرِمس پورس اُس روزان جانہٕ بیگم۔ محلس منز اوس نہٕ تس سیٚتۍ کانہہ تہِ ورتاوان۔ بُڈِتھ تہٕ اُس سو دُنیہِ ہُنز رنگ هش روزان۔ نزاکت کیاہ اُس تس! دُیِ دۄہہ اوس اُس سو گیوان آسان۔ گیوان تہٕ اُس سو غضبک۔ تُس اُسس وگنہِ وزان۔ نعمہ صاب اوس نہٕ دۄہس گھرہ آسان۔ مگر شامن یِتھوی باگہٕ نِہ اُمس ژُوان، نعمہ صاب اوس بیگمہِ مازس ہُرِسہ کران ار دی دی۔ غفار تہٕ جٕبل کوتاہ اُسی تِمن کُن وُچھتھ اسان۔ مگر غفارس اُس بُلو بیگمہِ ہُنز مکھتہ هش گاہر۔ گوڈنکۍ دۄہہ اُس تمہٕ دُزس بچہ برن دِژمژ تہٕ بیگمہِ اوس باسیومت زن تس کانہہ مارکس اُس پیوٚنۍ کرِتھ چھپا تھ تراومژ۔ مگر جبلہٕ اوس حار پوان بیگمہِ ہُند۔ کیاہ تہٕ اُسی تن جبلہ اُس تمہٕ پسندو بجدہ وردان ژھنٹ تہٕ دۄ تھٕمن بہٕن سخ خوش کران—

دۄیمہِ دۄہہ اُس جبل دمدرہ سیٚتۍ تہٕ تس آو وتارہ ہیوٚ تہٕ آیس دزدۄکھ۔ بیگم اُس اپارہ کونت تام نیرنس تیار۔ تس آو نہٕ تابی۔ سو آیہ مٕلکہ۔ تس دۄ بتھراوان وردوکھ تہٕ آیس الیہٕ تہٕ ولنہ۔

"تمبرہ مے چھُوی اُمل گژھان۔ خدایِن ہیٚے سوزوٚوی کیاہ تانی—" جبلہٕ گو کُتہٕ کُتہٕ ہیوٚ۔ سارِسی پانس لُجس رےہش۔ اُس کاژاہ غلطی بیگم۔ تس آیہ نہٕ یژھی زہ بیگم چھہ تیزِ بدہ بیشر تس پوٚت غایبتھ اُس۔ بیگمہِ ہُند پانیار باسیو تس ماجہ بینہِ ہُندہ کھوتہٕ شہٕل۔

"یہ چھُ جوٚنۍ بیوتُر— ۲۴ ہن گھنٹن ماچھکھ نِہ یتھ دمہ کوٚٹھرہ منز کُنی نۍ گژھان۔ یتہٕ گژھہِ انسانس کاژھ۔ دۄ بتھریم پلو بدلاو!"

جبل گیہ کرِتھ تانی هش۔ سو کیاہ لاگہ ہے۔ تہٕ یتھوی بیگم درسایہ جامن گژاے دوان، جبلہٕ لُج دلس گژاے۔ نیتھر کرِتھ تہٕ اوس نہٕ تس اکھ شوق تہٕ درامت۔ دۄہے اُسی سو ہمنی گھر گسکین پلوان منزی۔ پوٚز تانی اُسن نہٕ نو دژہمژ۔ تہٕ بیگم اُس بُڈِتھ تہٕ مہرہنز هش تمہٕ وُچھ اُنس بُتھ۔ تس اُس شکلہِ تہٕ ژُلہ تہٕ تس آیہ اُچھن ٹکرِ اُس کیاہ یہ بیگم۔ فقر اُنی! پاہ تہٕ لوہ ہے نہٕ تس نشہ۔ مگر پلو ژھنٹِتھ اُس مہرہنز هش گژھان تہٕ تس گو وُزہ وُزہ تس تہٕ ہے بیاکھ پلو جوڑہ آسہ ہے۔ دپُت، کیاہ میٚہ غفارن، دۄہے

ھاوُنس نِنی۔ تہ تمِس گیہِ بیگم ہُند یہ اَنآری جامہ اُچھن تل۔ تہ سو
گیہِ پرہ ژھمبِہ ہش!

یتھوُی غفار آو، سو پھُٹ ہش۔ ژِہ نیرتھ وُچھکھ کیاہ
حال گوم یتہٕ۔ یہ نئے بیگم ییہ ہے۔"

غفارن وُونُس بتھ کرِتھ۔ "یہ آسہِ بیگم آمژ۔ کتھ چھس
یور دِوان یتہ۔ تہ یتہ وُوتھس خوش خوش۔" میہ ترآو بدر دِمِنس
نِش کام کرِنۍ۔ یہ چھُ اکھ ژوُراہ اکھ۔ اُمی ہاوُوی تہ میہ کینہہ۔
بو گوس اُزِ کہ بیٹھ ٹھیکہ دِرس سیتھ۔ یگاہ دِیہ رۄپیہ پنژاہ تہ
پیٚشگی۔" تمہِ یتہ دِژ تمۍ حبلہِ نۄ پوٗژھ۔ "دہ نئے چھنہ پرواے۔
دہ ژلکہِ نہٕ ہرگز یپٚن تار۔"

یتھوُی حبلہِ پوٗز دِژ تس باسیو زِ تمۍ اُنۍ اوس کھاندر
کوٗرمُت تہ تمِس آو یوٚت یوٚت تافۍ زِ سُہ ونہٕ غفارس بیگمہِ ہُنز
سو کتھ ـــــ تمہِ ہُنز کتھ۔ مگر تس پیوٚو نہٕ ہمتھی تہ
سو دوٚد شلیپہ۔

"یتھہِ پاٹھو تہٕ کاذاہ شکیل چھیہِ۔ تہِ حال چھنہ کیتھی ییلہِ
یہ تم طلب بیہرن تہ گھنہ لاگِ۔" تہ سُہ ڈگ اُندری سۄز کرِتھ تہ دوہ

گنز رٕتھ۔ ییلہِ تس رۄپیہ یمن، سُہ ونیتہ دوہ ژھ حبلہِ کہیں۔ یتہ یتھوُی
اکِہ دوہ یہ سُہ تس ہاوِہ تم وردان تہ گھن، حبلہِ ترہ فکرہ میون شوق
..... خوش پکِرتھ گوم۔ اتھی ییہ تہ۔ شوق کوتاہ چھُ اُمِس پلو
چھاوُنگ ـــــ مزہ!"

یگاہ پُرارے یہ حبلہِ دُیِہ دوہ مس زِہ وُچھ غفار کیاہ اُزہ
تس کیٚتھ از۔ تس اُس پوٗرہ پژھ زِہ یتھوُی غفارس بانسہ میلن
سُہ اُز تس کنہ وابہ تہ جگرہ۔ "سُہ تہ ہاوِہ اُمِس بیگمہِ بو کو سر چھس۔
غفار آو راژ پھیرن۔ سُہ اوس تھوکمُت تہ پرہ ژھمبوٗن ہیوٗ گومُت۔
"دروہ چھا کم، رۄپیہ پنژاہن دراو نہٕ ماس تہ۔ ہتھیار کینہہ
اُسم پوٗشہ، تم تہ آیہ نہٕ پوٗرہ تہ پیٚلنادُنس جولتہ۔ حبلہِ تُجو سارِی
خوابن لیتھ ہش تہ سوٗدی گو چھلہِ چھلہِ۔ تس گونڈُن ہیٚرہ بو نہٕ
نار۔" پوٗز اُسم مال نزوُنان ـــ اُمِس چھُنہ جوان سر نہیٚ۔ اُمی کیاہ
چھنس بو نا اُمژ۔ مالہِ تہ آیس چھلتھ چھُ کمتہ تہ مذاق کوٗرہم
ییتہ ٹینہ کھنجہ تہ فقیر وردن دِتھ۔ شخص بایہ گوٚدی خاندرس بیاکھ
بورہ ترہ وُچھم نہٕ بتھہِ۔" نیرہ کنہ اوس غفار ییہے ژٹھتھ کُل ہیوٗ
پیومُت۔ حبلہِ گو کیاہ تافۍ۔ تس موٗٹھ سوٗدی تہ درایہِ ہلکہ چوکہ

منزہ۔ "دوہ چلے پچھے نا پئنیز؟"

"بوہے چھس از سخ تھوکُت!"

تہ حلیہ آو ماپرہ مستی پیٔہے ونارہ ہیوٚ۔ تہ تمہِ بھوزنس سورُوئی
بُتھ پھوٚر تہ میٹھیوٚ مستی۔ غفارس گو سورُوی تھکُن مُشتھ۔

"زہ ترہے اسکہ بیتہ دوہس کزتھ تانی ہش گژھان؟"
تہ حلیہ سوٚنچ بلا پرتمن یلون تہ گہین۔ میٚہ کتھ چھم منظورت۔
میٚہ چھم سوٚرُوی غفارے۔ بوٚ وچھ تہ ہیچہ بیگمہِ کُن۔ تس گیہ
بیگمہِ ہنز نکہت ہش۔ یہ چھہ خبر کیاہ ذاقاہ! نتہ کتہ
از ہے یرپم جورہ وردان۔ اَدہ چھا بیتھ۔ نارہ رُوس چھاڑہ دوہ تھان
داہ زٕ چھہ یوان تہ نیران اُمس نش۔ تمہِ سوٚنچ برچس پیٹھی
جان۔ دوٚنی دمہ نیوس پانس مستی کتھ کرنس موقعہ۔"

دوٚیمہ دوہ اُمس سو آب شیران تہ آیہ بیگم۔ تمہِ داجی ہیرہ
مشکہ صابنہِ چاءٕ ٹی تہ کرِ زگہ۔ دی دی صاف۔ تہ پتہ دڑنس کنگھ
تہ لگنس اُچھن پیٹھ سُرمہ تہ چہ مستی سُرمہ۔ پتہ ییچھہ دوہ نوے
ڈیپہ تاپس نان ومرہ ہنزہ ولیبہ زٕ آسہ!

"نالے یتہ چھم تعجب، تہ یہ چھی کن تانی ژھری۔ یتھ گنس

مستس گوژھ نا آشن وانگہ پن۔ ژہ ہے گژھک آسن تہ تیتہ
چاءٕ قدر زانہ ہن۔ کھار کیاہ زانہ سونگ مول!

حلیہ پھوٚش سخ زہ بیگم کیازہ چھ پیٹھ کتھ کران۔ اُمس
کوسہ چینیٹھ ژھنکہ میانی۔ میٚہ چھنہ یکو تہ وس، اُمس کیاہ چھم تو تہ
گر مستی باسیوس بیگمی کیاہ ساری اُمی تس پی ونان۔ اُمس بچارہ
تہ چھم میون اندرہ گژھان ذرہ ذرہ، نتہ کیاہ غرض چھم اُمس!

"اُمس چھنہ یوان خیالی۔ ونان کو نہ چھس۔ اَنان زیبان
ہے چھتہ کہِ خاطرہ۔ تہ کیاہ گو زنانہ تھوٚنی نیتھ نئی— یئلہِ نہ
جواٚنی منز تگی مرد اکھس منز تھاوُن، یتھ کر— بیگمہ دوہس
نرہ گلوان—

بوٚزن گو غفارس آکو— یہ اوس بدر دین تہ حلیہ وچھتھ کھوت
[illegible] نے ہیوٚر۔ برزنس اکس پھوٚر نہ تس کیھی۔ سہ گو گگتھ ہیوٚ۔
سہ رُود حلیہ کُنی وچھان۔ حلیہ اوس نال ودتھوی، تمی کوڑ جل
جل بند۔ تہ بدر دینن اوس وٹھن منزی تہ حلیہ گو منتھ زہ دگ
دتھ کڈیس اُچھو زٕ نیر۔

"میٚہ دوٚپ غفارن کیازہ تراوٕ میٚہ نش کام۔ تریہ آسہ تھن

در فلاؤمت۔ گوڈکس نہ بڑیہ چانہِ اکس پنت ژھایہ!" حبلہِ
دزہ کنہ پیڑو تانی تہ دون کنوی ززلرلوک دِمس تہ نہناوس
شکلی۔ پوزہ تمو زٹ نرلو۔ "لوہے بڈ زبان کرہ سوچھ کیاہ یہ۔
پانسو ...

تہ بدر دِمس زن لوگ حس۔ "یہ کونہ چھکہ وردن بدلاوان
اتھ انزنہِ گردنہِ گوڑھوی لاگس طلہ پیبرن"۔ تہ ہاون اُچھو منزہ
بگہِ کیاہ تانی تہ دزاو اسان اسان نیبر۔ تہ بیگہِ دوٗنُس۔ ووڈنی
مہ بی ووڈنے ایزٗ زیرہ ہے چھوی ہتھ گاہہ تراوان، زیہ گژھی
اتھ آسنز [illegible] ان!

حبلہِ گو سخ برتباہ بیگہِ ہُند یہ ونُن۔ "ووڈنی نہناوس
ہتھ، اِمہ کیاہ چھس لوزانمز۔" بدر دین ژاو پنت گھوری
واپس۔ "غفار بیٹھوی یی، شہ سوزہ زین میہ نش۔ ڈیڑھ بس
یہ گژھی نہ جان۔ اکشوی، امسی تمو میہ پانہ منگیتو۔ یم ڈیڑھ بس روپیس
زہ ہتھ۔ تہ حبلہِ کن ووچھتھ دراو سہ اسان اسان نیبر۔ تہ حبلہِ
گو منتھ زہ تژ تیلہِ کزاے دِیس پیٹو کنہ دارتھ۔ بیگہِ تچھ
روپیہ تہ تراوُن حبلہِ ہس منز۔ پیڑہ روپیہ تہ چھ چانس

ہتھس کُی۔ "چے تراو غفار!
"پیڑہ روپیہ تہ چھ چانس ہتھس کُی۔"
بیگہِ ژھو ٹکہ ہیوٗر۔ زن اسکہ ژدوِہ ہانژہ زٹمژ تہ سہ
زڈو حبلہِ۔ "یکیاہ اُسی ییتہ کران۔ کیتہ پھرِ کوڑمے ٹھاک
امس سیتی کتھ کرنس!"

"ووڈنی کیاہ لیوٗزہ سیتی نہ تہ تھوو تھتھ۔ پانے آیہ۔ ناد
دِیت مسہ!"

"سہ تہ گو نادی دِین۔ ییلہِ ولسہ تون تہ بانیاد ہووتھس امس
کیاہ راوہ"

"کرہ کیاہ انسان، دنیا داری منز کوتاہ تھاوہ اُچھ نیبر کڈنہ۔
دِیِ دوہس چھ کنوی زون مو ہینہ نیتہ یوان۔ کرمس زن کتھ۔
اُسس تھاوا تروپ دِتھ۔ بیہِ ژیہ چھوی باسان۔ دنیا مس کیاہ
لوگس طوطہ۔"

"ژہ ما گیکھ امی سزن کنھن۔ امس نش گیکھ گاو۔"
تبل ووٹلے یہ ہمس ناگاو۔ آسہ ہنے یہ حالتھی کیا زہ
گژھہ ہیم۔ صبحے چھکہ نیران لوٹ گرِ دِتھ۔ ننا ہنہ پرژھہ تھاہ

دۄہس کیاہ چھوٚی گُزران!"

"ژٕ یٚۄ کتھ چھے انٛہنگن میٚنٛز لٔرِتھ۔ وۄنتھ وۄنی چاپہِ داماہ دِ۔

... دۄہس چھم نہٕ تمآکو دام تہٕ چیومُت۔"

"دۄنی کُو دۄنوٚی متہ چیٚنتہ!"

"یہ وُکراٰیی کن بھرنہٕ۔"

"کتھ چھکھ لُوکن بُلی تقصیر کھالان۔ امہِ کیاہ کوٚرُوی بچارہ۔
بُلی چھس دامنہ چھلان۔"

"اچھا تہٕ اَنس بلاے۔ یہِ خوش کری تہٕ کر۔ ننتہ کر مونتھ ژٕ یٚۄ
میون۔"

"بوٚ ہے دۄہے خودمختار اُسس۔ دۄہے اُسس پھیران
نژان ژٕ یٚۄ رۄستوٚی۔"

"ژٕ ہ کتھ چھکھ از کتھ زیٹھراوان!"

"ژھوٚٹ راٰوی ژھوٚٹ راٰوی کیاہ لوٚبم؟"

غفارن دِیُتنس دامنکہ پن، چھلہِ لوٗے سۄ ہور۔

"میہٕ کتھ چھم یمہ پنہ داوہ ژور بکار۔ گھرہ اُسس نہٕ یُتھ
دامنکہ پن دچھ دارپن لاگان۔ میہٕ شوُبیا یہِ بچہ زنانہٕ۔"

"دۄنی کیاہ سو نہٕ سُند اَنہٕ ہا!"

"شوُبہِ ہیم نا۔ اِنتہ کراوسوٚی ژٕ یٚۄ میانہٕ خاطرہ۔ میانہٕ وزِہ
اوسوٚی ژٕ یٚۄ دۄہے کاہوٚ۔"

"یہِ انان چھس، تتھ چھسہ نارچ نغمہ کران۔"

"تہٕ کرِتھ تم تہٕ کرتہٕ۔ گنڈ چھرسے تھوٚومُت کرِتھ۔ کیاہ پتاہ
چھم۔ بلکہ کران آسکھ!"

غفارہ اوس مۄچھ موٗران تہٕ ہیٚنٛزٕ ژاپان۔" دۄنی کھسہ
ہیوٗر تہٕ ٹوپہِ زٕ ٹھتھ لیکھہِ ناون!"

کتھ گیہٕ زیٹھان۔ ییلہِ نہٕ چبل کُنہٕ پوشی، تمہِ ہیوٚتھ لمکہ وۄدن
گرٔژوٚوتھ تہٕ گو چبلہِ اَندرہ کنی غفارن ذرہ ذرہ۔" بچور اَنہٕ
کتہٕ۔ ژوٗرہ کھسہِ ہا۔ تمآکو یاٰنہٕ چھنہٕ پانس خرچان۔"

غفار گو کیٚتھہ تافی ہیوٚ۔ ہنتہٕ اُسس بوچھ مستی ونہٕ ژھٹہ
تس رُوو نہٕ تابی۔ سہٕ وۄتھ تہٕ بھتہٕ پٔراہ کڈن۔ ہاکہ تھوٚواہ تھوٚوس
بیٹھ تہٕ آپرہ تھاپرہ نیوٗن کھیتھ۔ سہٕ اوس دۄہس سخ تھوٚومُت
سہٕ پوٗ بستر تراونہٕ بروٗنہی وُگوس بیٹھ۔

چبل زوٗز فاقے۔ سہٕ کُس منہٕ وہِ ہس۔ تس گو یتھے ہیوٚ

غفارن۔ پوز اُسم تم ونان۔ غفارس کیاہ سرٕ پہ چھُ پیوان۔"
ترٛینیٚ دٕہ مَن رٛوز جٕل فاقے۔ غفارن ترٕ کھیو نہٕ کہیں۔ نہٕ گو
کامہٕ، نہٕ کرُ بأرٕو دٕہ یوٚکتھ۔ مگر اُندرٕ اُندری گو غفارہ گٛو گٛو۔
—"اُسن گو زُھس ناہچارہ۔ امہٕ کیاہ وُچھ۔"
اُمرٕ آو نہٕ جٕلی تاب ترٕ ووٚزُھس۔ "کتھ چھکھ ہو کھراوان
یان—؟"
"ژرینیٚ کیاہ تو ترٕ میوان۔" ترٕ غفارس ترٕ کُملیایہ وُٹھ۔ "وُچھ
پانس کو سہ حالت کرُتھ۔ مس کمأسی ہشہ اُچھ چھے ژارِن وزُھہ
مژہ۔ پوان بیزٕ چھا فاقہ کرنس۔"
یانہٕ چھکھ ہُتہ کأشرٕ لد باسان۔ فاقہ بیرہ چھے گامژہ!"
ہے مژی کینژہ جہالت چھے۔ سوسن پییہ ژوی۔"
"ژرینیٚ کیاہ تو ترٕ میوان!"
"گو زُھم ناأسن!"
نفیوچھا۔ پانس کھینُتھ بعتہ ہن۔ میہٕ پیزٕ ژھتہٕ۔"
"میہٕ ہے اُمس تمہٕ ساعتہ واہ سوتیرٕ۔ دٕہ مس وُچھ ہکھ نُون
چھُ یران۔ یس رٕہ پیہٕ سُتھ دیہٕ، سُہ چھا گند نہٕ دِوان۔"

جبلہ آیہ مژرنہٕ۔ بُجس بلایہ! "یعقوٗبی غفارہ ونان، سو
گیہٕ بیٚنہٕ کُنی ژٕنی۔ بونی کینہ درایہ بیگم مہربن ہش۔ چکرٕ چاو کیاہ
اوس تمس۔ از وُچھ تہٕ تموٚ جبلہٕ کن جبلہٕ ترٕ گو وُزہ وُزہ نِزہ
سہ ترٕ نیرہ ہا پیرہ نہٕ۔ بونی کینہ اُسی وکر ارساعتاہ بادام وارِہ
کن دِوان۔ کأتیاہ رنگ آیہ تس بوزنہٕ۔ دوشلان ترٕ کملان
ہشہ رنگہ ژرِہ ترٕ بنگرن ہند شرہ ذی ژودِ تس ژیرٕ تانٛ
کنن منز۔ اٰہرشہ پانس کوتاہ شوخ اوس تس کلوان ہند۔ پوز ترٕ
سا ترٕ اوس تس غفارہ نہٕ مایہ سورُدی مُشراوُمت۔ اُدہ اوس یعقوٗبی
یعقوبی ترٛٹن شین ہیو۔ شہر دٕستی اوس شہ بدلیومُت۔ تمس
باسیو زندگی منز ژھرہ ہیو۔ سو تھٲبلیایہ شری ہندی پأٹھی۔
بدرٕ دِینہٕ رٕہ پیس دٕہ ہتھ اُسی وُنہٕ ترٕ تھے پاٹھی تاچھس
پلیٹھ۔ ہر ژٕو وَن وِزِہ اوس نہٕ جبلہٕ یادِی رُودمُت غفارس
وَنُن تس تمبیہ اُچھ— "اوہ کھیاُ سو پیزٕ می گام۔ نٕنی
ترٕ چھُنی۔ غفارس ترٕ جورہ نہٕ زانہہ۔ حالس اُنس بو وردِن
وٲلِبس پانے نکھہ۔ یہٕ کھیٚنیہ شہ۔ تو پتہٕ نٕنگنس ہے ترٕ کمہٕ
فاطرہ۔ یہٕ بیوٚر چھُ پانہٕ ترٕ نبتہٕ نوٗمی۔ اُمس ترٕ گو زُھ مونِلہٕ

پۄژھاہ اُسنوٗی۔ یُہے چھُ تیٚرہ کوکرُ ہیوٚ نیران کامہِ۔"

مگر نیرہ نہٕ بروہہ سوٗنچ تِمہ بیٚنہِ۔ "غفارس پرٕژھنوٗی گوٚو
جان پتہٕ گوٚژھ نہٕ سہٕ شورُن۔ گوڈٕنیتھ چھا سہٕ بچور تیٚتھ۔ سہٕ
گژھیا ناخوش۔ بیٚنہِ ریٚتھوٗی بوٚ یم پکو ژھٕنیتھ بتہٕ گژھ تمِس پھوٗلن
بوٚ کرہٕ۔" مگر تو تہٕ درایہٕ نہٕ تس کوٗٹھی۔ اُمہِ توٚرہ تمبلی منز آو نہٕ
تس کینٛہہ بوزنے تہٕ سو درایہٕ گھرٕ نیبر۔

بنازہ وانس پیٹھ وأتتھ توٚگ نہٕ تس بوزنوٗی زِ سو ہیٚنہِ
کیاہ تہٕ تراوِہ کیاہ۔ تمہٕ ژٹناوی تھانس پیٹھ تھان تہٕ ہیٚتِن چوٗرہ
وَردن۔ شوقس منز ژوٗد نہٕ تس غفارنس مٔلِس کُن ظلہِ نی۔ تمِس
پھیوٗرسخ تہٕ سو گجھ امی شرہ اُندری۔ "ووہٕ ذٕ کیاہ بتھ دِمہِ بوٚ
غفارس، سونچہٕ کیاہ سو۔" سو اُمس یمٕنی غوطن منز۔ وتہٕ سکھیو
بدرٕ دین۔ تمن پکون منز گیہٕ سو مجبل ہش، زان اُسکھ منز عارکس
ژوٗرہ ہانژہ زُمُت۔ تمِس گیہٕ سخ گال، ناحقے دراُیس پتھ
پاتھرِ!

کرہ تھان وُچھتھ ذوٚتمُس بدرٕ دین۔ "میٚنہِ دوٚپ
تمِس کیاہ چار اوس رودمُت۔ میٚنہٕ ہے ذوٚنمت آسہِ من پوٗن،

بوزٕ ہے۔ ووہٕ ذٕ چھا دی زنکھ ملہ۔ ژیٚہ شوٗبی حد!"

جلہٕ وُچھ تلُکھ تارِہ بدرٕ دینس کُن۔ از باسیوو نہٕ تس سہٕ تیوٗت
بد۔ تہٕ تس موٚنٹھ بیٚنہِ غفارنِ مٔلُن۔ نیٚرنے پیٚشگی دیہے بوٚ روزہ
ہا دوہے نیٚبتھ نٔنی۔" سو ذرا لیہٕ یہِ پنٛنہِ کنہٕ مگر بدرٕ دین پوٚکس سیٚتی۔
سٔٹرس پکو دوان پھیوٗر تس بیٚنہِ سخ زِ تمہٕ کو نہٕ اوٚن موٚنٛٹی
پۄژھ غفارس تہٕ تس پیو زنتہٕ ہیوٚ۔ بچور وونٛدمس ژُو!
تہٕ بدرٕ دینن وُزہ ناوو۔ "غفار آوی نہٕ۔ پگاہ وُنزلس روزِ کن
گھری۔" تس پھیوٗر بیٚنہِ۔ ناحقے اوس تس ملہِ من کلہ کوڈمُت۔۔۔
شامس وُژھ سو غفارس بڈہ آیہ سان۔۔۔ "یہ اوسوٗی بدرٕ دین
آمُت۔ ہتہٕ پھیرہ آو، گژھان کونہٕ چھیٚس پیٚشگی تہٕ دِیی۔۔۔!"

"ووہٕ ذٕ چھا میٚہٕ تہٕ پسندنی دیارن زونگ دِیُن۔ ووہٕ ذٕ گوٚژھنا
دِیُن۔ پلہٕ منجھے مس، تیلہٕ آیس گوٚل۔ توٚرس نا ووہٕ ذٕ فکرہ، کیاہ
نوکن اوٚسس بہٕ دِوان۔ یہ نوٚ ٹھیکہ در چھُ اِنسان۔ یہ ذانہٕ کامسہٕ
منز قدر کیاہ گیہٕ۔ ووہٕ نے ہے چھُنہٕ کینٛہہ پروائے، ژیٚہ تری فکرہ
غفارس تہٕ چھُ جاو۔"

"میٚہٕ دوٚیت دوہے بی بوزان۔ میٚہٕ آدنہٕ کینٛہہ تہٕ بوزنہٕ، کیاہ

ہاہاہاہا !

بیگمہ ہُنز کتھ رُوز تس اَندری کوُران — " اتھ بُتھس ہے
چھہ پیٹھ رہ پیر ترکی - " تس گو حبکہ ہُند اَسہ وَن مُتھ اُچھن تل -
ماسم مُتھ، یتھ پیٹھ ہر وزہ فرستہ آسہ گِندان باسان - حبکہ تہ
کیاہ تقصیر اوس - کوتاہ تہ آسو تن اِنسان - اَتہِ چھہ تمبلاُنی
دِل تس آو گیوُر ہیوُ تہ پلنہ کلہ کھاپرہ منز باسے یہ تس ساسہ
بزہ گنہ نژان !

ہے تقدیرہ ! "

گھرہ کُن ہُکہ نہ تس کوٹھی - سہ گو سو پھٹ ہیتھی کارخانس منز -
گر تتہ تہ لوگ نہ تس کامہِ دِلی - سہ رُود مشینہ ہُندی پاٹھی زندہ
دِوان — کھرچ — کھرچ — کھرچ ... کھرچ !

پنُن باُٹز ! اُمی سندی خاطرے راوُر میٔ راتچ نندر تہ
دوہُک آرام -

کھرچ ... کھرچ ... کھرچ !

پنُن باُٹز ! ایس کُن وُچھتھی سہ زندہ اوس رُوزتھ -
کھرچ — کھرچ — کھرچ

پنُن باُٹز — چیس پھیر تہ کھری - اَتہِ کوُت دوتکھ -
کھرچ — کھرچ — کھرچ !

پنُن باُٹز ! اَتھن ہُنز نرمی تہ مس رُمن ہُند شہجار !
ہاہا ہاہا — اتھ اسنس پیٹھ گیہ ساری حیران -
تہ نشی پرژھس ممد چھا نَ " کتھو پیٹھ چھکھ اَسان ! "

پنُن باُٹز ! نہ آسنکھ ارہ سرہ !

تہ غفارہ دراو سُلی کارخانہ پیٹھ - دوری باسیوو تس زَن
ہیرن پیٹھ ژھلے اُس یون وَسان - تس ماگو یژونتھ - سہ دوٗرِ
تہ کھوت کُنی لاَنجہ ہیرن - ہیرہ اوس نہ کُنہ ہیر صداہ تہ تس وُچھتھ
زن کھیٔیہ حبکہ دوٗہ ہش - سوٗ اُس ووٗشلیاہ منز -

پنُن باُٹز ! زنانہ نشہ کھیٔیا کانہہ دوٗہ -

غفارس رُود نہ پانس تام - تمس وبسریایہ اَتھ تہ حبکہ منز
ساری ماے گیس مُشتھ - " اگر نہ پتہ بسن چھوی گژھان کو
چھکھ توُری پنچ چھکھ - "

حیل گیہ ہے بنگہ ہش تہ یُس کہ چشمہ وُچھنہ - غفارس
رُود نہ آب تابی - تمہ ڈکہ ناوُ سو پُتھرس پیٹھ تہ کوُرنس لیتھ

کرِنہٕ — ترٗڈاکھ — ترٗڈاکھ —

گرٕ جبلٕ کوٗ نہٕ کرٕتھ ترٕ — "کتھ چھکھ مینٛز ذات ہاوان! دہ
یرنے یتہٕ ژچھنہٕ — " گرٕ ییت ییت جبلٕ اندری ہیوٚتھ، تیوٗت
تیوٗت وولیو غفارہ۔ جبلٕ ترٕ ژھنو ترٕ مازس کھژ ہس لاہہٕ تس
اوس اُڈجبن کرٕدہ پس گومت۔ مگر تس پھوٹ نہٕ اوٚش ترٕ نہٕ ژنج!
غفارس اوس نستہٕ کنہ دِہ نیران۔ تمیٚ اُنی سو پلو پھیٚنج ترٕ
گھنہ دِچو ترٕ دِژنس نبضس دارٕتھ۔ " ژٕ یہٕ اوسیہٕ امرٕ کوٚی طماہ
ترٕ پھٹ!"

جبلٕ دِچھ تیٚہٕ تھٕ کنٕ تس اوس دگرٕ سیتی زوٗ ژلان نیرتھ
ہیٚ ترٕ اُس سو دگ ژالنس کرٕتھ ابتدا پیٚھٹے لیٚژ۔ مگر از کوٚرنہٕ
تمہٕ وارے ترٕ۔ دگرٕ دادِس کیاہ بور۔ پیٚلہٕ نہٕ ینہٕ نوٚی باٚژ نارٕ !
سو رٗوز پیادل ہونہٕ ہندی پاٹھو اوٚش ہاران۔

غفارس آو نہٕ بیٚیہٕ تاب۔ " ووٚذ کتھ دوٚہرتھ یہٕ ساتگ۔ یِم تُل
پلو ترٕ دِس ترٕ ہادمالنبن ترٕ گژھ دفع۔ اُذکرٕ پیٚھٹھ نہٕ ژٕ میانی تہٕ
نہٕ یہ چھوان — " جبل رٗوز تیٚتھے پاٹھو۔ تس آسہٕ پھیرنس تیٚرہ گامژٕ
تہٕ یڈ اُسس نٔنی۔ غفارن دِچھ تمس اُمس یڈ بڈیہٕ زِش، یتھ سو

زٕبہٕ زبہٕ پھش اُس دِوان۔ غفارس گو کیاہ تانی۔ "یہٕ ہے چھ گوہ
کھوہٕ — " پنٕن باٚژ — غفارنبن شرٕبن ہنز ناجِ۔ مگر دِماغس
منز اوس تس دِنہٕ شورہ۔ "ذوٚیہ گژھان کوٚنہٕ چھکھ۔"
جبلٕ زان بوٚزنی نہٕ — " میٚہ ہا فرض۔ مگر امرٕ کھوترٕ ترٕ کرتھ ژٕ میٚہ
ریزٕ فانہٕ — " ترٕ پتہٕ وژھس وِدان وِدان — " یہ کوٚت نیرہ
گھرہ ترٕ اُودِتھ۔ ژٕ کس بیٚٹھ ترٗاوتھ۔"
غفارہ گو موم ہیوٗ۔ سہٕ لوٚگ تس یڈی کنوٚی دِچھنہٕ۔ تمس
باسیو تتھ منز اوس کُنہ سو رسو رکران — " ہے مُژ و۔ تلے یِم ژٕھن
ترٕ پکو، یہ وِچھیتھ کرٕتھ گژھکھ —
پنٕن باٚژ !
دوہ نوٚنی لجھ اُسُو دِدرارے!

ترٛلیشہِ ہٕژ

نیرن وِزہِ دِژ ورگسٕتی اُنس بییہِ نظر۔ کرٕن اسنہ ہناہ تہٕ شوٗرٕن دھوتہِ پۄژھ۔ تیٚمۍ نابیلان ساٗڑھ اُس تس ہر یرہ وٗتن ہِش پانس لاگِتھ گاٗمژ تہٕ کنن ہُندۍ ٹاپس اُسی زوٗتان۔ ازاوس شٔینیہِ وُہری جوزفس تس نِش یُن ..... یمِن شٔین وُرٕہِ یِن یِٛرارن اُس تس گاٗرتچھِمژ تہٕ کوٗب دراُمت تہٕ از اوس سُہ دوٗریہِ موکلیوٗمُت۔ تمِس اوس از رُم رُم خوش۔

گاڑی وانس اوس وُنہِ کاٗفی وَرخ تہٕ سُہ درایہِ بنڈۍ بنڈ۔ ہوا اوس موٗت گوٗمت تہٕ کنو تٕلۍ اوس سٕرسٕر کرٕتھ وَسان۔ زن ہوا اُس اسان اسان اُسی گتہٕ گرژھان ..... پاٗنس بیٹھ آسہِ رنچہ رنچہ لہرہ زن اکھ اُکِس نالہ موٗت کران۔ تہٕ کُنہِ کُنہِ جایہِ اُسی لوٚکچہِ آولنہٕ

باسان' زن کاٗنسہ اسان اسان ٹھتمس رٗود گژھن۔

لیکٕ دندی اوس امہ گل ہوٗل ہیوٗ گوٗمت ۔۔۔۔ راتھ
تازٕ اوس ورگسی باسان زن کاٗنسہ زنانہ چھ اٗنی منز پراران پراران
کرس ڈوکھ آسہ ژامرتھ تہ لنجہ زن آسہ ترلیشہ وژھمژہ۔ ازٕ باسیوٗ تس
زن کانہہ دہرہ کلہ نومرٲدتھ آمس!
موسم اوس لشہ ہوٗت تہ ورگسی کھژ کاٗف ہٕش تہ تمہ دوٗپ
سہ دیہ چکہ، گوہ تہ تکر ہوٗی!
سہ واتھ سٹیشن سلی۔ گاڑی اٗس نہ وٗنہ کینہہ آمژ ۔۔۔۔
ژھایہ ہوٗل وچھ تمہ گرجا ۔۔۔ سہ اٗس کٔرس تازٕ سپتی کتھن میٹھے مژ
اکہ وٗنتلے پرزہ نیو تمہ سہ۔ سہ اوس ظاہرا پاگل۔ تہ لغرژ سان
پھیرتہ کل۔ باکنز اٗمس تس رِش تہ گرجایہ ہندی کوک مژ تہ
اٗسی تس دوان اٗچھن کھران۔

سہ ڈیچ دوٗیمہ اندہ ۔۔۔ اکھ اکھ بٕڈونز باسیوٗ تمس اکھ
اکھ یگ ۔۔۔ مگر ازیک پراٗن کوٗر تس خوش۔ بٕزنزہ بٕزنزہ اٗمس
تس واٗلنجہ ہنز دبرارے تیزان۔ سہ کیاہ ونہ جوزفس، تمہ اٗمس
اکھ اکھ کتھ سوٗنچمژ۔ دوہ آسیا سہ سوٗی جوزف۔ یمن شیٗن

وٗدوین آسہ سہ خبر کوٗت بدلیومت۔ تمس پیو سہ جوزف یاد تہ
تمہ ہنز سہ شرہ لاژی۔ تمس گو کیرالا (KERALA) اچھن
تل۔ کوتاہ چاو اوس تمس تہ جوزفس گھرہ بناونک ـــــــ
ینہ گھرہ! تہ شبن وٗدوین ہند دوٗر بہ زن گوٗل ژہس منز!
تم دوہ زن اٗسی ورگسی وچھس کھننہ۔ شبن وٗدوین تہ آسی نہ
تم گردہ ہنتی گاٗمتی۔ دوہ بیلہ تم سمدر بٹھہ گکن ژھایہ اکھ اکس
سیتی کتھ اٗسی کران ـــ کتھ ــــ یمن نہ کہنی انداس۔ ینہ
نوٕ گھرہ چھ کتھ۔ شرٕین ہنزہ کتھ۔ انہارین خابن ہنزہ کتھ۔
یم سارٕی پتہ خوابی اٗسی رٗودی ہتی۔ نوکری اٗسی تم طرفا تن
ٹھکراٗومتی تہ تمن اوس لوگمت ژھین تہ دوٗر بہ ـــ پیں پیں
پیں ـــــ پیں پیں۔
دمان دمان ژایہ گاڑی یارڈس تہ ورگسہ لگی دنن ہش
تہ سہ درایہ تتھ۔ جوزف اوس نہ نتوٗی۔ ورگسہ آیہ نہ بٕرژھی۔ "تہ
سہ پیہ ضرور۔ دلوہ نہ میٹہ پرزہ ناوٕ۔ شیٗہ وٗری گوہ گوڈہ کم درخ۔
تنہ گو نہ ماہ اکھ۔" تمہ اٗس بیٹھہ نہ سہ سارٕسی ژھانڈی دژ مژ۔
مگر جوزف اوس نہ ینزی باٗٹو آمتوٗی!

یتھوی سأرٕوی پلیٹ فارم گو خأنی … سو رُوز کُنی زٕنی ہے بنگہ
ہش۔ تمٕس اوس غیر تس وٕب لوگمُت۔ تمٕس وڑایہٕ ہٕ کوٹھی !
وتہٕ وتہٕ دیُت تمیٚ پانس تسلاہ زہ ظاہرا ما آسبس کینہہ کأم ییمہٕ
تہٕ سو رُوز پرٕاران تہٕ یٔیلہٕ ہٕ بگاہ تہٕ سہٕ آو تمٕس گیہٕ تسلاہ ..
پرٕارُن اوس فضول۔ تس اُمس جوزف ہٕنز پتاہ، یٔیلہٕ تس ییٚن آسہ ہے
تیٚلہٕ آسہ ہے آمُت !

مگر تہٕ رُوز سو پرٕارہ وٕنی۔ دپہ وٕنی نتہٕ وٕنی ییہٕ !
پرٕارُن ! زندہ روزنُک اکھ اوٚزُھ سہارہ۔ اوم ییٚن !
تس پیو سہٕ دوہ یاد یٔیلہٕ تمہٕ جوزف گو ڈٕنیتھی وُچھمُت
اوس۔ سو اُمس سیکہٕ پیٹھ وُتُھ شونگتھ ہارہ تہٕ کاوہ شوٚپ ژاران
بہٕ اُمس اکھ اکھ گُتُھ دِوان تہٕ تمٕس کھورن میٹھُ کران … سمندرس
اوس پوٚس یہے چھوٚت اوٚبرٕ ہیوٚ تہٕ تمٕس اوس باسیومُت زن
تتھ پٔتہٕ کُنی تمیٚ سندین خوابن ہُند شہزادہ ژوٚدرہٕ اوس !
اکھ گُتھ آیہٕ ییٚہٕ تہٕ کھورن بوٚٹھ اکھ موٚختہ پھوٚل۔ جوزف۔
تہٕ تمیٚ لوگ سہٕ دٕچھس ستی۔ پتہٕ کتھہٕ لجہ از تس ہأنٹ (Haunt)
ہش کرنہٕ۔

راتھ آیہٕ نہٕ بوزنے کر آیہٕ تہٕ ییٚہٕ پکھہ ژوٚٹ کاو ہش بالکنی منز۔
چھورہ چھورہ کرِ وٕنی راتھ ! ورگسہٕ باسیو زن راتھ تس کٔرٕھس
تل اُمس ژامرٕ تہٕ اُمن زوٚرہ نالہ متہٕ رُٹُمٕژ۔ سو کھوٚژ ہش !
سٔرکرِ اپارہ اُسی مزوٗر تہٕ مزرینہ گھرہ نیرنس سکھرِ یامتہٕ۔ کینہہ
کالک اُسی ییم اکھ پرٕدن محل لُوہراوان۔ مگر سہٕ اوس وُنہٕ تہٕ
تیوتوٗی۔ ووٚنی اُسی مزوٗر تہٕ تھکمتہٕ تہٕ پرٕہ ژھینہٕ گأمتہٕ ———
تمن اوس سا زا ہی کنہٕ۔ زن سأرسی محنژ کٔرہینجلی پوٚنی اوس گژھان
… محل اوس از تہٕ تیوتوٗی —— ژوچل —— زن کانہہ دپواہ
پکھہ واہراوتھ پرٕایہٕ اوس بہتھ۔ کیاہ تام زوٚبرہٕ بلایاہ ———
مونسٹر (Monster)۔ تمٕس باسیو سہٕ دیہہ دوٚنی لرہ پھرِن
تہٕ ڈوٚلہ گنڈہٕ ستی کرہ سأرسی ژرٕٹ۔ تمہٕ کرٕمنہ لبہ تہٕ تھدی ژینہٕ
باسے یہٕ تس اسان ہیوٚی۔ ورگسی تہرایہٕ تہٕ تمیٚ ہیوٚک نہٕ تتھ کُن
وُچھتھی۔

شانہس تل اوس جوزفُن اسروٚن فوٹو۔ تہٕ تس باسیو زن
یہٕ اُسن تمیٚ زوٚرہ اوس اوٚنمُت … نتہٕ زن اوس تس اوٚش
ٹارین پیٹھ۔ زن تمیٚ اُسن اُنیتھ سأرسی انہارس اکھ مانک

ادس کھورمت -!

داتھ - اُس وُداُسی تہ ڈیہ ونہ زن تھتھ ڈدی ڈدی ٹھقس
چھپری اُس ڈرھمژ- نبس اُسی تارکھ سیی وہرِتھ زن اُنیک
اوشی پیپری اُسی زدتان !

دوڈی پیہ نہ جوزک زہی- مگر ڈنزتہ اُس نہ سو یہ مانن یڑھان
یہ زنیمڑ داتھ !

اُہرشی بڈہ داتھ !

کٹو ڈڈ تہ کرہیز داتھ ——— زندگی ہنز سیتی وامِینی !
اگر گنڈ اُس ساڑہی متھنہ ہش آمژ- زن سو دم بوکس
ادس پھوکھ ونگت تہ سرمہ فیک اُس ساڑہی ولنہ آمژ- ملکت
اوبڑ زیون نبس یہی لمب ہیو واہراُوتھ تہ اوبرس تل زُولن
بلسے یہ تس زن مل کرژہ اتھ تڑہ دلتھ اُسی !

داتھ آیہ تس ازکھینز ہش ——— بسو نہ کاژاہ خوش
اُس تس یہی داتھ کران ... شہیج تہ جران دات ...
دہ مس ہسپتالس منز دولے ہتھن مریضن سیتی کھنز کھنز کرِتھ
اُسی تس کانچھ بیزان تہ پیتھوی سو ڈاف اُس تڑاوان- تس

ادس باسان زن کانہہ آدن بوجاہ نرہ مژرِتھ، نالہ متہ رٹِتھ تس
نندرہ ساوان ادس- اُہرشی دات ——— شریر تہ چنچل- یُس
تس عشقہ پیچانک پاٹھی وُلنہ آسہ یوان تہ تس ادس ڈوہک سوُدوی
موس کڈان- داتی داتس اُس سو لاوین خوابن سون جران
تہ تس اُسی تم ساڑی دُور یرِشتہ گژھان یم تمس تہ بوز فس
اُسی ژھین دِتھ- نتہ چہ یہ دُوریر زندگی ہنز داوان- یہ شہیج
داتھ اُس نہ یوان بوزنہ کپاڑی گیہ ... ... زن پاتمی اُسی
گژھان، اُدہ ژُٹ دات- تہ انہ اُس دات زیٹھان- نہ ادر
ڈلان تہ یور ڈلان- زن اُس دات اُکسی جایہ ونس گامژ- زن
سو تہ کانسہ پراران اُس !

پراُرن کوتاہ گوب چھہ !

ساڑہی نرسہ ہوسٹلس اُس ژھو یہ- مگر گرجا اُس نہ وُنی تہ شوُبمژ-
سو گیہ حیران نرہ یہ کیاہ اُس وُنیکھ تاذ کران بالکنی منز... تمہ دزِ نظر ڈوکھ
پاٹھی اُس سو چاکلیٹ ژھان تہ پتھرس پیٹھ اُس نِتنہ لاٹھ دایرن
([illegible]) ہنز بنہ ... گرجا اُس راذہ مژہ ہش !

ورگس باسے یہ زندگی اکھ ژھوڈوی زتنہ لاٹھ دایر ([illegible]) یتھ
اُندریم چاکلیٹ جیوری ژہتھ ادس نیومُت- دم ادس سخ تہ تمس ہنگہ ...

واڑِمژ... ورگسی پیٹھ نفرِ ژسیتھ کلہ... تمِس اُمس تمُ ہنز دوٗن اُچھن کھر۔ گرجا آوس نلکس دام گونڈمُت۔ تس زن اُمس وُمرہ ہُنز پیاس!

ترِش چینتھ ترا کو نہ ورگسی کمرس منز قراری... تمِس باسیو تمِس اوس بیٹہ ہیُر ہوکھان۔ تس گنڈِن بیٹہ ترِیشہِ پیاس۔ یِس نہ سمندر چینہٕ سیتھ تہ پھُٹہ۔ سو درایہِ پوٚت کوٗری بیٹہ نلکس پیٹھ تہ سو پیٹہ اسمانہٕ۔ گرجا تہِ واڑ تےٚ۔ تہِ وُچھ سو از دارہ۔ یہ اُمس نہ سو گرجا، یوٗسہ وُچھنس تس ہاٚل اُمس۔ اُمس کیاہ چھُ یہ گومُت۔ تمِس باسیو تہ اوس دوہ ژسیخ ووٚدمُت تہ بُتھس اُمس چھپرز تہ برا وُ دتھیو۔

کیا سو گرجا... اُسہ وِنی طفلہ... اتی توہ پھلک پاٹھو وُڈی وُڈی گرز... وِنی... شوخ یوٗسہ سارنی ٹاوس اُمس تلان۔ یوٗس نہ پینہٕ نین محبتہٕ کین قِصن دوہ کھنے گران تھکان اُمس، یُمہ ساری نرسہ نہ اُنتھ ماٗنتھ آسہ پانس دشمن بناومژ۔

بے پرواہ تہ مست ــــــ یہ پتاہ اُسبتھ تہ زِہ امہ سیتھ چھہ تمِس ساری پوٚت غائب گران۔ تمِس اوس نہ کنس تہ پوان کشہ

سو زن اُمس وارے کھہرِ نہ کھسان۔ دوہ ذٕ اُمس تہ نہٕ وانہ سارنی نِش پارے دژِمژ نہ سو کرہ نیتھر۔ پانس سیتھ تہ سارنی اُمس تمُ ہنز دوٗن اُچھن نکہت گامژ۔

وُنکِس وُچھ ورگسی تمُ سُند بدلی رُاُچھاہ۔ تمِس اُمس سو تیزی خبر کوٚت گامژ۔ سو اُمس زن پنہ نِس پانس لتھ نادان۔ ورگسی سوٗچ اندری ــــــ "اُمی ہے دوہ ذِ ییژ ترِیش چینیہ، یہ کتھ آیہ بیٹہ تہِ ژیوٗن نہ گرجا تہ اُمس تس وُچھان۔ زن تمِس اوس سورُے تباہ لوگمُت۔ تہ دوہ شوٚبی کوٚر محسوس نہ مگر تلہ اُمس یہ ترِیش تمن اُچھنی۔ یہ اُمس نہ پانچ ترِیش۔ دراصل اُمس تمن خبر کیچ پیاس!

اپارہ اُمس گرجا وُنہ ہشیاری۔ زن اُمس ارہ سرہ کران تہ ورگسی تہ آیہ نہ اکھ زوہ لہ تہ۔ سو رُوز تتھے کُنہ لرِہ پھرِ دِوان۔ ساری ماحولس اُمس وُداسی پیڈان ہش ــــــ ٹپ ــــــ

ٹپ ــــ ٹپ ــــ

چھورہ چھورہ کرُ وُنی راتھ ــــــ مجبور تہ پرارہ وُنی!

لبہ پیٹھ اوس فوٹو ــــ پاک مریم اُمس نزِہ تراوُن شژاہ کھوہ نہ کینہ زن وُداس ہش۔ خبر کیازِہ باسیو تس مریم اوس گرجس

سیتی بتھ بدلاومت تہ زن سوتہ تریشہ ہُراُس!

صبحن وُزھ ورگسی ژیری۔ سوکھ وُشنِس تاپس اُسی ژھایہ

گنیو گژھان۔ سریہ باسیوس زن لوُن ہُرس منز ہیلنہ اوس آمت۔

ورگسی گیہ دُد اُسی تہ شوتجو بیٹیہ۔ ہکہ دروازہ مُژرِتھ ژایہ گرجا۔

اکَس کیتھ تازہ پوشہ گوندہ ہیتھ۔ سہ اُس بیٹیہ اسان تہ تمِس

اُسی تے شوخ پلو نالی تہ سہ اُس حد شوُبان۔ ورگسی آو نہ تُسند

ہتھ یاٹھی ین نوش۔ تمِس باسیو ماحول گو ہیو ہیوُ!

گرجا وُژھس ادرے — تہ کو نہ سہ چھوہ ہتھ گلس پوش

بدلاوان اوترہ پیٹھہ؟ "

ورگسہ دوُنس نہ کہیں۔ تمُ وُچھ گلس کُن۔ پوش اُسی ساری

ہوکھیتہ۔ ینلہ جوز فس ین اوس، تمہ اُسی کمہ چاوہ سان پوش ژاریتہ

— ودنہ کتھ!

گرجایہ بدلاوِ یلنے پوش گلس۔

"میہ نہ سایمن ہوکھین پوشن کن وُچھنس ووندہ پراوان

میہ گژھن دوہہ اسُہ پوش تازہ، شوخ تہ دوزلی!"

"آں ..." تہ ورگسی رُوزِس بتھِس وُچھان۔

"دوپے ہسہ ژہ دکھنا از میانی روت ڈیوٹی!"

"کیازہ؟"

"از چھ مین پاسس تہ میہ چھ گژھن پارٹی منز۔"

ورگسی وُچھ تس نفرژ اچھو تہ گرجا کھوژ ہش!

"یہ سوٹھ کیتھ سائے چھ میہ شوبان۔ یم بندہ چھا رنگس سیتہ

میل کھیوان۔"

تمہ دژ کُنی بیٹھ تہ نژہ ہش کنھس۔ یادن اوس تس پیٹھ

درامت۔

ورگسی گو دم ہیوُ۔ ہوا تہ اوس یہے کُنہ ہیو گومت!

"پاسس چھ یم رنگ نوش کران۔"

"... ..."

"کرکھ سائے تیلہ روت ڈیوٹی۔ یوَ روت ڈیوٹیو تہ ہسا کھینہ اُسی۔"

تہ ورگسی وُژھس نہ ہش ہیتھ۔ "آں گژھ ژہ نیر—"

گرجا درایہ بیٹیہ دوہ ٹلان تہ اسان تس گیہ سخ پش گرجایہ

ہنز۔ اتھ اسنس تل اُس یہ خبر کیاہ ژورہ تھوتھ۔ — کاتژاہ

اُس سوہ۔ کاتژاہ کوشش کرِتھ اوس تمہ بتھ بدلومت!

"یم ماسک (Mask) کوٚت تاڈ روزن سانٮ۪ن وجوٗدس دھوکہٕ دِوان!"

دوٚہس رُوز سوٚ بیٚنہِ پرارہ وُنی تہٕ سوٚ آیہِ نہٕ۔ دوٚہ آس کینہہ تہٕ شُسترُو بوزنہٕ۔ یم اُمسی نہٕ موکلاوُنی زان تمِن اوس پدٕبن کلمہِ لاریومُت پرارن تہٕ ہندرُن۔ ورگِسی اوس کرِس وارِے ڈوکھ ژامُت۔

شامس آیہِ گرجا بیٚنہِ تس نِش۔ سوٚ اُس تچھۍ ہِش ... ... ورگِسی دوٚپ۔ سوٚ ونہِ تس، ووڈی نیرُن کمرہ منز۔ مگر تس سمیوٚ نہٕ بُتھی۔

"یال نہٕ سہ آدمی نہٕ وُنہٕ خبر کتہٕ گو تس ژیرہٕ۔"

"... ..." تہٕ ورگِسی سوٗنچ یہ کیازِ چھہٕ یمہ کتھہ پھیرِ پھیرِ کران۔ گرجا یہِ ژِیُون تہٕ بدلاوان کتھہ۔

"بوٚ کاژاہ سہ خوش چھس از باسان ــــ" تہٕ تمہِ اوٚس۔

تہٕ ورگِسی باسیوٚ سہ اُسن اوس ژھور کھوکھر ...

"دراصل ہسا چھس بوٚ پزی پاٹھۍ خوش۔

"It is a bliss to be in love!"

ورگِسی رُوز تس بُتھس وُچھان۔

"سہ چھُتن نہٕ ژینہِ وُنہٕ وُچھمُت۔ مندچھ بوٚڈو چھہٕ تیوٗت شرٕ سندی پاٹھۍ چھہٕ گُو گُو گُرھان ــــ تمۍ سُنزن سُننن اچھن منز چھس بوٚ راوان ــــ اُچھی ــــ زان سورُوی اسمانی رنگ تمنی منز چھہٕ سمیومُت ــــ سِتیہ تہٕ پانہِ پانیک ڈل۔ تہٕ تس تہٕ چھُم باسان ییٚلہِ بوٚ کتھہ چھس کران زان نہٕ وُنہٕ گاشس پیتامبر پھولن ــــ ٹپ ــــ ٹپ ــــ ٹپ ــــ تمۍ سِندِ تصورہ سیتی چھُم مینہ باسان زان سانٮ۪ ہی نبس سانسہ بدٕبن رنگن منز چھکہ چھہٕ ییمِژہ تہٕ سورُوی ماحول چھُم رنگین گومُت۔"

سوٚ رُوز خبر کیاہ کیاہ ونان تہٕ ورگِسی ژیُون یہ چھہٕ یہ سورُوی سوٗنبراوان۔ تمِس اُس بتاہ دُنیاہس منز چھہٕ نہٕ کھنی پزٕ کتھہ بورہ۔ تتھ چھہٕ کانہہ نتہٕ کانہہ پن اُسان رووُمت۔ دراصل اوس گرجس پننین خوابن سیتی محبت۔ باقی اوس سورُوی ایٚنز ... ... ہاوُنہٕ خاطرہ۔

"تیٚلہِ کرکھہٕ سہ ژہ میانی ڈیوٹی راتس۔"

"آن کرٕ ژہ آرام ــــ" ورگِسی پھیرُ بُتھ تہٕ کرِے ین نیرنچ سکھ ...

گرجا گیہِ کنہِ تاڈ ہِش۔ وردی لاگِتھ تہٕ آو نہٕ تس دوٚنڈرے ڈیوٹی

کرنس تس اُسی زن کوٹھی لو سیتی !

جوزفس رُوس کتھ کڈِتھ سو دُہر — "تمی سُند سُہ محبت
اوسا اپز ؟"

راتھ اُس سخ دُداسی زن دُداسی تہ راژ کُھر اوس اُمت !

لژھ ہُش وتھ اُس کڑھ تاز ہنجی تہ کُجی۔ تالہ ہُنز سُم ہش
ینیلہ ستس زٹھ آسہ۔ ڈیوٹی کران رُوز تس گرجا اُچھ نی تل۔
اکھ پرژ ہش یتھ معنے سوّن آسہ۔ تس اوس پاک تہ وَنہ۔ سو
زانہ ہے تس وارہ پاٹھی۔ نفر ژسیتی ژاو تس پانس الر الر —
پال —— کرُوژ تہ بے حس —— اَکٹوپس (OCTOPUS)
یمی سندین پیچن منز خبر کاتیاہ ہینہ اُسی آمتی !

تس گئی گرجا اُچھن تل پادہ ہش —— کُنی زُنی تہ ترٗیشہ
ہُش تہ ترٗیش چھوان اُس تس مجبوری ہندی کرمن زنگ رُٹمُژ
شوق — اکھ ہُر پہ وتن کری کری کرُون — یتھ پتھاے اکھ
آب چھیکھ تریٹمنٹ کرہ۔ اکھ بُرزہ وتن۔ سو کتھ درہ ہے پژھ
دادہ ہالہ منز ——

لیبر رُوم (LABOUR ROOM) اوس از پُرتھ ...

ژواپاری اُسی کڑکیھ تہ دگ۔ مگر پتہ اُس نہ دُداسی ... ... سارِنی
ماجین اوس پاکھ مریم ہنند ہیو نور تھس لشپان۔ تمس اُس گوڈہ
بیٹھے لیبر رُومس منز ڈیوٹی کرنہ خوش کران — یتھُوی کانہہ پریشان
اُس، سو اُس ٹیکہ نیبر نیران تہ نیبرہ کنہ پرار دِنس مالس شیچھ
کران ... ... سو بوش تہ سو خوشی ... ...

راتھ ہے میہ وارہ کارہ پژھ ... ... رات ہنزِ منزی کیاہ
گو امس۔ گرجا اُس درہ کہ کران تہ سسٹر ورگسی آیہ سائری وردی
بر بر —

ورگسی وُچھتھ ہیوتھ گرجن شرہ سندی پاٹھی وَدُن۔

"یہ کہے کو رُتھ ژیہ ؟"

گرجا رُوز وَدان تہ گژھ دِوان وَدنس — "پال ہے ییہ نہ وودز
زانہہ ... شرہ ہے گو —"

ورگسی ژاو زنگن نشہ۔ ورگسی زان اوس سوری پرزنہی پتاہ۔

"ژیہ اوستھن ناسہ سرہ کورمت ؟"

"سرہ کتھ کرہ ہن ... ... بہ اُسس پھچمژ تہ ترٗیشہ ہُش —"

"ژیہ ہے دِتھ تھ ماری دامنس دام —"

"میٚرٕنے توٚر فِکرٕی... سُہ کیتھہٕ پاٹھٕی آو۔ زِن اُکس منحوس
راٗژِ کیٛتھ ییٚہ طوفان تہٕ وادہٕ حالہٕ ہِند اکھ دکہٕ مُژرِہ دأر تہٕ کرِہ
سارِٕی پیٛٹھ قبضہٕ۔ "میٚہ ہےٚ چھ پانٕہٕ سٕخ نفرت... میانٮ
خوابن ہُندِس شہزادس چھہٕ وُنی یُن۔"

گرجایہٕ اوس بُتھہٕ پیٛٹھہٕ سُہ تناو تہٕ ژولمت تہٕ ماسک اوس پھیٛٹمُت
تھہٕ اُمسی ہارِہ نٕلی گامُت۔ ورگسی ساو سو وارہ وارہ تہٕ شونگتھ
بلسے یہٕ گرجا تِمُس پاک مریم ہش۔ یِہ سارےٚ مجبوری ووندس
آسہٕ شنونٕہ آومژہ۔

ورگس اُمس سٕخ تعجُب.... تِمُس آو نہٕ کرس منز گژھنس
وونڈرے۔ تس ییٚہ ہےٚ سُہ کُنہِ کھینہٕ ہیوٚ۔ تُھس اُمسی تس گمہٕ
متھنہٕ آمُت تہٕ وردی اُسس لیٚتھ ونہِ ہش آمژ۔ راُتی راُس ڈکہٕ
گنڈٕی دِتھ اوسُس مٔتس کھنزرٕ ہیوٚ گومُت، زِن زٕلری زانہٕ جہ
اُسس آمژ داہراونہٕ۔ سو درایہٕ پلو بدلاونہٕ ہوسٹل۔

واتہٕ وُنی گیہٕ سو حیران تہٕ، خوش تہٕ۔ زِن کانہہ سِشٔر یڈ بُتھر
ہِندر کرنےٚ دوٗٹھ لھیٚتھ ہوشیار گژھہٕ۔ گوڈہ آسس نہٕ پزٕ۔ جوزفن
اوس آمُت۔ سو گیہٕ ہکہٕ تس نالہٕ متہٕ رٹنہٕ۔ پتےٚ وُکیس زنگہٕ

جوزف لوگ تس ہیٚرہٕ پیٛٹھہٕ بوٗن تام وُچھنہٕ۔ سُہ ووٚنُس بُہ ژٕرکرِتھ۔
"ژ ییرِ کہےٚ سچھوی یہٕ گومُت۔"

ورگسہٕ آو یوٚت یوٚت تاؤ زِہ وُنس۔ "اَدہ کیاہ وُچھتھ
لگہٕ ہیم جوانی۔ گرُس اُس اُچھن تل وُنہٕ تہٕ گرجایہٕ منز حالتھ۔ تِہ پھیرِ کلہٕ
جوزف وٕتھ تہٕ دٕراو۔ دروازہ کُرُن ٹاس کرِتھ بند۔ ورگس
گیہٕ رُوزِتھ ہش، دارہٕ کِنہ دِژٕن نظر۔ جوزف اوس دُور یومُت۔
سو رُوز تس وُچھان۔ تِمہٕ دِژ نہٕ یوٚت نظر تہٕ۔ وونی اوس سُہ
داریاہ دُور یومُت تہٕ ورگسہٕ وُچھ لرٕھ ہرٕھ سڑکہٕ اُمسی جایہٕ جایہٕ
دوب پُرونہٕ خاطرہٕ تار کول ژکُل لأگتھ۔ وتہٕ اُمس شُتلی موٗسرِ ہش
باسان۔

یِہ زیچھ بدصورت وتہٕ، یِم اِنسان دُور پِرِ چھہٕ دِوان!

ورگسہٕ اوس بُتھ وُکھتھ گومُت۔ دُوہِ اوس محل ژوچیل
ووڈنہٕ۔ ورگہٕ باسیو زِن سُہ از پھیلیومُت اوس، زِن کانہہ
دلواہ پکھہٕ وأہرِتھ زاگرِ اوس بہتھ۔ تتھہٕ پیٛٹھ اُمسی راتہٕ کرٕیل
گتھ کران۔ مزدورن تہٕ مزدنِن اُس وونی محل تُھران تُھران
فینہٕ کھژہ مژہ۔ تِم آسہٕ ٹھکتی تہٕ پرہٕ ژھینی گامُت تہٕ ورگسہٕ

باسیو ہنٕز یان تموٕی منزٕ اکھاہ ۔ محل اوس زن تہٕ اسن کھنگالہٕ
تراوان ــــ اتھ کتھہِ لگہٕ فیش !

سوٚن

یتھوٕی عزٕ دریاہ پٮ۪ٹھ ینن جامن گژھاہ دِوان، موختہٕ تہٕ گو
سخ شوق زٕہ سو تہٕ گژھہِ ازٕ مالیُن ۔ یہٕ نہٕ زِہ تس آد آذرُون
پوٚز گژھاُنی سیٚھ اِنسانس اُتی احساس !

بوٚنہٕ دِتُس عزٕہ آکو ــــ

"اُتھی ہے یٮ۪آرِ ہے تھاوٕ زِہ نظر . . . بہٕ دریاہ سے سالس۔"

"اُڈٕنہ فقراُنی زن بہٕ راُچھ درپھس ــــ" موختہٕ دٔون
پانس سیتی ــــ تس باسیو عزٕ اُس تس مُژراوان۔

"میٚہ ہے سیٚھ پانس تہٕ اوٚری نیرٕن ــــ" موختہٕ ژٔول ہکہ نیرتھ
عزٕہ آیہٕ نہٕ پژھی ہِش تہٕ سو دریاہ نیٚڈ دِوان تہٕ موختہٕ گو یہٕ برطبع۔
عزٕ آیہٕ ہے موختہٕ دٔری داہ مرو زِیڈ ۔ پوٚز سو اُس وُنہٕ باس

دِوان زن تہٕ اکہٕ چکلٕی اُس۔ سہٕ اُس ہرِ وِزہ دوہ ٹکہٕ پیٹھی روزان
موختہٕ اوس نہٕ ہیوک مُت پتہٕمِن وِمِن وُرِین گھرہ نیرِتھ۔
وارِی کر اوس تس آمُت۔ "یِی ین سو نہٕ۔ از گژھہ بہٕ تہٕ مالِین۔"
تس اُس پتاہ سو نۍ زہ سٕہ دیہ نہٕ تس کُنہٕ کنہ اَتھہ وتھی۔ یوٗز از
پژِہ نہٕ سہٕ تس کُنہٕ وتہٕ تہٕ۔ سو گژھہ نہٕ از نِہی تمۍ سنزن کتھن۔
نیروٗنی ہرد کِ دوہ اُسی۔ ساری پترا اُسی لشن پیٹھ بہتھ
نیلین دو زلین مرزہ وانگن وُگوین پھیرُ دِوان تہٕ سارِسی ہیٚرہ
پوٗرس اکہ دلہٕ کڈان تہٕ بییہ دلہٕ لاگان۔ یوٗز موختہٕ اوس نہٕ تورکُن
کنی۔ کنہ درِہ آسہ اکہ وانکہ اَویزان تہٕ دُورہ اوس باسان زن
مس لٔہٹری جوراہ چھہ۔ اکِہ وقتہ اوس پھٔوی گوٗن مس موختہٕ تہٕ۔
از اوس تس سوٗری مس بوکپہ بوکپہ ژولمت نیرِتھ تہٕ تال اُسس
سفید شین ہِش چھٔتے مژ۔

ہمساین آسہ برأڈی کانٕی زِنہٕ بٔہٹہ سِتی برِتھ تہٕ موختہٕ اُس
سارِسی ناتیاٗری۔ ۔ ۔ ۔ سو کتھہ پأٹھی ہیکہٕ نیرِتھ۔ ہُرِد چھہ
ہتہ زونگ۔ کرأنِ شین تأر لگہٕ نہٕ۔ مگر سِتی سوٗنجن۔ یمن کتھن
ہُندأے سوٗنجم تیلہٕ کریم موکجار۔" کیاہ تہٕ گژھہ تن۔ از گژھہ

بہٕ ضرور ژٕلک گونڈ۔ تس گنے یہ مالِنٛ سخ کل۔

"مالِنہٕ میانہٕ اُدان باجر!"

تہٕ تس آو تعجب زہ بیتہٕ کالہٕ پیٹھ اُس نہٕ سہٕ مالِین تانی تہٕ
گأمژ۔ عیال باأری منز اُس سو پتھہٕ پأٹھی ہینہ آمژ زہ گامہٕ
نبر کیاہ! سو اُس نہٕ برہ نبر تہٕ دراہمژ۔ بیلہٕ نیرِ نکہ پھیرنکہ دوہ
اُسس تیلہٕ اُس تمس آمژ ہونگہ!

۔ ۔ ۔ دوہے اُسی بأنز زہٕ اتھہ کتھہ پیٹھ ژوان۔ مگر سو نہٕ
اوس تیلہٕ تہٕ گھرس منز نالکہ تہٕ موختہٕ اوس نہٕ کہنی یکن بائے۔
سو نہٕ اوس ٹاس لوٹأمی تہٕ پھٔوی سہٕ وِدلان اوس، موختہٕ اوس
برِیانہٕ کران۔ تس اُس ژِھنہ تران تہٕ پتہ اوس بانے سو نہٕ تمِس
درِہ وُنِمن لہن للہ وان۔ کوتاہ خوش اوس یوان موختہٕ تسند
کأر نور اُدتھ پشیمان آسن تہٕ وِھان وِدان تہٕ اوس تس اُسن
یوان اُندری اُندری۔ تس آسہ سو نہٕ کتھہ پھیری پھیری یاد پیوان۔

وُچھ کوٗت نہٕ بوزن چھٔوی۔ ہتہٕ آسہ ہی بیتھ۔ اتھہ لٔگے
چھٔوی ژھوکھ لگان۔" سو نہٕ اوس پتہٕ تس ٹانگس کھأنِتھ سارِسی
شہرس ژونڈ کڈنا وان۔ کنیک شوق اوس تس سو نِن لِشہ تھودٕ مُت

... موختہ اُمس کھوژمژ برابری ہش۔ تس کژھس تل اژان تہ اَندری اَندری شرٛدکان —— واہ کیاہ وَنُن ! "

" کیاہ وَنَن۔ میہ کیاہ ژُورچھمہ کرُمژ۔ " تہ سُہ اوس تس منز مارکس ننہٕ وانہ ماے بران۔ کوتاہ وُول اوس سُہ اِتیلہِ

لاکم دٲیچ گژھتھ اگر عشمہ رسرسریکہٕ ہے، سوٗ نہ اوس تس پھریکہٕ ناوان۔ کوتاہ اتھہٕ دِچھُن اوس سُہ اعشمہ ہُند اوس موختہٕ ذرہ ذرہ گژھان۔

" وُچھ کیاہ ژٹُن۔ یتھوٗی بہٕ ژٔرِیہ ماے چھُسے بران، اُمس ژکرہ ہے چھوٗی یوان اژرُون —— اَدہ چھُسے سِتھے وَنان۔ یہ ہے چھے ژٔریہ سون۔ دوٗنی دُچھونا کُس زینہٕ دوشُوی منزہ۔ اَمہِ پتہٕ اوس سُہ عشمہٕ رُتھی یکہٕ ناوان تہ عشمہٕ اُمس پھینب کھسان تہ پھریکہٕ ہیٛژ اُمس سوگھرہ واتان۔

کُنہٕ کُنہٕ ساعتہ اوس موختہ عشمہٕ ہُند سخ اژرُمن یوان زن سوٗ تس ہژی سون اُمس۔ عشمہ اُمس قدآور ہقلہ ہقلہ کرِدِنی ماُدِیاُنی تس کتہٕ نیرہ ہے جورہ ! تہ موہت تہٕ کیاہ کم پایہ اُمس تہ سوٗنس اُمس نہ دوہ نی کھنی فرق یوان بوزنہ —— اکھ کمایہ کُل تہ

بیاکھ زوٗجان —— " دوٗن اُچھن ہُندی ژہٕ لال تہ دوٗنوٗنی اوس سُہ اتھو اتھو ریٛھان۔

موختہٕ اوس عشمہٕ ہُند وسہ سرِیہِ، زن بینہٕ ژہ اُسہ تہ یتھوٗی عشمہ برٛژ رُوز، موختہٕ اوس سوٗ تس پانس پیٹھ قسم ہیوٗنمت ژہ یُتھنہ دوہ نی عشمہٕ پیٹھ اتھہٕ تُلکھ تہ اژتانی اوس نہ سوٗنن عشمہٕ کیچھ ہووٗمت۔

پوٗز ژیوٗنمت اوس موختہٕ تہ یتھوٗی تمہٕ سوٗنس وَنُن درگاہ ژہ سوٗ چھے گوٗ بہٕ کھورہ۔ سوٗ زن اوس اسمانہ پیوٗمت۔ تمہٕ اُمس سوٗ کوچھہٕ تُلتھ تھاُوُمژ ٹانگس پیٹھ تہ اوس کُنی شاہہ ووتمت اَمس پیٹھ تہ سارِنی ہتی اُمسن سوکوم کرِتھ واُجمژ ٹانگہ پیٹھ۔

" کھو چھاسنہٕ کیہہ کرنہٕ نہ۔ یتھرا اوسوہ وَنان۔ ڈٲب ہا چھیم ژُون لجمژ۔ " تہ پتہٕ اوس سوٗنن تہٕ ستھو اوس سارِنی ٹانگہ والیہ ... تہ سوٗنن باگرہٕ سارِنی ژودچ۔

موہت اُمس اَندرہ اَندری گُو گُو گُرٛژ۔ اگر سُہ ننہ راوُن تھ بدل، پوٗز ننہٕ وانہ یتھرا پاٹھی —— " تمس آسہ کنہ پھیرہ تانی وونہ لیٛژہ پوٗز یکن پاے اوسُس نہ کھنی۔ کوتاہ وُول اوس سوٗنہ !

سُہ دوہ تہٕ یہ دوہ۔ پتہٕ اُمس نہ سوٗنہ زانہہ تہ ژٔھمژ سوٗنس

سپنتھ شہر ... سونن اوس تس پتہ کیاہ تہ کورمت۔ سو آیس نہ
کنہ وتہ تہ دوڑ۔ تہ پیتھن وُدوین اُمس نہ سو گھرہ نبر تہ دراہِر
دوہن کیاہ چھ لگان۔ بوزنے چھنہ یوان کپارہ گیہ نیرتھ۔ موختہ
اُمس تہ دوہ ہرا اچھن تلی۔ سورُوی اوس تس کالک بھتہ یاد۔ وکھ
چھا روزہ وُن۔ پوزکتھ چھ سُہ بُنس تل تیمبر ہِش زوتہ وُنی روزان
سونہ تہ کوُت اوس بدلیومت۔ دبتھ ہندی زہ سو تھو۔ کجا سہ دزہ
وُن نار تہ کجا اُزیک سونہ۔ یخ تل کتر میوُ !

تمن دوہن کوتاہ سنا اوس سونس موختہ ہند۔ سُہ اوس
نہ تس برنس تہ دِوان اچھن برونہہ کنہ ڈلنہ تہ از پیتھ کالی تہ
اُمس نہ تس یہ کتھ منظور۔ موختہ روس اوس نہ تس واری یوان
نتہ پیتھ پھیرہ اُمس سو سکھر پیٹھ مالین۔ مگر کنہ نتہ کنہ ہیتہ اوس
سونہ تس برنہ پیٹھ یوت پھرنا وان۔ پوزہے بوزو، تمن دوہن
اُمس نہ کینہ ہاہ موختہ آسان پانس تہ مالین گرھنس مرضی !
نتہ کیاہ رزہ کرِہ ہسہ سونہ !

مگر از اُمس تس یخ کل دراہِر مالین کُن۔ کیاہ تہ گرُھ تن،
سو گزھہ از منزہ ... گنڈ۔ تس آو اچھن برونہہ کنہ سونہ، یس

یہ کتھ بوزتھ تس کہ چشمو دچھنہ تہ آنس تیوُت عار زہ سہ ہیکی
نہ برُونہم پاٹھو نیرتھی۔ تس پکن نہ گوڈی۔" تراوہ کس پیٹھ سو
سونس بجرس منز۔"

از تہ آد نہ ظاہرا سونہ کبھہ۔ تہ یِہ دوہ اُسی تس گُمتو دان
سارہ چکس پیٹھ۔ تہ دُنہ تہ اوس نہ سہ پھیورمت تہ موختہ باسیو زان
سو دُریہ بدن نبری اوس تہ تمس آو سخ بول سونن۔ سونس
نِشہ آسنس اُس تس حال گامُژ ! بچور خبر کپارہ آسہ لوگمت
فاقے تہ پھکرے۔ دوہ زمس پیٹھ آسہ زُو ژاٹان تہ دوہ نی آسہ
ہس سو تو ژھہ تہ سو آیہ اندری ہراونہ ہش !

برونہہ اوس نہ سونہ زنہی یتھ پاٹھو نبر روزان۔ شام پتہ
ہے تس کیاہ تہ کرِہ ہے کانہہ سہ اوس نہ زنہی سوارٹی تلان۔ تس
اُس گھرہ واتنچ تیز ... آسان۔ دوہس تہ اُمس تس گھرہ گنُوی
کل روزان۔ کاژہ مائے اوس سہ موختس ہران شانس !

تمن دوہن ہُنز اُمس کتھی بدل ... تمن دوہن کیاہ اوس
فکرہ کھسان سونس۔ شامس اوس سہ نوٹہ کھیشو انان تہ دوہ نی
اوس تس ژیرتانی زُو ژُٹھ تہ نکہ پھرنی چندس آسان تہ لبعضے نہ

سہ تہ۔ سو نہ اوس دوڑی پھوٹمت۔ یہ اوس موختہ ہندوی دلہ
گوریہ زہ سو اُس ہتن دوہن تس سیتو وارہ آمژ۔ نتہ دُورس
سیتو گرہ کرُن تہ عیال بیتریُن، یہ گو کوہ پرانُن!
تہ یُنس پھیرنس کر اُس تس فراغت آمژ!
"ازگژھ سہ مزور مالیُن۔ کیاہ تہ گژھو تن!
سونہ نیرینگ اوس نہ وُنہ تہ ہیر گری تہ پہ اران وُس ہش
سو۔ نصف راتن آو سو نہ۔ موختہ ڈیوڈ سہ دوری۔ کوتاہ رسہ
رسہ اوس پکان ٹانگہ۔ زن کاہہ تہہ لیتھ ناوان اوس۔ کتاسہ تیلک
ترٹ طوفان! گھرہ یوُن اُمس عشم ہو اس سیتو کتھ کران۔ سوے
عشم ہیچ نہ ازبرنہ تہ ہکہ اُزتھ۔
ازاُس سو تھجمرہ ہش تہ پرہ زھینی گامژ۔
دوڑ بڈے پہ نیترہ۔ دوڑ چھہ پہ آیہ گیہ کتھاہ۔ دوڑ کتہ چھہ
ہبکان۔ گوڈہ کیاہ... موخت اُس پانہ تہ مدہ وُڈھمژ تہ
چھتے مژ۔ تہ وچھہ آرہ کڈ اُچھو عشم کُن۔ رونکس اوس
تس مازرم ہٹیومت تہ سو اُس ہنو چھمژ۔ کرتزی یاژ۔ یتھوی
تمہ عشمہ پھنکو بیٹھو ساز وول، عشمہ لیچہ اُچھو تس کُن درہ تہ

تمس گیہ ٹاڑی اُدری۔ تہ تُمس اُشو دوراے۔ موختہ دُرٹ تس سُم
تہ کوُرنس نالہ موت... کمایہ گُو۔ زن ولبہ زہ یُڑی کاُلی
سمکھے مژہ آسہ!
سو نہ تہ اوس سخ شش باسان۔ تمس آسہ چانچہ بانچہ ہوہ چھمژہ
کوتاہ بُڈہ اوس سہ باسان۔ یتہ چھا دوڑی ہبکان۔ یُنہ تس زیٹھ
نیچو اوس گومت، سہ اوس نہ اَکھی آمت!
"بُڈہ نہ انسان تہ اُدہ کیاہ گژھبس۔ کیاہ وُچھتھ فولہ!"
عشمہ دِڑھینہ تہ تمن بلے یہ زن سو ودان اُس!
"اُمس وُکرہ ہے سانی شر پتھ۔ نتہ بڈتھ تہ چھہ وُنہ رفل
پکان۔" سو تن دوُن زنانہ کُن۔
"اُہُنہ۔ زہ چھس زیادے پشان۔ یہ کڈی پیتھے پاٹھی سانہ
کھوتہ تزور وکھ۔"
"وُچھہ کیاہ اوے اَزرُن۔ اُدہ پھسے پہ بیتھے ونان ہیہ چھے
سو ۔" تہ یُڑی کاُلی اوس دوشوی کرت کرتہ کرتھ۔
موختہ گوُر ہو گاڑن پوشن ڈمر۔ تہ دراہ سونس بتھ۔
مگر تس گو اندری پیتھے ہیو زہ تریہ دوہ ہیو آو شخص تہ

پرژهے ژه کرِژهہ اُسکه۔ تمہ چهُ پشان عشمہ۔"

سونہ دوہس۔ "ژهنُس بلاے۔ وونہے بُڈے پرے۔

دوه ژها سو ہیکتھ۔"

تہ تمہ تہ دوہ ڈاف تہ چوکہ منزے وُچھ موختہ ژه سونہ اوس

پڑی پاٹھی بڈ پومت۔ سہ اوس بنہ کرِتھ پیومت تہ مازس آسس

للہ وُزهہ مژه۔ تمس گو سونن سخ ژهره ژهره۔ مگر تس موٹهہ

ازینُ شوق۔ تیمے میہ ڈیچه تہ دوہ گیس یہ تیلہ مالیُن، تمہ

سُورنچ۔ "یہ چهُ الٰهاه پننہ آرامہ خاطرہ اوسُن میہ کاژه تھووُمت

کرِتھ ین وری ین۔ تمس بیٹھ اوس یتھ عار اناں ژه موختہ اوس

نہ قدم پکنس دوہ ندہ یوان، اَدہ ہا نیرُس۔ مگر از گژهہ سو لا محالہ

کرِتھ مالیُن۔ سو لاگہِ تس پیٹھ۔ سو اُس یہ سونچانی ژه سو

کیتھ پاٹھی سندی رادہ تہ تمہ تہ ژه سونی۔ "مقدمس ہے چهہ نوش

سخ وُلٹہِ پے مژه۔ تالہِ کنہ چهنکہ ژهٹ کڈ مژه۔ . . .

دوه ہے چهکه تھوان ٹینڈ بن پیٹھی۔"

"یتھین گژهہ پژهی پننہ . . . ژنہ بوزتھ ہے ہی رچھ

ساری اسان۔"

"ژه چهکہ بُہ پننہ زُٹ وہ کھلس ژهنان۔ عزه ہُندی

کتہ چهہ؟"

"درایہ سیان۔ اَدہ چهس میانی پاٹھی کاژه گومت گھرسی منز۔"

"ژهٔ کیاه گوڈی کاژه۔ ژهٔ کو کوڑمی منع، اکھتوی سمکیوم

چون بوے۔ تمن چهنا نکلس غتن ہال۔ گژهان کونہ چهک ٹُلک

گنڈ . . . چکرہ چکر، دُنیا داری دُنیا داری!"

موختہ گیہ رُوزِتھ ہش۔ سونہ ما اوس ٹھٹھہ کران۔

"یمہ چهے روہ ییہ ینہ ژاہ۵ . . . نیری زڈ۔"

تہ موختہ آو یوت یوت تانی ژه وونس کتھ چهم گژهن گھرہ

بار تراُوتھ۔ ہتس کامس ین یم بکار یم پانس۔ مگر سو ام سو

کھرنہ کھژ مژه۔ سو کوت ما نہ ہس!" ژه گژهک نا؟"

"اَدہ یہ تہ گژهہ۔ پیا میہ ییتہ کنس ژنس وار۔"

"ژهٔ چهوی نہ نالی کینہہ۔"

"دوه نہ کم سازِ چهم لاگہ۔" وولس سونن اسان اسان۔

تہ کیاه گو ساز . . . ہو وُرہے تہ بینہ تیاه کینہہ۔"

تہ دوہ شونی گیہ پرانی دوه اُچهن تل۔

"تاے بو ماگوس ژھروِی اتھو۔"

"ییلہِ ژہ گژھک، بنہِ نا تیلہِ۔" موہنت آیہ مژرنہ ہش۔ سہ
وُژھ ہکہ تہ کچین اندرہ روپیہ پنژاہ۔ سوکنس اُس پتاہ زہ یم آسہ
تمہِ پرِ دِیژہ۔ تہ پاُنسہ سونبرادمژہ۔ کاژاہ راُچھ اُس تمہِ
کرِ مژ یمن روپین۔ ہیتہ پھرِ اُس ین پیٹھ تموٗ ژُومژ۔ تمہِ آسہِ
سوکنس حاجتہ وِزہ تہ دِژمژہ یمہِ روپیہ۔ تہ مالِین گژھنکس شوقس
منز آو نہ تس یوزنے زِ تمہِ کیاہ کوٗر۔

"دُچھ مالِین نا وُ بوزِتھ کیاہ آیکھ مژرنہ ...... میانہِ وِزِ
نیرِ نہ دُوٗمبرِی تہ۔"

—— موہنت نران ژھکھ ژوٗرہ ہانژہ!

"نتہ یمہِ روپیہ پننہِ۔ یِہ چھہ سوئروی عزہ ہند امانت!"
"میہ چھنا پتاہ زِہ۔" سوکنس آو اُشن، وٹھن منزی تہ
وُدھُس ــ "کمن غوطن گیہ کھ۔ نتہ کتہِ انہکھ تہِ۔" تہ تس
آو سخ عار۔ بچارہ دُمبرِ دِژن چھپہ مے پپھہ!"
تمہِ وُدِنس ــ "یگاہ رُوز زہ تیار، بو کھسہ شُلی شہر۔ بو
کھارتھ پانسے ٹلک گنڈ۔"

"توٗرے کھاُرتھ چنیاہ۔ بو چھس کھورہ نتہ وارِی۔"
یگاہ پیٹیہ نہ موہنتہ پدِ کنہ۔ تمہِ چھِلی ساُری گھر کھیک پلو۔
پوزہ تہ سوکنس صافس دِژن نیل تہ اوبرہ تہ مایہ سیتی گیہ
تم کرِ کرِ کرہ دُنی۔ گلہ وآنس ہیوتن سوداہ .... شعر شرینہ
دُچھان دُچھان گیہ روپیہ۔ لگان کیاہ چھہ۔ پیتہ کاُر اکھ
مالِین، چھینوا اتھو ماکُمژہ۔ سو اُس پلو ژُھنتھ بہتھ مگر ژیر
ادس سوکنس گوٗٹ۔ ییلہِ نہ سہ شام تانی تہ دوت، موہنتہ لجِ فکر۔
سہ گو نہ پتھ روزان وول!

سوکن دراو شُلہِ پینہ کنہ اڈہ پیٹھہ، پوز دتہ روٹ تمہ ٹانگن
چایہ۔ تمہِ تہ وُد عشمہ ٹاساہ تہ کرنس ہیرہ بون نظراہ۔

"دودنی ہیا گیہ یمہِ ہنزہ کتھاہ .... مالکس ہاچھہ سفید
گرِ کنہِ۔ چھوٗی ہیہ صلاح، مجہ موس دِوہ ناوے ... دوٗن
ہتن پیٹھ کروے سوداہ .... یمس تہ ییی کینہہ۔"

سوکنس پیٹیہ یہ کتھ وچھس ہکہ ہش ــ "سہ کنیاہ عشمہ ...
سو چھنہ کتھی۔ تمہِ اُسی عشمہ ہندی زہ/۲ چھیرہ کنہ متی ... پوز تمہ
ساعتہ آسہ تس مجبوری۔ نبہ آدس مرنہ سی۔ تہ تمہ کننہ وِزِہ تہ ادس

تس باسیومت زن تس وچھ تلہٕ نبہٕ تہٕ نوٗرہ اوٗسکھ نیوٗمت کڈِتھ۔

تہٕ تنہٕ اُس نہٕ عشمہٕ پیٹھ یژھی۔

تس آیہٕ عشمہٕ ہنٛز سخ ماے وۄتلیتھ۔ "وۄنہٕ مس نژو!"

مگر عمہٕ ٹانگہٕ تہٕ اوس پۄزوٗی وَنان۔ موخت اُس بڈیٖر تہٕ گاڈو

سڑکن پیٹھ اُسی نہٕ بور ہیتھ دۄتلان تہٕ وۄنکین اوس اتھس منز

روپیہ ہیتھ تہٕ تس ڈیجی نیتھ۔

"بوٗ ہا کرہ گرہ مصلحت۔" سۄ وۄتھ عملس کُن بے میلی۔

تس پھیرِ نہٕ گرہ کُن کوٗٹی۔ سۄ کیاہ بُتھ دِیہٕ موخت تہٕ عشم

تہٕ اُس نہٕ ہیکان ٹیکھی اژ۔ سو رُوز کاٗر تو مراوِتھ دِل مۄلی قدم

قدم کڈان تہٕ سونس باسیو... "اما امہٕ ما یہ سارے کتھہٕ؟"

کھوژان کھوژان ییٖھوٗی سۄ گرہ ژاو، موخت اُس شور یژھ

"میٖہٕ اُس نا نتہٕ پتاہ زِ ژیٖہٕ چھوٗی میٖہٕ مذاق کرن۔ یہ چھیہٕ ژیٖہٕ

اُزیکُ۔ ژیٖہٕ اُستھ میٖہٕ دوہے نوکرِ رز کرمژ۔"

"بوزکھ تیا کنہٕ کینہہ نہٕ؟"

"بُوزی بُوزی کیاہ درام تنہٕ۔ ژیٖہٕ نے ین اوسُی، میٖہٕ تگہٕ ہنا کنی

زنہٕ گژھُن۔"

تہٕ موخت دیُت دم ہیوٗ نہٕ زِ ژٕ چھو دۄدٕ کیاہ دِنہٕ سونہٕ!

"بوزکھ تیا کنہٕ... عشمہٕ اوس نہٕ زوٗ ٹھیک!

"نتہٕ کراوس میانہٕ وِزِ تس زوٗ ٹھیک۔ سوارِ تمُس کرِژھ

چھہٕ اُر دُر۔ پنُن پنُن نصیبہ!" موخت وۄد ڈنگہٕ۔

کاٗر بون تھوٗتھی وۄتھس سونہٕ——

"عمل چھہٕ دِیان وُنہٕ لیہٕ عشم روپیہ ہیتھ کھنڈ... دوہ

دوہ ہے گژھی، پتہٕ لیہٕ نہٕ کھنڈہار۔" یہ وَنان ہۄکھ سونس

ہیٖرُ تہٕ موخت ہۄکھ ٹارن پیٹھ اوٗش۔

"ژیٖہٕ رُودی نا بیٖہٕ کہیں کُنُن لایق۔ دمہٕ کوٗرُن ڈاکہ ژے

سیتھ تہٕ بجرس منز کنہٕ ہن دِوُی۔ یگاہ کُنگھ میٖہٕ تہٕ۔ خبردار چھے میٖہٕ

نِش یژھ کتھ کرنس!"

"چاےٗ کتھ ہے اُس نہٕ۔ پلہٕ ہم ہے تاوِیزہ کرِتھ تھاوہ ہن۔

یوٗزِ بانسی چھے خبر۔ کینہہ کینتھ ہے اوس یگاہ کیاہ کھمو؟ میٖہٕ چھہٕ

باسان عمل چھہٕ پۄزوٗی وَنان——"

"تیلہٕ کتھ چھک میٖہٕ پرژھان۔ گریشہٕ ہن تھاوے نکھہٕ وٲلیتھ زِ

عشمہٕ لگہٕ نہٕ اسہٕ وراٗے کنہٕ تہٕ دِل۔ سۄ بابہٕ جنتی اوس میٖہٕ وَنان۔

بُوزِ ہے گوڈہ تلہ کڈِتھ بێیِس جایہ دِمون، سہ ہێیا موٗلہ ...

سو ہو کھہ ینہ ینہ ۔ "

موہنٕ ہُنز یہ کتھ کاژاہ پێز اُس ! پوٗز عمل تہٕ کیاہ اوس ایز

ونان ۔ سوٗنس سمجھ نہٕ بُھجوی زہ سہٕ کتھ یا گُٹھی وَنہٕ تس یا اُنسن ہندِ تہٕ

شہ ڈُیکھس ڈُیان ڈیان ـــ "نا ہے کیاہ چھک ژِہ ونان تێلہِ،

وُنکِس چھہ یا اُنسہ تہ اکس کیتھ ۔ پتہ روزہ افسوسی ! "

موہنٕ وُزھس شاگجی ہش ـــ " نتہ چھنا میہٕ پتاہ ژیرٕ پێوِلی

یمِن یا اُنسن کژان تام بیٹھ ٹور ۔ بو دِمے نہٕ وِرِدی تہٕ ۔ یہ وُچھتھ نا

میہ یم یا اُنسہ ژور ۔ ژیرٕ آسہ ہی نہ نِندرٕ آخر راتہ بیٹھ ۔ "

"ڈیہی ژِہ اُسکھ دِدہ ہے مجھول ! " سوٗنن دِیت ڈیکس ٹاساہ

"مجھولی یا ژہ بیعقل تہٕ ... نتہ کرِہکھ ژہ میہ پیش گُرٕ ۔ گو شخص

باہر گیہ ڈُمر نبر نیرِنس ۔ گو کیاہ میانہ حقہ ! از دِپیوم بو تہ کڈِہ

داش ہیوٗ ۔ تتھ تہٕ ژاُڈ تھم شیشہ ۔ نتہ کرِ آوے ژیرٕ نوٗش !

چھپنہ کھاریتھ ؟ "

"سو کتہ کھارہ ہا ؟ "

"میانہ وزہ کتہ ییہی ژیرٕ وونده ! "

سوٗنہٕ گو چھتہ ہیوٗ تہٕ ڈُیکھس لوتی ـــــ

"کتھ بوزکھ تیا کینہ ... دِولہ دِہ دوٗزی یم روپیہ ...

یانس چھمنہ کھینہ تہ ڈپو گیہ کھاہ ! "

"بو دِمے نہ وِرِدی تہٕ ... ڈُپہے نا تم خرچ میہٕ ـ "

"یمن کیاہ اوسے ژیرٕ انُن ؟ "

"دوٗزی دِمیہ بو ژیرٕ حساب ... تہٕ کرِتھ پنُن اُمسم یا اُنسہ ۔

یی خوش گورُم تہٕ گورُم ۔ یا اُنس اگر اکتھ لاگہ، تێلہِ وُنتہ ژِہ ۔ "

"ژیرٕ کتہ اُنتھ ... خوٗنہٕ زی چھہ میانی ! "

"سخ زِ ہی چھے چانی ! "

"اَدہ چھا چانی ۔ دوٗزی وَنہ ہے کتہ اُنتھ ! "

موہنٕ شاہ شروٗ کِنیِن وُدی وُدی تہٕ سوٗنس پھیوٗر سخ ۔

تنہ نہٕ نہٕ اُنہہ ازگیوٗس بچارہ شوق نبر نیرِنس تہٕ تُہ اُسس لائیہ

گوڈن ہانکل ۔ یمن رہ یین لوٗگ نار ۔ کتھ کاژاہ اُس ژیٹھے مژ ۔

نہٕ آسہ نکِ ژھرٹہٕ ژھرٹ !

شہ تہٕ کیاہ کرِہ ہے چھنبو اتھو ۔ عمل تہٕ اوس پوٗز ونان تہٕ

شہ ژوٗد نِندرہ منز تہٕ وُوران ـــ "نتہ چھسہ بو عشم کنہٕنس خوش ۔

سہ زانہٕ میونی پان کمہ شراکہ چھم اندری پیوان۔ پوز بڈہ جانور چھُ
میوٗے افسوس! از چھُ نہٕ پگاہ نہٕ کہیں۔ پگاہ کھییا مسلہ میون۔"
ترٲوِ راتس آیہٕ نہٕ تس اکھ زوٗ لہٕ تہٕ۔ ناحقہ یا حقہ اوس تس
عمل سمہ کھیوٗمت۔ سہٕ آو یہے ننہٕ ہیوٗ۔ تس توگ نہٕ سوٚنچُن زِ سہٕ
کیاہ کرِہ۔ گوٗنس منز اوس موختہٕ کلہ دادِہ ہیتھ ژُو ژلان نیر تھ۔
دوٚد نہٕ گوڈہ کم! تہٕ اندری لگو سونس ہشرِ ترٚوسی ہیوی۔ موختت
—— سونہٕ ہنی شرہ ہنی ہنز موج! یہ سہ عشمہ ہندی پاٹھو واریا
پین اُس گامژ۔ اَدہ آسا یژھے دو شوٗے تہٕ عشمہ ہندہٕ خیالہ
لگتس یہے رکیل ہیو۔ دو شونی اوس سونہٕ نہٕ زندگی ہشیار
ترلول بھوٗرمت۔ گوڈہ کونت کُنہٕ سہٕ عشمہ۔ سو دریا بنیس جایہ۔
موختت زان اُمس پانسی سیتی لبلہ کران۔ کرہ نا! کم ماے اُسہ
تس عشمہ ہنز —— دلیہ تون! عشمہ تہٕ اوس نہٕ کم تہنند
سرنہہ۔ سو تہٕ اُمس پینتہٕ پینتہٕ ہنہٕ ودان۔ زان ودان اُمس! زان
تس تہٕ موختہٕ ہنزہ کرنکیہ آسہ ترٕتھ گامژہ۔

سونہٕ اوس ننہٕ آمت۔ پننہٕ کنہ دِژون نہٕ موختہٕ ہنزن کرنکن
کنی۔ تہٕ ہشرائی زیٹھو زیٹھو کھرو کھ مارنی۔ زان مس ننہدرہ اوس!

مگر ہتہٕ اُس نہٕ تاب تہٕ۔ ییٹھوی موختہٕ دِژس زیر زہٕ تس گوٚڑھ دارِ چین
وٚور ژُٹھ۔ سونن کھینہٕ دو بڈ ہش۔ مہکے دود چھیہ زیادہ؟
"اَدہ چھسہ اُکھتھی دوران —— تمس لگو دارے ہکو۔ یوٗتام
مرہ تہٕ توتام پاسی ژیہ اپزوی۔"

سونس بینیہ ملژ ہش وچھس۔ "تلے متہ ودتہٕ بیتھ پاٹھو۔
میہ ہے چھُ کیاہ تام گژھان۔ اندرہ۔ ہتہ چھُنہٕ میہ پانس ژُو
ٹھیک!"

"ژیہ تیجے دو ہے یے ژھریے کتھ کرنہٕ۔" سو لج بینیہ ودنہٕ
تہٕ سونس لاگتھ ننہٕ ژمہٕ زان تتھ سیخ۔

کوکر بانگہٕ ڈوٚلتھ سونہٕ گانس منز تہٕ تمس پھور اچھ۔ عشمہ
اُس نہٕ کنیہہ تہٕ شونجھ ... ... پی ہس تہٕ کتھ ننہدر! موختت
ہے ہنیرہٕ ہشیاری اُمس تہٕ آنکہ ونہٕ تلے پاسو تس زہٕ عشمہ تہٕ
چھنہٕ ژُو ٹھیک۔ تمس اُمس کن پھٹمتی۔ ییٹھوی تمو تس روکھس
طاس لوے۔ تمو تج نہٕ کأر تہٕ نا اوسن۔ تس ژوز اُشو دِدارے
وسان ... ... سونن ہیوک نہٕ و چھتی۔ ییٹھوی تمو اتھہ پھیر ونس
عشمہ اُمسو سارِسی کنڈی تہٕ سو اُمس ترٲنی تلہ کتہٕ ہش۔ تمو

ڈ جو شونٹھ تہ وُزہ ناوُن موہنت۔ یھوُی تمُ موہنتہِ اَتھ لوگ سہ
تہ اُسس عشمہِ ہندی باٹھو یخ۔ تُلہ کتہِ ہش!
"عشمہ نے چھنہ زُوہ ٹھیک ـــــ" تمُ وَونُس لوتی۔
"ژے چھوُی اُمہ سُند دود زیادٔے وسہِ۔ چاٹنی کینہہ مُرد تن
بلقایا ـــ"

سو ہے چھ پزی سخ بیمار ـ"

"ہیں ... میہ ہے راتھی زانہو۔" دگ ہیتھی وُزھ
موہنت ہِکہ عشمہ نِشہ تہ بِلہِ ناوُن کوم تہ گور۔ مگر عشمہِ لوگ نہ
چونٹھ تہ تتھ۔ تمِس زن اوُسن ماۓلی روہمت۔ سوہنن داچھو
کُھچ پیٹھ مکایہ کانڈ لوواہ۔ مگر عشمہِ ڈیچھ نہ تتھ کُن۔ عشمہِ لجھ
موہنتہ کُن اُچھ درہ تہ دِژن ہینو۔ زن سو وُدان اُس! موہنت
اُس عشمہ نالہ متہ رُٹتھی ہِکہ لگومتہ تہ سوہنن مونگ اَندری زِہ
عشمہِ گوژھم نہ کینہہ گژھن۔ رات تانی اُس وارہ کارہ۔ زن
لجس اُچھ۔ زن بوزن تمہ کتھہ۔ اُمِس ہے گوُڈہ تران میانہِ
کتھہ تہ فکرہ۔ دوہ نی سونچھ تہ نہ کنہ نگ۔ عشمہِ پیہ نہ دار
اسہ روس!"

نیرہ اوس کوٹھش یران۔ نب اوس الونڈی۔ سوہنن ڈیچھ
نبس کُن تہ وَونُن لوتی موہنتہِ ـــــ "عشمہ چھنہ زُوی ٹھیک۔
از وسہ نہ بو کامہ کینہہ ـ"
"ژیہ کیاہ۔ ژیہ گژھی کانہہ ہتھاہ اُسن گھرہ بیہہ نس۔
ییری کیاہ ژیہ ییتہ؟ کینہہ نے تو تہ زینہ یالسی سونب!"
سوکس ہیژن ریہہ ـــــ "بو چھس ییتہ شوقہ بہان۔ تہ کریتھ
میہ تہ زن کوڈ اکہ دوہ واش ـــــ گو کیاہ میانہ حقہ۔
بو چھس نا انسان!"
"تہ کُی وَدن ژہ چھک نہ۔ اتہ چھرمے ششترُ، میانی کینہ
بیہہ تہ دوہے ییتہ۔ نہ ڈیچھ زن ترمے چھرُ ـ"
"ژیہ ہے پلہی ژہ دِکھہ نہ میہ برزس تہ ییتہ سوکھ۔ ژیہ
اوسے دوہے میونی تھوُتھ۔ ژہ آسکھ دیانی کر گژھ بو۔
ژہ کر مکھ یا نیاہ!"
اوٗت تام ژول موہنتہ سورٕی۔ ووہ نی رُود نہ تس یانس
تام ـــ "بہ مارے پان ـــ" تمہ دِژ کریکھ۔
"مرکھ تہ ہے میہ پیا جاگیر رٹنہ۔ ژیہ کتھ تھوُتھس بو

کھوژہ ناوِتھ ؟" سہٕ ووٚتھ تہٕ لوگُن دزان دزان عشمہٕ سازہٕ تہٕ
دراو ——

موٚختہٕ دِیُس پوٚت آکو ——
فاقے کوٚت دراکھ - ہتہ یہٕ نہٕ بھتہ لُوٗر - اتھ تیٖرہٕ منز ہُندرہ
گوڈہ - یہٕ تھاو گھاسس تل —"

نیران نیران وُڈھس سو بینیہ ——
"ڈوٗپے اورے کھاُرتھ نٔدرٕ گینڈا زبر پاہن !"
سوٗنس کوٗرُکھ زن کتہ کتہ۔

"ہے زیٖرٕ مژی — "تہٕ تس دو تلیہ سِخ مالے موختہ ہنز -
"ووٚندمس ژُو - "سہٕ دراو پوٚز عشمہ اُس نہٕ ہیکان پکتھی۔
زن نہٕ تمُس زنگن ژُوی اوس - تمُس آو سخ عار عشمہٕ ہُند -
سیتی گیُس دادہ سیتی چھورہ چھورہ کروٗنی موختہ اُچھن
تل - سوٗنہٕ نین شرٕ ین ہنز موج - عشمہٕ ہُندوی دود اوس موختہ
لولہٕ منز ہیوٚتمت - سہٕ کُنہٕ عشمہٕ دوذ نہٕ ہی - یہٕ گُرژھم دوذ
ٹھیک گژھنی - مگر اڈس ہیبڈ ڈُچو تس بینیہ نیبتھ - عملس ووٚنن
عشمہٕ چھنہٕ ژُو ٹھیک - ٹھہرتھ کرو سودا — "سہٕ کھوٚت سُلی

سوار بو روٚس توٗمی واپس - وتہٕ اُس رہ چاہ تہٕ گھرہ واتہ وُن
اوُسن شین لوگمُت - تہٕ وتہٕ وتہٕ باسیو سوٗنس وہٕ عشمہٕ زن
لبتھ نو واز ٹانگہ - گانس منز دول تمہٕ گوٚین تہٕ وشنا وُن عشم
عشم زن اُس رُوشتھ ہش۔
"تمہٕ آسن ضرور تمہٕ کتھ ژینژہ - یہٕ وُکرہ چھا کم مژھل -
ووٚندمس ژُو — "نبرہٕ کنہ گوس آکو، موقدم اوس پانے
نہٕ وورُمی آمُت۔
"نوشہٕ ہا گوم سخ گائلہ - ژرے پیتہ ہی چھے سو کڑھ وُلکہ
چھہ - اُتی گژھان گھرس منز ونڈ وژن - تس پیو غش —
"آسہ چھکا دِس حض، وُنی گژھہ ٹھیک —"
"تمہٕ سیتی کھو بنہٕ تس - سو ہا چھہ علیل بیمار - ژہٕ چار
ٹانگہ - سو پینیہ شہر وال نُو -"
"ونکینس حض یتھ شینہ گڈ کارس منز ؟" سوٗنہٕ آو تس
نکہ - تہٕ ووٚنس لوتہٕ —— "ژہٕ نزانکھ نا یہٕ زنانہ مکہ - کتھ
چھُس مخرجہ کھالان - ووذ ہے آسہ ہے عشمہٕ ژُو ٹھیک، تیلہٕ کیاہ
اوس - یہٕ چھا سو پُرانی عشم۔"
"نبا تہٕ انسان ماروٗنہ - اُس کیاہ چھہ - یکر۔"

سونس پینیہ پہ کتھ بُتھس تھاپرِ ہش۔ تس ووتھ وٹھون۔ "نہ حض
بُ مار نہ عشم جانہ خاطرہ۔ ژہ کرِزھ کتھ چھک کران۔"
"ژ ییٔہا زو تھس بہ لوگُت وُنگنس۔ بلائے ژھنس یہ منگہ ہم
ترِ دمے۔ میہ چھا جارہ۔"
سونس ہیٹرِن رنہہ۔ بلائے آیہ حض چانین پانسن۔ یہ چھک نا وچھان
عشم کیٔتر بیمار چھم!"
"دوہ ذُنا چھم نہ کُنینک۔ سو ہا چھ بینیہ زُوہ۔"
سونہ کُملبو۔ بُل کبس اسی اتھس پینیہ موخت یاد۔ سونہ نین شرِن
ہُنز موج! یہ عشم یہ ترِ زانہ یہ دود کیاہ گو۔ دگ چھ بوے آسان!
سونہ کُملیاو تہ موقدمن ژلیون ساری چھ ترِ والی۔"
سونہ دوتھ گوہ بڑہ دلِہ ترِ لوگُن ساز عشمِہ۔ عشمِہ تھاؤ کار نومرِتھ
زان اُمِسس مار نہ نوان۔ سو اُمس وَدان۔ سونس باسیو تس اُمسی
ہُکلگو متو۔ دُہیج اُمس ہچھُر۔ تمہ ہینک نہ سازِ ترِ تلتھ۔ سونس پیور
اُچھ۔ "نہ حض یہ کوت ہینکہ نکلتھ۔ یہ نہ حض اُمس کینہہ گژھیم
بوہ لیہ نہ کھنڈ ہار۔"
"ہا اُمِس نا چھنہ کینہہ ترِ پرواے۔ پوٗز اگر میہ نوش مرہ، ملکہ ژھ نم
تھوکرہ۔"

یِتھوی ٹانگہ بَر نہِ نیبر درٲو۔ ہیٚرِ کنِہ ووچھ موختہ۔ تہ ووٚن تس
بوزناوی بوزناوی۔
"بیمار اُمس عشم میانی خاطرہ۔ ووٚیمین ہُنِدِ خاطرہ کڈ ہون
نصف راژن ترِ۔ بنٛز پنٛز سوارلیتھ۔ ژہ اوسکھ ووہے پہ دارگ۔
موختہ آیہ اُشی گنڈ۔"
سونس درائے نہ کوٹھی۔ پوٗز موقدمس کُن ووچھتھ آو تس عار
ترِ تمہ جاے لاگم تہ دراو۔ نصف راژ پھیور سونہ ژھروی اتھو ترِ
ٹانگہ اوس نہ کُنہِ۔ موختہ اُمس ہوشیاری تہ تمہ ژٹ باکھ ترِ سونس
توگ نہ کہیں وَنُن۔ یتھ تیتھ کرِتھ وون تمو۔
"بوہے پھورس پانی پانس۔ دوہ ذہے گیوٗ پننہِ ہنز نش ترِ۔
"میہ زانیو تیتھوی یتھوی موقدم آیوہ۔ یم کیاہ زانن بینیہ سند
دود۔"
سونہ اوس موچھ موران تہ وُٹھ ژایان۔ "دیان چھس ژیٚپی ہینمہ
ہک۔ میہ اگر یہ پتاہ آسہ ہے بہ نیرہ ہا ییٚتہ۔ میہ دوپ دوہ آسکھی
گو بہ کھورہ۔ تمہِ ہے اوس سانگ لوگمت۔ دوٚہ اوس باژو دوچھ
ژوڑ ترِ بینیہ نہ نوش مٲلی یہ ترن کرِ دترِ پوشی، تمہ لوگ ڈانب۔
یہندی نخرہ ترِ بوز ژنیتھی۔ نتہ کوت اوس گژھن۔ تتھ شینہ

گڈ کارس منز۔ ییتھوی سو تموٗ ٹانگس کھاژ، سو اُس نہ ایچھہ کوہ کرِ ہش۔ تہ وتہ گو تس زوٗ پیر ہتھ۔ وَتھ اُس نہ ٹھیک۔ ہُتہ نہ عشمہ زوٗ ٹھیک، تمہ چھوکہ نوو ٹانگہ تہ نوش گیہ ییہ شاٗجہ ہش دُقھ تہ رُڈ ایہ موقدمس۔ "ژیرٗ اُوے نا یمہ داندہ گاڑہ روٗس کہیں اتھ۔" یہ پیوس اسمانہ۔ میہ توگ نہ سونچتھوی بُ وَدا کینہ اسہ تہ اُتھو منزٕ تل نوشہ قسمچہ تہ کنوی دب لوین عشمہ رونکھس۔" تہ موختہ باسہو زن تس تہ نتہ تھرہ لکہ تا ڈکش کڈِتھ قمچہ دَب لوے۔ تس باسئیہ اُندرہ لیہ پھان۔ عشمہ ہے ڈنجو زن چکہ نیرِتھ۔ چنوہ لارے یژھ رات ژیرٗ رائتی راتس کرِتھ۔ مگر تمہ کرُ نہ ہوڈ۔ تمہ تھاو میأنی شان تہ سو ژیجو رفل تہ میل کھنڈ دُور ہتھ کھوٗت تس رتہ پوٗس تہ شٹھائیہ۔ میہ شٹھو اُچھن منز اوٗش عشمہ اُس موکلیمژ۔ میہ وُچھ نہ کھنی پتھ بروہ نہ۔ سوی قمچہ دَب لوے میہ نوشہ بُتھس تہ تس نیوٗن ناز وُٹھتھ۔"

موختہ کرُ نہ کیتھی۔ سو رُدز لوٗت لوٗت اُندری وَدان۔ راأ زن اوٗسکھ تموٗ موٗختمت!

(اُنڈ)

LONE IMTIYAZ
Bumbrath Kulgam
Pin:- 192231